

ISBN 978-1-4315-0109-0



**SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE 5 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4**  
ISBN 978-1-4315-0109-0  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
**10th Edition**

**Ho ithuta ka Molaotheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)**  
Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta mporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso.

E hlalosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Molaotheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

**Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.**

**Ha re se pheteng diphosso tsa nako e fetileng.**

**Molaotheo wa rona o re thusa ho akanya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.**

Rona, baahi ba Afrika Borwa,  
Re elellwa tshwarompe ya nako e fetileng;  
Re Tlotla ba hlokofaditsweng bakeng sa toka le tokolohole lefatsheng la bo rona;  
Re Hlompha ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme  
Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona,  
re kopane ho fapaneng ha rona.

Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela  
Molaotheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se  
itshetlehileng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya  
ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o  
thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireletswe ka ho  
lekana ke molao;

Ho ntlatfatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a  
mong monyetla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa  
yona e le mmuso wa kakaretsa hara malapa a matjhaba.

**Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshireletsa ditokelo tsa ba bang.**

**Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.**


*Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.  
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.  
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.  
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.*

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti 5 Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0109-0

**basic education**Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**Lebitso:****Phaposi:**Buka ya 2  
Kotara ya  
3 & 4**YA LAPENG**

V. mur J S i Q B c t e g o d o x s p a A X P V

# Tsela ya ho ngola



Mofumahadi Angie  
Motsekga, letona la  
Lafapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi  
wa Letona la Thuto ya  
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.  
Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



## Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelelo ho hlakisa dintlha tsa hao ka moralo, baphetwa le tikoloho.

## Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

## Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

## Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopelelo le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

## Phatlalatsa

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlhahiso ya sengolwa sa hao.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0109-0

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Kereiti

5



# SESOTHO

The image displays the phrase "I apologize" in a playful, three-dimensional font. Each letter is a different color and has a slight shadow, giving it a 3D effect as if it's floating or resting on a surface. The letters are arranged in two rows: "I" and "a p o e n g y a" on the top row, and "l o g e n p a i l" on the bottom row.



## Buka ena ke ya:




# SESOTHO

# Buka ya

2





## TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Re lakatsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng.

Boemo ba bohareng ba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Sebedisa Bukatshebetso  
mmoho le dithusathuto tse  
ding tsa hao. Tadima CAPS  
boemo ba bohareng Puo ya  
Lapeng.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:

### 1 Ho mamela le ho bua(Puo)-dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2



Ha re bueng

Barutwana ba hloka menyetla e tleng kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisolededing, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.



Ha re baleng

### 2 Ho bala le ho bona- Dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2 CAPS e hloka hore baithuti ba bale le ho sheba dingolwa tse itsengle mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2

Ho bala le ho bona- dihora tse hlano sekeleng ya dibeke tse 2 CAPS e hloka hore barutwana ba bale le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2/ CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa.


Ho tlatseletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisolededing tse nang le ditshwantsho; mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena. CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso e molemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara .



Ha re ngoleng

### 3 Ho Ngola le ho Behela-dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2

CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.



Ha re ngoleng

PUO

### 4 Sebopoho sa Puo le Diphetoho

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Diphetoho tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hhalosang diphetoho tsena.

Bakeng sa tataiso e nngwe tadima bukana ya kwetliso ya Bukatshebetso.





## Tema 5: Mefuta e fapaneng ya dingolwa

### Dipale

#### Kotara ya 3: Dibeke 1 - 2

##### 65 Nako ya ho bala

2

O bua ka novele.  
 O bona mophetwa, moralo le molaetsa.  
 O bala qotsa ho hlaha ho novele.  
 O araba dipotso tse tobileng hodima novele.  
 O hlahisa maikutlo ka sehlooho sa qotsa.  
 O bona se hlahiswang.

##### 66 Dikamano

4

O ngola serapa se nang le taba le dipolelo tse tshehetsang.  
 O ngola kgutsufatso.  
 O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.  
 O sebedisa maemedi a boholo.  
 O bona meeleo ya tshwantshanyo.

##### 67 Sekaseka buka

6

O bua ka mophetwa, moralo le tikoloho ya buka.  
 O bala tshekatsheko ya buka.  
 O araba dipotso hodima tshekatsheko.  
 O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.  
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe a hlhang sengolweng.

##### 68 Ho ngola tshekatsheko

8

O ngola tshekatsheko a sebedisa foreimi.  
 O bona maetsi a lekgathe lefetile.  
 O fetolela maetsi a lekgathe lefetile ho maetsi a lekgathe lejwale.  
 O ngola dipolelo a sebedisa tumellano ya medumo e nepahetseng.  
 O arola mantswe ka dinoko.

##### 69 Ho ngolo bukatsatsi

10

O bua ka bukatsatsi.  
 O bala sengolwa sa bukatsatsi.  
 O araba dipotso ka sengolwa sa bukatsatsi.  
 O bona phapang pakeng tsa novele, bayokerafi le sengolwa sa bukatsatsi.  
 O bona maetsi a lekgathe le fetile mme o kopanya mantswe.  
 O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.

##### 70 Ha re iqapeleng

12

O ngola tshekatsheko a sebedisa foreimi.  
 O sebedisa makgethi, mahlalosi le makopanyi ho bopa dipolelo.  
 O sebedisa maemedi a fetohang.

##### 71 Nelson Mandela - bayokerafi

14

O buisana ka diphapang pakeng tsa othobayokerafi le bayokerafi.  
 O buisana ka diphapang pakeng tsa novele, sengolwa sa bukatsatsi le bayokerafi.  
 O bala qotsa ho hlaha bayokeraving.  
 O araba dipotso hodima bayokerafi  
 O bona mahlalosangwe.  
 O bona ntsha ya sehlooho le e tlatsetsang sengolweng.  
 O fumana moeleo wa mantswe le dipolelwana.  
 O hlahisa kgopoloo.  
 O nyalanya mantswe le meeleo.

##### 72 Bayokerafi

16

O ngola bayokerafi ya motswalle.  
 O latellisa tlhahisolededing.  
 O sebedisa matshwao a puo.  
 O sebedisa maele le maelana.

### Dingolwa tsa tlhahisolededing Kotara ya 3: Dibeke 3 - 4

##### 73 Kgohelo ya papiso

18

O bua ka ditaba tsa papatso.  
 O buisana ka papatso.  
 O bala papatso ka tlhodisano ya ho rala papatso.  
 O araba dipotso tse tobileng hodima papatso.  
 O heditsa papatso.

##### 74 Rala papatso

20

O lokisetsa, qapa le ho hlophisa papatso.  
 O bona dikgutsufatso tsa mantswe.  
 O ngola sebopheho se nepahetseng sa makgethi a papiso.  
 O tshwaya dipolelo a sebedisa difeelwane le ditsejana.

##### 75 Dijo, kgabane dijo!

22

O buisana le sehlopha ka resipe eo a e ratang.  
 O bala papatso ka dijo tsa hoseng-motshehare.

O araba dipotso hodima papatso.  
 O ngola dipolelo ho puosebui.

##### 76 Papatso ya mamepe

24

O lokisetsa papatso ya manyepe.  
 O rala papatso a sebedisa mantswe a itseng le dipolelwana mmoho le mantswe le dipolelwana tsa hae.  
 O ngola dipolelonolo.

##### 77 Sefalana sa bana

26

O bua ka phapang pakeng tsa filimi le tshwantshiso ya sefaleng.  
 O buisana ka tshwantshiso eo a e boneng le ho susumetsa sehlopha ho ilo e bona.  
 O bala papatso ka tshwantshiso ya teatere.  
 O araba dipotso hodima papatso.  
 O hhalosa meeleo ya dipolelwana.

##### 78 Ka teaterea ka

28

O lokisetsa papatso ya tshwantshiso ya sekolo.  
 O ngola papatso ya tshwantshiso ya sekolo.  
 O hlophisa papatso.  
 O bona maetsi le mahlalosi.

##### 79 Tlhodisano ya khomphutha

30

O buisana ka ho kenela dithlodisano.  
 O buisana ka bohlokwa ba dihomphutha.  
 O bala papatso ya ho aha khomphutha e ntsha mme e fapaneng.  
 O araba dipotso hodima papatso.  
 O nyalanya mantswe le dipolelwana sebedisitsweng papatsong.

##### 80 Boiqapelo ba ka

32

O bona meeleo ya dipolelwana tse sebedisitsweng papatsong.  
 O ngola tlhaloso e kgutshwane ka sebopheho sa khomphutha.  
 O phethela dipolelo a sebedisa sebopheho se nepahetseng sa leetsi.  
 O lokisetsa, qapa le ho hlophisa papatso ya tlhodisano.

# 65 Nako ya ho bala



Ha re bueng

Bolella tlelase ka nobele eo o e badileng. Netefatsa hore o ba bolella lebitso la nobele, baphetwa ke bo mang, ho etsahalang nobeleng, molaetsa wa novele, le hore hobaneng o hopola hore ho bohlokwa hore batho ba tlelaseng ba e bale.



Ha re baleng




Ho dula o le Leruarua

Sarah Lean

Ntatemoholo a hula seketswana ka ditshia ho sesela metsing a kang a ntse a benya ho fihlela re fihla lebopong. Bobedi re ne re behile menwana ya rona melomong re shebana ka mahlo re sa bue, re ne resabolellane empa re ne re nahana ntho e tshwanang. Ke ne ke sa tsebe seo ntatemoholo a se boneng ke ne ke tseba feela hore ke a motshepa.

“Na o a e bona Hannah?” Ntatemoholo o a seba.

Meriti e matheba le metsero ha e bonahale ho tsamaya mantsibueng a benyang sa gauta a Lwetse, mme ha ke bone letho hara jwang le mahlaka. Ke tsitsinya hlooho.



“O nne o shebe” ntatemoholo a hweletsa.

Ke latela mahlo a hae, empa ho nkuka sebaka ho bona kgama, e, e eme, letlalo la yona ke bona ho benya. Nkong ya yona, empa e ya tseba hoba e tlamehile ho ema e kgutsitse hore e bolokehe, hang ha ke e bona yaka e hole.

Ke a hweshetsa, “Na kgama e lokile e le yona feela, ntatemoholo?”

O supa ka hlooho ho noka moo e kobehang, kgama e re tadimile, e tshohile hobane e sa batle hore ledinyane la yona le bonwe, moo le arohantsweng le yona ke metsi.

Ntatemoholo o a bososela.

“O tla ema kapa o tla sesa o tshele? ”A bua e ka yena le kgama ba ya tsebana. Re thotse nakwana ho fihlela ntatemoholo a bua hape “ke nako ya

hao ya ho soka seketswana jwale?” O a bolela ntatemoholo le rona kgale re nka maeto a kang ana a mangata moo ho kgutsitseng lebopong. Mona re batho ba banyenyane ba bohileng le ho tsota lewatle ha le ntse le feta. Ke nka disesisa ke soka seketswana, ke hula, ke sotha jwalo ka ntatemoholo a nthutile. Dihatwa di otla jwalo ka watjhe e tsamayang butle.





Letsatsi:

"Hannah, ke batla o hopole se seng sa bohlokwa hore ha nka lebala".

"Ha e le wena ntatemoholo, eng kapa eng" ke a bolela.

Ntatemoholo o beha letsoho la hae le tsofetseng setulong pakeng tsa rona. Letsoho la ka le boreledi jwalo ka lesea re beha matsoho a rona hodima le leng. "Nkgopotse maeto a maholo tjena ka lena, matsatsi ao a bohlokwa a phelang mehopolong ya rona mme a re etsa seo re leng sona."



## Ha re ngoleng

Hobaneng o nahana hore buka e ne e bitswa *Leruarua ka mehla?*  
O nahana hore sehlooho sa nobele ena e se loketse? Bolela  
hobaneng.

Hannah le ntatemoholo wa hae ba ho kae?

Ba ne ba behile menwana ya bona melomong, hobanenga?

Ledinyane la kgama le ne le kgaohane le mme wa lona, o nahana hore ledinyane la kgama le ne le ikutlwia iwang? O nahana mme o ne a ikutlwia iwang?

Ntatemoholo o ne a hopola hore seo ba se boneng e ne e le se kgethehileng, hobane a hopola hore se kaethehile?

Ntatemoholo wa Hannah o ne a tsofetse. Ke polelo efe e o bolellang seo?

Ntatemoholo wa Hannah o re matsatsi a kgethehileng ao e leng karolo ya mehopolo ya rona a re etsa seo re leng sona, o nahana hore o bolelang?

Na o nahana le matsatsi a kgethehileng ao o tla dula o a hopola? Ngola serapana o hlalosa letsatsi leo le kgethehileng.


O nahana hore ke mang ya phethang pale? O tseba iwang?



Ha re ngoleng



Baphetwa paleng ena ba meloko e mmedi e arohaneng – empa ba a utlwana ka tsela e ikgethileng.

Ngola serapa ka kamano e kgethehileng eo o nang le yona le ntatemoholo kapa le nkongo wa hao, kapa motho e mong e moholo. Netefatsa hore ho na le polelo ya sehlooho le dipolelo tse tlatsetsang se bolelang haholonyana ka polelo ya sehlooho.



Ha re ngoleng


Phetha qotsa e hlhang ho  
Leruarua ka mehla. Bolela se  
etsahetseng, ke bo mang ba neng ba ameha le hore pheletso  
e bile efe, ipotse hore o kentse tlhahiso ya bohlokwa feela  
le hore na motho ya balang qotsa ena a ka utlwisia dinthla  
tsa bohlokwa. Ngola dipolelo tse 5.



Ha re ngoleng

Mantswe a fifaditsweng a bolelang? Kgetha moelelo o nepahetseng letotong le ka letsohong le letona. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinareng ya hao.





|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| mehopolo | matheba a mannyane          |
| kgwatha  | sosobane                    |
| matheba  | sothehile, maroboko         |
| hare     | dintho tseo re di hopolang  |
| matheba  | tsamaya butle kgahlano      |
| mehopolo | tsamaela haholo kgahlano le |



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelo tsena o sebedisa makopanyi: hoja; hobane; le empa

Ntatemoholo o tsamaya sebaka. O dula hole.

Ngwana o ntse a lla. O kgotshe.

Bana ba ka be ba nwelletse. Ba tsamaile hoseng.

### MAEMEDI, MAKOPANYI

Re le sebedisa bakeng sa lebitso le seng le boletswe, mme ho fanwa ka tlahisoleseding e nngwe. Makopanyi a sebediswa ho kopanya dipolelo tse pedi kapa ho feta.

Re ka a sebedisa ha re bua ka batho kapa dintho, empa "mang" le "yena" di sebediswa feela ho batho, "efe" e sebediswa feela ho dintho mme "mang" o bontsha thuo.



Ha re ngoleng

Hanna o hata butle jwalo ka kwekwe.

O bapisa ho hata butle le kwekwe.

**Tshwantshanyo** e bapisa ntho e nngwe ho e nngwe ka ho sebedisa **jwaloka, sekä, kapa sa** ho etsa. setshwantsho ka mantswe.

Ho na le tshwantshanyo e nngwe paleng: *Letsoho la ka le boreledi jwalo ka la lesea.*

O bapisa letsoho la hae ho eng?

Papiso eo e bontshang?

O nahana hore letsoho la hae le fapania jwang ho la ntatemoholo wa hae?





Ha re bueng


Sebetsang dihlopheng.

Ke buka efe eo o e ratisisang? Bolella tlelase ka buka eo: tikoloho, baphetwa, moralo le hore hobaneng ho le bohlokwa ho bala buka.



Ha re baleng

Bala tshekatsheko ya buka e latelang.

**Galimoto***Ka Karen Lynn Williams*

Tshekatsheko ya buka e bolella batho hore buka eo e ka eng, motho ya sekasekang buka hangata o tla bolela hore e ngoletswe batho ba dilemo dife, a ka boela a bolela hore na e a hohela na, kapa e ngotswe ka puo e thata kapa e bonolo.

Moshemane e motjha wa Malawi o bula lebokoso la letlotlo la hae, o ntsha terata mme o etsa qeto ya ho aha galimoto (lentswe la Malawi bakeng sa sepalangwang) empa ha a na terata e lekaneng, jwale o qalella ho batlana le yona motseng. Na o tla le e lakaneng ho aha sebapadiswa sa hae se ikgethehileng, mme ha ho le jwalo ebe mohopolo wa hae o tla mo etsisa e jwang?

Babadi ba ananela thabo, tokoloho le mohopolo oo moshemane a o utlwang paleng, empa ba ka ba maswabi ho ya ka moo batho ba bangata ba baholo ba ka belaelang maikemisetso a hae ha a ntse a sheba ka mabenkeleng le dijareteng tsa dintho tse lahlilweng, ke hopotse hore motsaneng o monyenyanne tjena o tla tsejwa ke bohole mme ba ke ke ba mmelaela ho etsa se sa lokang. Ha ho le jwalo ke pale e ka kgahlang, e ngotsweng hantle ditshwantshong di hlakile di ntle, mme di bontsha mmadi hore  
Malawi e shebahala jwang hantle.

Haholo ke ne ke anngwe ke kamoo moshemane enwa a thabileng ka teng, ka se sennyane seo a nang le sona-kamoo lebokose la hae le lennyane la letlotlo le kopanang le monahano wa hae ho mo thabiswa jwalo ka ha e ka o rekile sebapadiswa kapa ho feta moo. E ka re motho a na le dintho tse mmalwa ke hona a ka di rata haholo. Hape ke nnete ho bana hore ba tla

ikgethela sebapadiswa kapa tse pedi le ha ba ka ba le tse ngata jwang, e ka ka ke sebopeho sa ngwana ho ba le se itseng se ikgethileng, mme ke bona maikutlo ana a lefatsheng lohle a hlahiswa hantle bukeng ena.

Ena ke buka eo kannete bana ba dilemo di 9–11 ba tla fumana e ba tswela molemo, e fana ka setshwantsho sa batho le maphele a bona, puo e nngwe e batla e le thata, empa mobadi o tla kgona ho utlwisia a mang a mantswe.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso ebe o ngola dikarabo.

Sehlooho sa buka ke eng?



Buka e bua ka eng?

Moshemane e motjha o dula naheng efe?

Moshemane e motjha o nkile qeto ya ho etsa eng?

O ka rata ho bala buka ena na? Ngola serapa o hhalosa karabo ena.



Ha re ngoleng

Mantswe a fifaditsweng a bolelang? Kgetha moelelo o nepahetseng lenaneng le ka ho le letona. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinareng ya hao mme o a sebedise ho ngola dipolelo tsa hao.

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| letlotlo       | natefelwa                      |
| ananelo        | thabile                        |
| pelaelo        | ditshwantsho                   |
| kgahlang       | tseo o nang le tsona           |
| setshwantsho   | ka kakaretso, hohle lefatsheng |
| dintho         | pelaelo, ho se tshepe          |
| lefatshe lohle | ntho e kgethehileng            |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Ha re ngoleng

O tlilo ngola tshekatsheko ka qotsa, *Leruarua kamehla ya Sarah Lean.*  
Sebedisa foreimi e ka tlase ho e ngola.

Sehlooho




Mongodi

Baphetwa: Ke bomang? O ba ratile? Ba entse o ikutlwe jwang?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Moralo: Ho etsahalang? Na e ne e tshosa, ho le monate, ho thabisa ho e bala?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Maikutlo a hao: O ratisitse karolo efe qotsong, hobaneng?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

O nahana hore o ka rata buka mme hobaneng?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

O nahana hore pale e a ruta? Na ho na le seo o ithutileng sona qotsong?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Na o ka kgothaletsa motswalle ho bala buka ena? Hobaneng?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Kgutsufatsa maikutlo a hao le a qotsa ena ka polelo e le nngwe mme o efe naledi ya hao ho e metha.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sehella maetsi a lekgatthe lefetile mela serapaneng sena.



Titjhere wa Jamal, Mof. Sampson, o ile a bitsetsa batswadi ba hae kopano. "Mong, le Mof. Ngoma o a tjho, "Jamal o tlamehile ho sebetsa betere mopeletong, mmetsheng le ho tsa bophelo. Ha a kgone ho latela dithuto". E ne e le nnete. Jamal o ne a na le bothata ba ho nahana ka ho arola ho holelele, tsa bahahlaudi ba lefatshe le mopeleto. Nako eo a neng a e rata haholo sekolong ke nako ya kgefutso, ha a ne a bapala ka bolo ya hae ya rakebi. Batswadi ba Jamal ba ne ba mmolella ho siya bolo ya hae lapeng ha a ya sekolong. O ne a wa moyo. O ne a lahlehile ntle le bolo ya hae. A se hlole a bua ka tlelaseng. Ka nako ya kgefutso, o ne a ema ka mahlo a saretsweng, le mahetla a hae a wele, batswadi ba hae ba re "ho tlamehile ho be le tsela e molemo ho feta ena" ba loha leano ba qala ho sebedisana.



Ha re ngoleng

Bakeng sa maetsi a lekgatthe lefetile qotsong ena kenya a lekgatthe lejwale.

Ka tsatsi le leng, Mof. Sampson a tsebisa tlelase moeti wa bohlokwa-Brian Habana a bua le yena a mmolella hore ha e ba a batla ho ba sebapadi se hlwahlwa o tlameha ho sebetsa hantle mmetsheng, mopetelong le dithutong tse ding.



Sehela leetsi le nepahetseng mola dipolelong tsena.

Ha re ngoleng



- Brian Habana o bua/buela le Jamal.
- Ka kgefutso, Jamal o emisa/ema a hloname.
- Mof. Simpson o botsetsa/botsa hore Jamal o ile kae.

- Habana o hopotse/hopoditse hore a ka thusa Jamal.
- Batswadi baka ba tsebisa/tseba hore Mof. Simpson o leka/lekisa ho nthusa.



Ha re ngoleng

Arola mantswe ana ka dinoko, bitsa lentswe ebe o opa diatla moo senoko se leng teng. Jwale ngola lentswe, o bontsha senoko (mohlala: let\lo\tlo).

| setshwantsho | mongodi | mophetwa | tikoloho | moralo |
|--------------|---------|----------|----------|--------|
|              |         |          |          |        |

# 69 Ho ngola bukatsatsi



Ha re bueng Na o na le bukatsatsi?

Ha ho le jwalo, o ngola ditaba tsa mofuta ofe bukatsatsing ya hao?  
Ha o se na bukatsatsi, ke eng seo o neng o ka se ngola ha o na le yona?



Ha re baleng Bala tshekatsheko e latelang.


Ke a bona e se e le dibeke tse hilano ke qetetse ho ngola ho hong mona.  
Ke bile le kgwedi e maphathephathel moħolwane wa motswala wa ka o  
ile a re kopa ho mo thusa ho lokietsa moketjana. re tlameħile ho etsa  
mabone le mmino, hammoħo le dlio le dino bakeng sa batho ba 40.  
Moketjana o ne o le motle.

Pele ke tseba e ne e se e le matsatsi a phomolo. ka letsatsi la ho qetela sekolong, re mathile boħżeq peisanong ya diħlopha tsa rona lebelong le lelelele le ħażiwang, ka mora moħ metswalle ya ka lenna re ile ra ya letamong mmohu le halofo ya tħelase ya ka hoba ba haufi le moħ, ra bapala bolo, ra mamela mmino mme ra fela ra natefelwa ke tsatsi la pele la phomolo.

Tsatsi le latelang ka ya lewatleng le motswalle wa ka, ka ikutlwa ke le leħiħonolo hoba ke ile lewatleng hanngwe feela, matsatsi a pele a mabedi a ne a le monate, letsatsi le tħabile mme metsi a ne a futħumetse, yaba e qala ho na, motswalle le nna ra qala ho aħha phazele ya dikoto tse 1000 eo a neng a e filwe e le mpho ya letsatsi la hae la tswalo, lewatle le ne le bata empa ka sesa, ke ne ke sa batle ho itshola hore ha ke a ka ka sesa letsatsi le leng le le leng.

Re kgutletse sekolong, re na le dibeke tse nne fela pele re ngola diħlaħloba tsa makgaola kgang. O ne o tla hopola hore titjhix o tla emisa ho re fa mosebetsi wa hae. Empa tħel! Ke na le porojeke ja histori. Mosebetsi o motiħha dibeke tse nne fela pele ho ħażiħloba ya makgaola kgang. Ke lakatsa eka titjhix a ka etsa boikgopotso ho na le mosebetsi o motiħha!

Ha ba sa hopola hore ho ne ho le jwang ho ba motiħha?



Bukatsatsi e ħalosa diketsahalo bophelong ba monga yona, ka tatellano ya ho etsahala. Mongodi o sebedisa mabitso (ho kgetħolla batho, dintħo, le dipħoofolo) ho kopanya mantswe (hamorao, kamorao le pele) le lephethi. Maetsi hangata a supa ketso.



Ha re ngoleng Sengolwa see ke sa mofuta ofe? Tshwaya karabo e nepahetseng.

tshekatsheko ya buka

novele

tsa bophelo ba mongodi (bayokerafi)

bukatsatsi



Letsatsi:



Fana ka mabaka bakeng sa karabo ya hao.

O nahana hore mongodi o boholo bo bokae? Bolela hobaneng o re jwalo.



Yena le ba mphato wa hae tlelaseng ba entseng tsatsing la pele la phomolo?

Na o natefelwa ke ho sesa? O tseba jwang?



O ikutlwa jwang ka matitjhere a hae? Fana ka lebaka la seo o se tjhong.

O qala bukatsatsi ya hae ka hore kgale a sa ngole ho yona. Hobaneng o nahana hore o eme nako e telele pele a ngola ho yona?

Ha a le phomolong yena le motswalle ba ahile phazele ha pula e ne e na. Ngola mela e mmedi e hlilosang hore na pula ha e ne e ka na o le phomolong, o ne o tla etsang.

Sehela maetsi a lekgatheng Lefetile a mahlano bukatsatsing. Jwale etsetsa mantswe a nyalanyang sedikadikwe.



Ha re ngoleng

Fumana mantswe sengolweng a nang le moelelo o, le mong le dipolelong tsena.



|   |  |
|---|--|
| lokisa  |  |
| ikutlwa a le lehlohonolo                                |  |
| dikotwana tse ngata tse kopangwang ho etsa setshwantsho |  |
| mosebetsi   |  |
| ho bata haholo  |  |
| ho etsa se seng hape                                    |  |




Ha re ngoleng

O tlilo ngola tshekatsheko ya buka eo o e badileng. Sebedisa foreimi e ka tlaase ho e ngola.

Sehlooho \_\_\_\_\_

Mongodi \_\_\_\_\_


Baphetwa: Ke bomang? O ba ratile? Ba entse o ikutlwwe jwang?



Moralo: Ho etsahalang? Ho ne ho le monate, ho tshosa, ho thabisa ho e bala?



Maikutlo a hao: O ratile karolo efe haholo mme hobaneng?



O ratile buka? Na ho na le dikarolo tseo o ka ratang ho difetola? Hobaneng?



Na pale e a ruta? Na o ithutile se seng bukeng?



Na o ka kgothaletsa motswalle ho e bala? Hobaneng? Hobaneng o ke ke?



Maikutlo a hao ka buka ka mola o le mong mme o e nehe naledi ya maemo.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sebedisa makgethi, mahlalosi le makopanyi ka bokoseng mmoho le mabitso a hao le maetsi ho bopa dipolelo tse hlano.



Ha re ngoleng

Sebedisa maemedi a ka mabokoseng ho phethela dipolelo, jwale sehela motho, batho, kapa lebitso leo leemedi le le emetseng.



|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| bonna  | bowena | boyena | boyena |
| bobona | boyona | borona |        |

Ke entse porojeke ka yena a etsa ya hae ka .....


Re ile lewatleng ho sesa ka .....

Moholwane wa motswalle o lokisitse moketjana ka .....

O batla ho aha phazele? ?

Kgama e ile ka lehlakoreng le leng la sehlekehleke ka .....

Ho bohlokwa hore ba utlwisise seo ba se etsang !



# 71 Nelson Mandela – bayokerafi



Ha re bueng

Na o tseba motho eo o mo ratang, o mo tlotlang? Bolella tlelase hore ke mang.



Bolella tlelase hore na hobaneng o tlotla motho enwa. Ke botle bofe ba hae bo mo etsang hore a kgethehe?

Buisanang dihlopheng tsa lona ka phapang tsa bayokerafi le othobayokerafi.

Jwale bua ka diphapang pakeng tsa nobele, bukatsatsi le bayokerafi.



Ha re baleng

Nelson Rolihlahla Mandela o tswaletswe motseng o pela Umtata Transkei. Ha a le motjha o ne a labalabela hoba leqwetha le ho thusa batho ba habo ho Iwanelo tokoloho.



Ka 1962, o ile a fumanwa a le molato nyeweng ya Rivonia ka ho etsa mmuso hampe, ha a ne a qoswa o itse:

"Ke Iwanne kgahlano le kgatello ya ba basweu, mme ke Iwanne kgahlano le kgatello ya ba batsho. Ke lakaditse kgopololo ya mmuso o buletsweng bohole ba phelang mmoho ka kutlwano le menyetla e lekanang. Ke takatso eo ke tshepang ho e phelela le ho e fiellela, empa ha ho lokela, ke takatso eo ke ikemiseditseng ho e shwela."

O dutse dilemo tse ngata teronkong, ha a lokollwa ebile mopresidente wa pele wa motho e motsho.

O ile a fuwa kgau ya *Nobel Peace Prize* ka 1993.

**Bayokerafi** ka pale ya nnete ka bophelo ba motho ya kgethehilleng, e ngolwa ke motho e mong. Bayokerafi e hilobsa tikoloho ya motho; e bontsha kamoo motho eo a amang batho ba bang ka teng; e fana ka dlinthia mabapi le motho eo; mme e hilabsa kamoo mongodi a ikutlwang ka teng ka motho eo.



Ka mora sekolo o ile a ithutela ho ba ramolao. O ile a bula ofisi Johannesburg le Oliver Tambo. O ile a kenela mokgatlo wa ANC mme a kgethwa e le mopresidente wa mokgatlo wa batjha. Ha morao ya eba motlatsha poresitidente wa ANC ka sebele.



*Nobel Peace Prize* ke kgau e ikgethileng, e nehwang batho ba entseng hore lefatshe e be tulo e bolokehileng e nang le kgotso bakeng sa bohole.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Fumana mahlalosonngwe a mantswe ana serapaneng.

laela

atleha ho etsa

hlokwa

tekano, ho ipusa

menyetla

kgotso

tumelo



Ha re ngoleng

Bala dipotso ebe o ngola dikarabo.

Nelson Mandela o hlahetse hokae?



O ne a labalabela dintho dife tse pedi?

Mandela o ne a bolela eng ha a re: O lwanne kgahlano le kgatello ya ba basweu le ba batsho mmoho?

O itse haholo o ne a batla ba phele mmoho ka kgotso. Na o hopola hore takatso ya hae e phethahetse? Bolela hobaneng o re jwalo?

Mandela o ile a nehwa kgau ya *Nobel Peace Prize*. O nahana hore o ile a ikutlwa jwang ha a e fumana? Bolela hobaneng.

Re ithutile eng ka Mandela ka ho bala bayokerifi ya hae hobaneng?



# Bayokerafi



## Ha re ngoleng

Nahana motswalle wa hao e le motho ya tsebahalang, sebetsa le yena mme le arabe dipotso tsena: Dintlha tsa bohlokwa ka wena, ka lelapa la hao le moo o dulang ke dife? O na le mehopolo efe ya bohlokwa?

Jwale, kopa motswalle ho tla le ditshwantsho tsa lelapa tse bontshang nako ya bohlokwa bophelong ba hae. Botsa motswalle hore hobaneng a kgethile tsona?

Kopa motswalle ho beha dintho tse hlano tse bolelang se seng ka yena mme a tle sekolong le tsona. Mmotse hore hobaneng a kgethile ditho tsena.

Qetellong, kopa motswalle ho qetella dipolelo tsena.



Ka mehla ke tla hōpōla nakōng eo \_\_\_\_\_

O mōng wa meñopolo e monate hō nna ke \_\_\_\_\_

Ke sebeditse ka matla hō \_\_\_\_\_

Ke ile ka ba maswabi haholo ha

Ke tshepa ūore batho ba nkgopola ke le

Sebedisa tlhahiso ena ho ngola bayokerafi ya motswalle wa hao.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Dipolelo tse mabokoseng di re bolella ka tlhahisoleseding eo re ka e fumaneng paleng ya Nelson Mandela, nomora di polelo ka tatelamo ya kamoo tlhahisoleseding e nehelanweng ka hona.

**Mongodi o qotsa karolo ya puo ya Mandela ha a le nyeweng ya Rivonia Trial.**

**Mongodi o re bontsha kamoo Mandela e leng motho wa bohlokwa. Mongodi o fana ka lebitso la motho eo a ngolang ka yena.**

**Mongodi o fana ka lebitso la motho eo a ngolang ka yena.**

**Mongodi o re bolella ka seo Mandela a se entseng kamora sekolo.**



Ha re ngoleng

Jamal o ne a tshwerwe ke ho bapala bolo  
hoo a lebetseng ho hlahloba dipolelo  
tseo a neng a tlameha ho di ngolla Mof.  
Simpson.

Lokisetsa tsena. Netefatsa hore dipolelo tsa hae di na le tlhaku tse kgolo,  
dikgutlo, difeelwana, matshwao a makalo dibakeng tse nepahetseng.

ke batla ho bapala rakebi, ke bapale le metswalle ya ka le ho ya bona  
brian habana a bapala papading



jo nna ke lebetse ho etsa mosebetsi wa hae ho fiela lebala le ho hlwekisa  
phapusy ka hobane ke ne ke bapala rakebi



Ha re ngoleng

Nyalanya sekapuo ka seng le moelelo wa  
oona.

Ho di bona matswele

Ho beya dintho ka  
mananeho

Ho diehela dintho ho  
ka di senya

Ho tatela dintho ho ka  
di senya

Ho itokisa hantle.

Lepotlapotla le ja  
podi.

Lesisitheho le ja  
kgomo.

Ho baleha

Sekapuo ke polelo  
e kgutshwane, e  
hlárisang kgopolo  
e bohlale. Maele  
le oona ke polelo,  
empa mantswe a  
sebedisitsweng ha  
a hláhise moelelo  
wa nnete.





Ha re bueng

Hobaneng batho ba bapisa dintho?

Ha o bapisa, hobaneng ho le bohlokwa hore o tsebe batho bao o bapisang ho bona?

O tshwanetse ho sebedisa puo e jwang?

O ka sebedisa mebala e kganyang papatsong? Bolela hobaneng.

Bolela seholpha sa heno ka papatso eo o dumelang hore e matla mme o ba bolelle hore hobaneng o nahana jwalo.

Dipapatso di hohle hara rona sephoe sa tsöna ke ho re susumetsa hore re reke se seng kapa re dumele ho se itseng, ho ngoka kgahleho ya rona ba sebedisa diltshaku tsa dibopeho le boholo bo fapaneng, mebala e matla, e kganyang, ditshwantsho tse sa tlwaelehlang le tse tlwaelehlang, mantswe kapa dipolelo tse kgahlang, babapatsi ba toba dihlöphä tse fapaneng tsa batho, ba hōdileng, batjha, bashanyana, banana kapa batswadi. Dihlöphä tsena di bitswa dihlöphä tse tobilweng,



Ha re baleng

### Kids-a-go-go

## TLHODISANO YA HO RALA PAPATSO

**Kenela tlhodisano ya ho rala papatso.  
Mme o hape meputso ena e kgabane:**



KENELA TLHODISANO  
HONA JWALE

**Moputso wa pele:** watjhe ya boleng ba R1500 mmoho le paka ya dibuka ya boleng ba R3000.

**Moputso wa bobedi:** watjhe ya boleng ba R1000

**Moputso wa boraro:** boingodiso ba selemo kaofela ho bana ho hong-e yang.



Ngwana e mong o tshwanelo ho bala Kids-a-go-go—lesedinyana le rutang, le kgahlang le bile le le monate bakeng sa bana ba dilemo di 10 ho isa 15, o ka e thusa ho fihlela bana ba bangata ka ho kenela tlhodisano ya rona ya ho rala papatso ya lesedinyana.

Tlhodisano e buletswe bana bohole ba dilemo tse 10 ho isa ho 15. Papatso e be ka Sesotho mme ebe boiqapelo ba hao. E be leqepheng le le leng.

**Romella papatso ya hao ho:** Kids-a-go-go rala papatso, P.O. Box 0000, Johannesburg 1000.  
**Netefatsa hore o ngola lebitso la hao, dilemo, lebitso la sekolo sa hao le nomoro ya mohala papatsong ya hao.**



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Papatso e ngolwa ho o rekisetsa ho hong kapa ho o susumetsa ho etsa se seng.

Hlahloba papatso ena mme o bolele hore hobaneng e ngotswe.

Ke mantswe afe papatsong ao o a bonang pele?

Hobaneng o a bona pele?

Sehlopha se tobilweng ke sefe? Papatso e reretswe bo mang?

Hobaneng o nahana hore mebala e hlakileng e sebedisitsweng papatsong?

Hobaneng o nahana hore tlhahiso leseding e nngwe e ikgethile ho papatso tsa kakaretso ka ho sebedisa dibopeho tse fapaneng le lebokose?

Na papatso e etsa o batle ho kenela tlhodisano? Bolela hobaneng.

Jwale hlahloba papatso mme o arabe tse latelang.

Ke meputso efe eo batho ba ka e hapang tlhodisanong ena?

Ke dihlopha tsa dilemo tse kae tse dumelletseng moo? Ke dife?

O nahana ho tla etsahalang ha o kenela tlhodisano ena empa o kenya mosebetsi oo e seng wa hao?

Paka ya buka ke eng?

Na dipolelo tsee ke nnete kapa ke mafosi? Etsetsa karabo ya hao sedikwadikwe tlasa polelo ka nngwe bolela hore hobaneng o re ke nnete kapa mafosi.

Tlhodisano ena ke ya bana ba ratang ho ngola?

Nnete:

Mafosi:

Bana bohole ba ka kenela tlhodisano ena.

Nnete:

Mafosi:

Matitjhere le oona a ka hapa moputso.



Nnete:

Mafosi:

Bohole ba hlokang ba tla ba le dipale tsa bona di ngotswe lesedinyaneng.

Nnete:

Mafosi:





Ha re ngoleng

Rala papatso bakeng  
sa Kids-a-go-go.

Ha o rala papatso nahana ka batho bao o ba  
tobileng, seo ba se ratang le seo ba sa se rateng,  
mefuta wa puo eo o tla o e sebedisa, le metako le  
ditshwantsho tse tla sebediswa.

Papatso ya hao e be bakeng sa bana ba dilemo  
tse pakeng tsa 10-15, mme e kgahle, e rute hape  
e thabise.

Se lebale ho etsa mmapa wa kelello pampiring  
ho o thusa ho lokisetsa papatso ya hao. Ha soe o  
ngotse, kopa motswalle ho e hlophisa.



### O rala jwang papatso?

Dipapatso tse ngata di ikemisetsa ho susumetsa  
batho ho reka sehlahiswa. ha o rala papatso.o  
ts'hwanetse ho tseba hore o batla ho fihlella  
mang ka papatso eo. O tlamehile ho tseba  
seo batho ba ka rekang sehlahiswa seo ba se  
ratang kapa ba sa se rateng.

Re sebedisa mantswe, ditshwantsho, mebala,  
dipolelo ho hohela kgatlelo ya batho.

Ha o rala papatso ya hao nahana ka:  
Bamamedibabohi ba hao: papatso e reretswe  
mang? Ba dilemo di kae?

- **Kgoñhelo:** O ka etsang ho etsa hore batho ba  
batle ho tadima kapa ho bala papatso ya  
hao?
- **Puo:** sebedisa puo e bonolo eo batho ba tla e  
utlwisia. O ka sebedisa le puo ya motseng.
- **Pono:** O tla sebedisa ditshwantsho, dinepe  
kapa botaki? O tla sebedisa mebala  
efe?





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola lentswe le felletseng bakeng sa e nngwe le e nngwe ya dikgutsufatso tsena.

Mof.

Mor.

Leb.

J.J.

mohl.

Kgutsufatso ke ha lentswe le ngotswe ka bökgutshwane, dikgutsofatso tse ngata di qala ka tlhaku e kgolo mme difelle ka kgutlo.



Ha re ngoleng

Taka sebopeho se nepahetseng sa lekgethi ka nngwe.



1. Ditlhaku tsena di (holo) \_\_\_\_\_ ho tsela.
2. Setshwantsho sena se (tle) \_\_\_\_\_ ho feta selo.
3. Ena ke papatso (kgahla) \_\_\_\_\_ ho feta tse ding.
4. Batho ba kentse ditlhodisano tse (be) \_\_\_\_\_ ho feta selemo se fitileng.
5. Papatso ena (tle) \_\_\_\_\_ ho feta yane.



Ha re ngoleng

Kenya matshwawo a puo dipolelong tse latelang: sebedisa ditsetjana le difeellwana dibakeng tse nepahetseng.

Ke batla bohole tlelaseng ya ka ho kenela tlhodisano ho rialo Mof. Nkosi.

Kgutsufatso moh. E sebediswa bakeng sa lentswe le felletseng mohala.

Ke hapile tlhodisano ya papatso jwale bana ba mpitsa Morena Papatso.

O sebedisa ditsejana ha o:

- phetha hantle seo motho a se boletseng.
- bua ka lentswe ho na le hore o le sebedise ho bolela se seng.
- ho sebedisa reneketsö e seng lebitso la nnate la motho.





Ha re bueng

Sebetsang ka dihlopha.

Bolella sehlopha hore dijo tseo o di ratisisang haholo ke dife, di entswe ka eng mme hobaneng o nahana hore di monate hakaana.




Ha re baleng

Bala papatso e latelang.

## BRUNCH YA SONTAHA

**BANA!  
E JANG  
KAMOO  
LE KA  
KGONANG!**



9 Pickle Road, Pickleville, 000 1111 222

### Lenaneng la dijo:

- Musli, tholwana, yokate le mameepe
- Mahe, soseji ya kgomo, tamati e hadikilweng, masherumu e hadikilweng le pepere ya rona e tsebahalang e kgubedu
- Aesekirimi ya yokate le lero la tholwana **Yum, yum!**

KGWEDING YA PHATO! **11:00 – 14:00**



Letsatsi:



Ha re ngoleng Bala dipotso ebe o ngola dikarabo tsa hao.



Hobaneng papatso ena e ngotswe?

Ke mantswe afeng papatsong ao o a bonang pele?

Hobaneng o a bona pele?

Sehlopha se tobilweng ke sefe? Ngola tlhahiso e totobatsang sena.

Hobaneng o hopola hore mebala e kganyang e sebedisitswe papatsong ena?

Hobaneng o nahana hore tlhahisoleding e nngwe e hlahelletse ka mahetla ho papatso ka kakaretso ka ho sebedisa mabokose, dibopeho tsa dinaledi le mmala?

Na papatso e etsa hore o batle ho ya *Pickled Peppers*. Bolela hobaneng.


Papatso e sebedisa phethapheto ya medumo e tshwanang (moo mantswe a medumo e tshwanang a sebedisitsweng mmoho). Ngola mohlala ho tswa papatsong.

Na o hopola hore bana ba ka ja kamoo ba ratang *brunch*? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Bala seo Dora a se tjhong hoXani. Jwale ngola puisano ya bona ka puosebui.



Na re  
Ka ya *Pickled  
Peppers* Bakeng  
sa brunch,  
Xani?

E, empa ha  
feela o lefa!

Dora oa botsa

Xani o a araba



Ha re ngoleng



O kotjwa ho rala papatso ya khamphani e ntjha ya mamepe e bitswang Cape Fynbos Honey. Sehlopha se tobilweng ke bana pakeng tsa dilemo tse 10 le 15.

Tadima dipolelo tse ka tlaase. O ka sebedisa tse ding tsa dikgopololo tsena. Khalara dikgopololo tseo o nahanang hore o tla di sebedisa ka mmala o mosehla. O ka iketsetsa mantswe a hao, dipolelwana le dipolelo.



Dinotshi tse 10 000 di kopane mmoho ho etsa mamepe ana.

Mamepe a bohlökwa jwaloka gauta!

Dinotshi tsa Afrika  
Borwa e sale di sebetsa ka thata lefílabula lóile.

Ho etsa kilokeramo ya mamepe dinotshi di fofa

ho tloha Johannesburg ho ya Cape Town le ho kgutla makgetlo a ka bang robedi.

A monate borothong le teen.


A monate le ha o a ja feela.

Latswa monate.

E entswe ke dinotshi tse phetseng hantle, tse thabileng.



Meleng e siilweng, ngola a mabedi a mantswe a hao, dipolelwana kapa dipolelo tse tla sebediswa papatsong.



Neha mamepe a hao lebitso. Le ngole hodimo papatsong. Nahana ka ho sebedisa phetapheto ya medumo e tshwanang lebitsong hore le tle le hohele sehlopha seo o se tobileng.

Jwale sebedisa mantswe ao o a khalarileng ho etsa papatso ya hao leqepheng le latelang.

Ha o ngola papatso ya hao nahana ka tse latelang:

Sehlopha se o se tobileng – papatso e etsetswa mang?

Puo eo o e sebedisang – na e bonolo empa e na le sefutho? Na e hohela babadi?

Boholo ba ditlhaku tseo o tla di sebedisa – na bo tla fapano mantsweng a fapaneng, dipolelwana le dipolelong?

Mebala eo o tlo e sebedisa – ke mebala efe e tla hohela sehlopha seo o se tobileng?

Ditshwantsho tseo o tlo di sebedisa kapa ho di taka – o tla di beha hokae?

Dibopeho tse kgethehileng tseo o tlo di sebedisa – O tla etsa jwang hore mantswe a mang le dipolelo di hohele?


Tlhahisoleding ya hao, sehlooho le dibopeho tse kgethehileng – o tlo di beha hokae?





Letsatsi:

Pele o ngola papatso ya hao, etsa moralo wa yona sekotwaneng sa pampiri. Tiisa hore dipolelo tsa hao di bonolo empa di a hohela. Ha o qetile ho e ngola, kopa e mong sehlopheng ho e hlahloba, a hlahise maikutlo ka yona, ha ho hlokeha, a e hlophise.



Handwriting practice lines for the text above.



Ha re ngoleng

Etsa polelonolo ka e nngwe le e nngwe ya dipolelo tsena.

kgahlang

hlabosa

phetse hantle

gauta



Polelonolo ke polelo e nang le moeelo o le mong, ka moetsi a le mong le leetsi.

**Mohlala:**

- Mamepe
- a ratehang a
- Rekisitswe hantle.
- moetsi
- leetsi



Ha re bueng

Phapang ke eng pakeng tsa se bontshwang baesekopong le se hlahisetswang sefaleng?

Na o kile wa ya sefalaneng?

Ha o kile wa ya, o boneng?

Bolella seholpha sa hao ka tshwantshiso eo o e boneng mme o ba susumetse hore ba ilo e bona.



Ha re baleng

Bana lefatshe lohle ba natefetswe ke papadi ya *Pippi Longstocking*.  
Dilemo tse mmalwa tse fetileng bana ba Johannesburg ba bile


lehlohonolo ho fumana monyetla wa ho ya e boha. Tadima papatso ena ho bona hore hobaneng *Pippi Longstocking* e le tshwantshiso e kgahlang hakana.

## Tsheha o be o tjapalle

### OKGUTLILE HAPE KA HO BATLWA HAHOLO KE SETJHABA

Tetere ya National Children e motlotlo ho tsebisa nako ya *Pippi Longstocking* mona sefaleng, e leng pale e qabolang ya bana. Tlhahiso ena e tla bontshwa nakong ya matsatsi a phomolo a Pippi ke ngwanana ya thabileng ya dulang a le mong ntlong ya hae, le pere le phoofolo ya setswalle tshwene. Diketso tsa Pippi tsa ho thibana ditsebe di a qabola, empa di mo kenya le tsietsing! Bana ba hlile ba natefelwa ke ho bona seo a se etsang.

Ke mophetwa ya ratehang, mme bana bohole ba mmonang ba batla ho ba Pippi. Kamorao ho pontsho bana ba mathela laeborari ho fumana buka ya *Pippi Longstocking*. Ha ho kgonehe ho se batle Pippi. Motswako wa dipina, motantsho le diketsahalo o bopa pontsho e makatsang eo bana ba tla e rata. E ba mmoho le Pippi, tshwene ya hae, Mong Nilsson, le pere ya hae (ho tshwanetse!) ha ba bontsha tseo ba tsejwang ka tsona.



### Ho tloha 7 Hlakubele ho fihla 16 Mmesa

*Pippi Longstocking* e tla bontshwa The National Children's Theatre,  
3 Junction Avenue, Parktown, Johannesburg, Nakong ya sekolo  
dipontsho di hara beke 08:00 le 10:00. Matsatsing a phomolo  
dipontsho di ka 10:30 le 14:30, BoMantaha ho isa ho Moqebelo.



Ditekete tse rekwang  
ka bongata le tsa theko  
e. ikgethileng di teng  
bakeng sa dikolo.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso ebe o ngola dikarabo tsa hao.

Hobaneng papatso ena e ngotswe?

Ke mantswe a feng papatsong ao o a bonang pele?

Hobaneng o a bona pele?

Sehlopha se tobilweng ke sefe? Ngola tlhahisolededing e o bolellang sena.

Hobaneng o nahana hore mebala e kganyang e sebedisitswe moo?

Hobaneng o nahana hore tlhahisolededing e nngwe e hlahelletse ho feta papatso ka kakaretso ka ho sebedisa mabokose, dinaledi le mebala?



Fumana dipolelo tse tharo tse lekang ho o susumetsa ho bona pontsho, mme o a ngole mona:

Na o hopola hore tshwantshiso e a qabola? Ke polelwana efe e o bolellang sena?

Na *Pippi Longstocking* e kile ya bontshwa pele teatereng? Bolela hore o tseba sena jwang.

Ngola dipolelo tse pedi o bolela seo o nahang hore *Pippi Longstocking* e bua ka sona.


Hlalosa polelwana ena: "o thibane ditsebe".





Ha re ngoleng

O tlilo ngola papatso ka tshwantshiso ya sekolo. Ho bohlokwa hore papatso e susumetse batho ho tla boha tshwantshiso, hobane o batla ho bokella tjhelete e ngata bakeng sa bana ba sa itekanelang.



Sebedisa a mang a mantswe ana, dipolelwana le dipolelo papatsong ya hao. Ngola le mehopolo ya hao, qetellong ya lenane.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| pale ya maikuto a thabisang | makatsang Baphetwa |
| puisano e kgahlang          | ho qabola          |
| mehlolo                     | setswallie         |
| matla a phodiso a lerato    | pheletso e monate  |
| tshwantshiso ya lelapa      | 5 – 8 Lwetse       |



Ha o ngola papatso ya hao netefatsa hore o kenya tse latelang:

- Lebitso la tshwantshiso ka ditlhaku tse kgolo, tse bonahalang, tse mebala (o nehe tshwantshiso lebitso)
- Ba bapalang tshwantshisong
- Moo e tlo tshwarelwaa
- Matsatsi le nako a papadi
- Tlhaloso e kgutshwane ka seo tshwantshiso e leng ka sona
- Tsebiso ya phumano ya ditekete.



### KELETSO:



- ❖ Sebedisa puo e bonolo empa e le matla.
- ❖ Fapanyetsa ditlhaku le boholo ba mantswe a fapaneng, dipolelwana le dipolelo.
- ❖ Kgetha mebala e kgahlang.

Ditshwantsho tseo di sehang kapa o di takang di bolelle batho haholwanyana ka tshwantshiso.


Sebedisa dibopeho tse ikgethileng ho hatella mantswe le dipolelwana tse itseng tsa bohlokwa.

Pehelo ya papatso ya hao e hohele batho mme e tsamaelane le seo o se bapatsang.



Letsatsi:

Pele o ngola papatso ya hao, etsa moralo wa yona pampiring e ka thoko. Tiisa hore dipolelo tsa hao di a hohela hape di bonolo. Ha o qetile kopa e mong sehlopheng ho lekola, a hhahise maikutlo a hae ka yona, mme ha ho hloka hala a e lokise.



Ha re ngoleng

Etsetsa leetsi sedikadikwe mme o sehelle lehlalosi mola ka tlaase ho polelo ka nngwe ya tse latelang. Jwale bolela hore lehlalosi le hhalosa hore ketsahalo e etsahala jwang, e etsahala kae, kapa e etsahala neng.

**Mohlala:** O tsamaile kapele. Kapele e hhalosa kamoo ketsahalo e etsahetseng kateng. O tsamaile jwang?

Mojapelo o tsamaile hoseng ho leba tshwantshisong.

*Pippi Longstocking* e bonshitswe bosiu.

Re natefetswe ke tshwantshiso hoo re ileng ra opa mahofi haholo ha e fela.

Re ile tshwantshisong maobane.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

O kile wa kenela tlhodisano? Ha ho le jwalo bolella sehlopha sa hao seo o se hapileng. Ha ho se jwalo, bolella sehlopha sa hao seo o ka ratang ho se hapa.

Na sekolo sa heno se na le dikhomphutha? Ha ho le jwalo, na o tsamaya ditlelase tsa khomphutha? Ke eng seo o se etsang hangata khomphutheng? Bolella sehlopha.

Haeba le se na dikhomphutha bobella sehlopha sa hao hore hobaneng o nahana hore ho bohlokwa ho ba le dikhomphutha sekolong.



Ha re baleng

**Hapela sekolo  
Sa hao khomphutha**



**Romela boiqapelo  
ba lona ho:**  
Tlhodisano ya The Brain Box  
Computer,  
PO Box 33446, Limpopo 0500

**Se lebale ho neha lebitso le aterese ya  
sekolo sa hao.**

## Tlhodisano ya The Brain Box Computer

Sekolo sa hao se ka ba lehlohonolo ho hlola. Khomphutha ya Brainbox ya boleng ba R 10 000, le thupello ya mahala ya ha HANDS – ON. Re batla tlelase ya hao e bope khomphutha. O ka etsa ho hong ho tswileng matsoho!

Ho bonolo! Ha mohopolo wa hao o hahlaule! Bopa mme o bapatse Khomphutha e ka etsang bophelo ba hao bo be monate mme bo thabise! Seo o hlokang ho se etsa ke ho takatsetshwantsho feela sa papatso ya khomphutha. Papatsong bolela hore khomphutha ya hao e ka etsang. Boiqapelo bo tla bonahala e le ba monnga bona bo tla hlola! Se lebale ho sebedisa malebaleba a ho bapatsa ao o ithutileng oona! Kahoo he, barutwana le matitjhere, tsohang molota ho hana he! Nkang dipene le dikerayone tsa lona mme le qale. Le ka kenela tlhodisano le le sehlopha kapa ka bonngwe.





Letsatsi:

---



**Ha re ngoleng**

Araba dipotso tsena.



Sebedisa senotlolo sena ho nka qeto hore ke lebokose lefe leo o tla le tshwaya:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1 = hangata/kgafetsa; 2 = ha nnyane/ka nako tse ding; 3 ha se etsahale | 1 | 2 | 3 |
| Ana o kgahlwa ke dikhomphutha?   |   |   |   |
| Bolela hobaneng:   |   |   |   |
| Ho hlwahlwa ha kae ho sebediseng khomphutha?                           |   |   |   |
| Na o nahana hore dikhomphutha di bohlokwa bakeng sa bana ba sekolo?    |   |   |   |

Tadima tlhodisano – moputso ke eng?


Ke eng seo o tlamehang ho se etsa ho kenela tlhodisano?

Ho bapatswa eng?

Papatso e lebisitswe ho mang?

Na o ka kenela tlhodisano ena? Bolela hobaneng.

Tlhodisano ena e tshehetswa ke mang?



**Ha re ngoleng**

Phethela dipolelo tsena. Sebedisa a mang a mantswe a mabokoseng ho o thusa.

|                            |                     |                              |                      |        |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| e tlwaelehile              | ho iketsetsa dintho | ntjha ebile ha e a tlwaeleha | tokisetso            | rata   |
| ha ho letho le ikgethileng | qapa                | ntjha                        | ha ho ke ha etsahala | boqapi |

Ho **qapa se seng** ho bolela \_\_\_\_\_

Ntho e **ikgethile** ha e le \_\_\_\_\_

Ntho ke **ya nnete** ha e le \_\_\_\_\_

**Kgopol ya hao** ke se o dumellang ho \_\_\_\_\_





Ha re ngoleng

Taka mela ho nyalanya dipolelwana letsohong le letshehadi le meelelo ho le letona.

|                     |
|---------------------|
| ho tswileng matsoho |
| malebaleba          |
| mohopolo o hahlaule |
| ho hlola kgahlanong |
| bophelo bo monate   |

|                  |
|------------------|
| bo kgotsofatsang |
| ho etsa maqheka  |
| tlhodisano       |
| se kgahlang      |
| ho nahana haholo |



Ha re ngoleng O qetile le maikutlo ho kenela tlhodisano ya *Brain Box Computer*.

Nahana ka khomphutha eo o batlang ho e etsa. E tla o dumella ho etsang? E tla shebahala jwang. Hopola ho etsa khomphutha ya hao e fapani le tse ding mme e kgahle. E hhalose.



Ha re ngoleng Phethela dipolelo tsena ka ho tlatsa maetsi a nepahetseng.

Khomphutha ya tafoleng kapa lepothopo e (loketsa/lokile) kereiti ya 5.

Mila le Mathapelo ha (ba/o) na khomphutha.

Matitjhere a mang a sekolo sa heso a ithoapa (o/ho) ruta senthareng ya dikhomphutha.

Banana le bashemane ba (fumanile/fumana) nako ya ho ithuta khomphutha.

Khomphutha e tsofetseng haholo sekolong mona e makaditse ka ho se (sebetse/sebeditse) hantle.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Rala le ho qapa papatso ya khomphuthara  
sebakeng se ka tlaase. Se lebale ho  
kenya setshwantsho seo o se takileng sa  
khomphutha! Ha o qetile papatso ya hao, e  
fe motswalle ho e tadim le ho lokisa moo ho  
hlokahalang.



TITJHERE: Saena

Letsatsi





# Legephehlahlobo

NKA



|   |  |
|---|--|
| bua ka novele   |  |
| bona mophetwa, moralo le molaetsa                                 |  |
| bala qotso ho hlaha noveleng                                      |  |
| araba dipotso tse tobileng  |  |
| tjho ho hong ka sehlooho  |  |
| bona se bolelwang   |  |
| ngola serapa se nang le dipolelo tsa sehlooho le tse tshehetsang  |  |
| ngola kgutsufatso   |  |
| nyalanya mantswe le meeleo ya oona                                |  |
| sebedisa maemedi a hlilosang                                      |  |
| bona meeleo ya tshwantshanyo                                      |  |
| bala tshekatsheko   |  |
| bua ka mophetwa, moralo le tikoloho ya buka                       |  |
| ngola dipolelo le sebedisa mantswe a hlhang sengolweng            |  |
| ngola tshekatsheko le sebedisa foreimi                            |  |
| bona maetsi a lekgatheng lefetile                                 |  |
| fetolela maetsi a lekgatheng lefetile ho lekgathle lejwale        |  |
| ngola dipolelo le sebedisa tumellano ya medumo e nepahetseng      |  |
| arola mantswe ka dinoko   |  |
| bua ka bukatsatsi   |  |
| bala se ngotsweng bukatsatsing                                    |  |
| buisana ka diphapang pakeng tsa novele, bayokerafi le sengolwa sa |  |
| bukatsatsi  |  |
| bona maetsi a lekgatheng lefetile le ho amanya mantswe            |  |
| sebedisa makgethi, mahlalosi le makopanyi ho bopa dipolelo        |  |
| sebedisa maemedi a maemedi a boetsuwa                             |  |
| bala bayokerafi   |  |
| bona mahlalonngwe   |  |
| bona ntlha ya sehlooho le e tlatsetsang ya sengolwa               |  |
| fumana meeleo ya mantswe le dipolelwana                           |  |
| hlahisa mohopolo  |  |
| ngola bayokerafi  |  |
| latellisa tlhahisoleseding  |  |
| sebedisa matshwao a puo   |  |
| maele le maelana  |  |



|   |  |
|---|--|
| bua ka ditsela tsa papatso  |  |
| bua ka papatso  |  |
| bala papatso  |  |
| araba dipotso tse tobileng hodima papatso                                     |  |
| okola papatso hodimo  |  |
| lokisa, ka ho qapa le ho hlaphisa papatso                                     |  |
| bona dikgutsufatso  |  |
| ngola sebopetho se nepahetseng sa papiso ya makgethi                          |  |
| papiso ya makgethi ho tshwaya dipolelo ka tshebedisoyadifeelwana le ditsejana |  |
| bua le sehlopha sa ka resipe eo ke e ratisisang                               |  |
| ngola dipolelo ho puosebui  |  |
| qapa papatso le sebedisa mantswe a itseng le dipolelwana                      |  |
| hammoho le mantswe a ka   |  |
| ngola polelonolo  |  |
| bua ka phapang pakeng tsa filimi le tshwantshiso ya kalaneng                  |  |
| bua ka tshwantshiso eo le e boneng mme ka susumetsa sehlopha sa ka ho e bona  |  |
| hlalosa moelego wa dipolelwana  |  |
| bona maetsi le mahlalosi  |  |
| bua ka bohlokwa ba dikhomphuthar  |  |
| nyalanya dipolelo ho mantswe  |  |
| bona moelego wa dipolelwana   |  |
| ngola tlhaloso e kgutshwane   |  |
| phethela dipolelo ke sebedisa sebopetho se nepahetseng sa leetsi              |  |



## Tema 6: Dingolwa tse fapaneng

### Dipale Kotara ya 3: Dibeke 5 - 6

#### 81 Tshomo e hlahang Namibia

36

O bua ka tshomo.  
O tshwantshisa tshomo.  
O bala tshomo.  
O araba dipotso tse tobileng hodima tshomo.  
O bona hore tshomo e bua kang hodima sehlooho.  
O re tshomo hedi.  
O bona poeletsomodumo le tshebediso ya maetsisamodumo.  
O hhalosa hore ditshwantsho di matlafatsa kutlwisiso jwang.  
O bona medumo e etswang ke diphooftolo.  
O hlasisa maikutlo.  
O bona tshebediso ya ditsejana.  
O teanya meeleo ya mantswe le dipolelwana tshomong.

#### 82 Ho hong hape ka diphooftolo le dikokonyana

38

O sebedisa tjhate ho lokisetsa ho ngola serapa sa tlhaloso.  
O ngololla dipolelo ho puosebui.  
O etsa dipotso ho hlaha setatementeng.

#### 83 Pale ya SeZulu

40

O bolella sehlopha pale.  
O bala tshomo ya Sezulu.  
O araba dipotso hodima tshomo.  
O bona kgopolo ya sehlooho ya tshomo.  
O bona baphetwa ba sehlooho tshomong.  
O fumana thuto ya tshomo.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.

#### 84 Tlhaloso ya batho le diphooftolo

42

O ngola dirapa tse pedi tse hlilosang ka lempetje le noha a sebedisa mantswe ao a a neilweng le dipolelwana.  
O nyalanya maele le meeleo ya oona.  
O sebedisa polane ho ngola serapa se hlilosang ka motswalle.  
O ngola thothokiso ya phoofolo a sebedisa tshwantshiso.

#### 85 Dipale tse ding tse monate

44

O buisana ka pale e seboprehong sa khathunu.  
O tshwantshisa pale sehlopheng sa bona.  
O bala pale ho hlaha China le pale ho hlaha India.  
O araba dipotso tse tobileng ka dipale.  
O bona baphetwa dipaleng.  
O bona moo dipale di etsahalang teng.  
O fumana thuto ya pale.  
O hlasisa maikutlo.  
O kgutsufatsa e nngwe ya dipale.

### 86 Tshomo ya ka

46

O sebedisa mmapa wa kelelo ho lokisetsa tshomo.  
O sebedisa mmapa wa mohopolo le dihllooho ho ngola tshomo.  
O kopanya dipolelo a sebedisa makopanyi.  
O sebedisa maemedi bakeng sa mabitsobitso.  
O bona mabitsobitso a tlwaelehileng le.

### 87 Pale e nang le phetoho

48

O buisana sehlopheng sa hae bohlokwa ba ho ba le boikarabelo le ho emela diketso tsa hao.  
O bala tshomo.  
O araba dipotso ka pale.  
O hlasisa maikutlo.  
O bona baphetwa paleng.  
O fumana thuto ya pale.  
O hhalosa moelego wa polelwana "phiri ke eo".  
O nyalanya dipolelwana ho mantswe a sebedisitsweng paleng.

### 88 Tshole ka puo

50

O nyalanya dipolelwana le meeleo ya tsona ho etsa tshwantshiso.  
O shele maetsisamodumo a nepahetseng mola.  
O bolela hore dipolelo ke kgotso/makalo kapa taelo.  
O ngola serapa hape ka tshebediso e nepahetseng ya matshwao.  
O ngola dirapa tse pedi a sebedisa mantswea kopnyang moelego.

### Dingolwa tsa tlhahisoleseding Kotara ya 3: Dibeke 7 - 10

#### 89 Boemo ba lehodimo

52

O bua ka diphapang pakeng tsa bemo ba lehodimo le tlelaemete  
O bala sengolwa ka boemo ba lehodimo  
O araba dipotso tse tobileng hodima sengolwa  
O neha sengolwa sehlooho  
O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.

#### 90 Boemo ba lehodimo profensing ya ka

54

O etsa mmapa wa mohopolo ka boemo ba lehodimo.  
O sebedisa mmapa wa mohopolo ho. ngola dirapa tse pedi ka boemo ba lehodimo.  
O bona maetsi le malatodi dipolelonolong.  
O kopanya dipolelo a sebedisa makopanyi.

#### 91 Boemo ba lehodimo bo hlobaetsang

56

O bua sehlopheng ka letolo le lehadima.  
O bala serapa ka mahadima le matolo.  
O araba dipotso hodima seratswana.  
O rarolla moralo wa boemo ba lehodimo.

O sebedisa ditshwantsho ho bontsha sesosa le ditlamorao.

O nyalanya lenane la mantswe le mantswe a seratswaneng a nang le meeleo e tshwanang.

#### 92 Boemo ba lehodimo le pula

58

O sebedisa setshwantsho ho latellisana tlhahisoleseding.  
O ngola dirapa hodima ditshwantsho.  
O ngola dipolelo a sebedisa maetsisamodumo.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe a modumo o tshwanang.

#### 93 Tse ding hape ka boemo ba lehodimo

60

O bua ka boemo bo fapaneng ba lehodimo dinakong tse fapaneng tsa selemo.  
O buisana ka boemo boo a bo ratang haholo le boo a sa bo rateng  
O bala serapa ka boemo ba lehodimo le metsi.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.  
O bala serapa mme o a arabe dipotso  
O hlasisa maikutlo.  
O ngola serapa a hlasisa maikutlo.

#### 94 Ho ngola ka boemo ba lehodimo

62

O nyalanya ditshwantsho le dintho.  
O ngola serapa ka boemo ba lehodimo.  
O bona maemedi.  
O ngola dipolelo a sebedisa maemedi.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe nang le onomatopia.

#### 95 Tsa bolepi

64

Ba buisana ka dikarolvana tsa boemo ba lehodimo dihllopheng tsa bona.  
O mamela tsa bolepi mme o o fana ka phatlalatso ya hae.  
O bala mmapa wa boemo ba lehodimo.  
O araba dipotso hodima mmapa wa boemo ba lehodimo.  
Tjhadimo ya ho qetela ya boemo ba lehodimo.

#### 96 Tekolo ya ho qetela ya boemo ba lehodimo

66

O etsa mmapa wa mohopolo kabolepi  
O ngola phatlalatso ya bolepi hodima mmapa wa mohopolo.  
O lokisa le hlophisa sengolwa.  
O bona maetsi le maemedi polelong  
O ngola dipolelo a sebedisa mabitsokgopoloo.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe a peletwang ka ho tshwana empa moelego o fapane.



Ha re bueng


Na o hopala tshomo eo o kileng wa e bala kapa wa e utlwa? Bolella ba sehlopha sa hao ka tshomo eo. Jwale, le ba sehlopha sa hao etsang papadi ya tshomo le etsitse ba tlelase ya lona.



### Itlhokomele notshing e ipatileng

"Nketsetseng sakana-la-nkope, lona masole "ho rialo tau. "Re se re tla futuhela puso ya kokonyana. Jwaleka molaodi wa lona, ke tla etella pele tlhaselo. Pele re ka qala, le lokela ho utlwisa moralo wa rona wa ntwa". Tshepe, None le Mopheme tsa atamela mme tsa mamela hantle."Re baholo ho ba feta," ha rialo tau. "Le ha ho le jwalo, dira tsa rona di re feta ka palo ho isa dimilioneng. Re tlamehile ho hloka kutlwelobohloko/qenehelo. Re lokela ho ba futuhela le ho ba ripitla". Molaodi Tau a theola lentswa mme a hweshetsa, hore e be feela baetapele ba hae ba tla mo utlwa.

"Jwale mamelang hantle, hobane sena ke sona senotlolo sa moralo wa rona. Bolella masole a hao ho mpeha leihlo ho fihlela ntwa e fela. Ka ha ke tlabe ke le ka pele, ke tla kgona ho bona hore na re a hlola kapa re a hlolwa. Ha kgang feela re ntse re hlola, ke tla dula ke phahamiseditse mohatla wa ka hodimo. Ha masole a rona a bona mohatla wa ka o phahame, a tswele pele ho lwana."



Sefahleho sa tau sa tlala pososelo; e ne e tseba hore moralo wa yona ke o motle. Seo e neng e sa se tsebe e ne e le hore, notshi e nnyane e neng e ipatile hara dipalesa tsa moru o haufi, e ne e utlwile meralo yohle ya bona. Notshi ena e nnyane ya fofela morao ho ya bolella molaodi wa dikokonyana seo e se utlwileng.

Tau ya rora, tlou ya tlatlarietsa, yaba ntwa e tshabehang e a qala. Nakwana mahlakore ka bobedi a ne a lekana. Molaodi Tau, ka mohatla o fofang hodimo moyeng, e ne e le moetapele ya bohlale, hape puso ya diphoofolo ya tswela pele ho futuha.

Qetellong, ha hlaka ho molaodi wa dikokonyana hore puso ya hae ene e hlolwa ke ntwa. Ho ne ho e na le tshepo e le nngwe feela ho dikokonyana. A sheba notshi e nnyane a re, "Ke nako."

Seo e ne e le sona seo notshi e nnyane e neng e ba tla ho se utlwa. E ne e tseba seo e neng e tshwanetse ho se etsa le hore e se etse kae! Ka motsotswana, ya fofela hara ntwa. Ya phakisa ho fumana tau, mme ya bososela ha e fofela boemong bo lokileng. "Hlokomele-ho-tswa -ka-morao!" ya hweletsa, e le ha e loma tau hoo tau e ke keng ya hlola e lebala. Ha ho le el e nngwe ya diphoofolo e ileng ya utlwa kapa ya bona notshi e nnyane. Seo di ileng tsa se bona feela ke moetapele wa tsona ya ileng a theola mohatla hang feela. Mme di ile tsa tseba hore seo se bolelang: tshola tlhako morong! Ka mokgwa oo dikokonyana tsa hlola ntwa ka baka la notshinyana e neng e le pakeng tsa dira le pele ntwa e kupa.



Le ha ho le jwalo, e bang re hlolwa, ke tla theola mohatla wa ka. Seo e tla ba letshwao la ho emisa hang -hang mme le tshole tlhako morong ho pholosa maphelo a lona". Tshepe, none le mopheme tsa mamela ditaelo tsohle ka kelohloko. Yaba di tsamaya butle ho ya fetisetsa molaetsa ho masole a tsona.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sheba sehlooho sa palenyana ena. Buisana le hlopha sa hao ka seo o nahang hore pale e bua ka sona ebe o ngola karabo ya hao.

Na o hopola hore o ngola ho fumana mohopolo o akaretsang wa hore ke eng seo ho buuwang ka sona. Akaretsa palenyana ena, ebe o ngola faatshe seo o nahang hore ke molaetsa wa pale ena.

Ke ka baka lang ha tau e ile ya nahana hore diphoofolo di tla hlola ntwa?

Ke hobaneng ha diphoofolo di qetelletse di hlotse ntwa?


Ke hobaneng ha tau e ile ya theola mohatla wa yona?

Ho tlie jwang hore notshi e kgone ho mamela meralo ya tau ya ntwa?



O nahana hore sehlooho sa pale se a qabola? Bolela hobaneng.

Ke sekapuo sefeng se sebedisitsweng ke mongodi serapeng sa ho qetela, "tsa hloka ntwa"?



Hhalosa kamoo ditshwantsho di o thusang ho utlwisia pale.

Pale e re bolella hore tau e a puruma mme tlou ea tlatlarietsa. Ke modumo ofeng o etswang

ke notshi? Hape ke modumo o feng o etswang ke mopheme?



Na o natefetswe ke pale? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Ke ena meeleo ya mantswe kapa dipolelwana tse sebedisitsweng paleng. Fumana mantswe kapa dipolelwana.

Sakana-la-nkope ..... hweshetsa .....

beha leihlo .....



# Ho hong hape ka diphoofolo le dikokonyana




**Ha re ngoleng**

O tlilo ngola seratswana se hlilosang ka motswalle wa hao wa hlooho ya kgomo. Empa, pele o ngola seratswana, o tlilo se rala.

Qetella moralo ona. Hopola ho sebedisa motswalle wa hao.

|  |  |
|--|--|
| Bitso la motswalle   |  |
| Mmala wa mahlo le moriri   |  |
| O molelele kapa kgutshwane hakaakang   |  |
| Karolo e ikgethileng ya tshobotsi ya motswalle wa hao. (se etsang a se tshwane le ba bang) |  |
| Seo a se etsang se etsang hore batho ba mo ele hloko.                                      |  |
| O bua jwang (a iketlile,potlakile kapaka mokwa o hlakileng jj.)                            |  |
| Tlotlontswe eo a e sebedisang (mantswe)  |  |
| Ntlha tsa hae tse matla.   |  |
| Bofokodi ba hae.   |  |




**Ha re ngoleng** Ngola polelo tsena ho mokgwa wa phetelo.



"Nketsetseng sakana-la-nkope, lona masole" ho laela tau.....

Tau ya re , "Ha masole a bona ke phahamiseditse mohatla hodimo, a tswele pele ho lwana".



Yaba o re: "Seo e tla ba letshwao la ho emisa hang-hang mme le tshole tlhako morong".

A sheba notshi e nnyane a re: "Ke nako".





Letsatsi:




Ha re ngoleng Etsa dipotso ka dipolelo tsena.

Tshepe, none le mopheme tsa mamela hantle ditaelo tsohle tsa tsona.



Hang ha tau e tsamaya, notshi ya fofela morao kampong ya dikokonyana ka ditaba.




Tau ya rora mme tlou ya tlatlarietsa.



Notshi e nnyane ya loma tau hoo e ke keng ya lebala.



Diphoofolo tsa tshola tlhako morong.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sebetsang ka dihlopha tsa lona.



Qoqela hlopha sa hao pale ka moo lefatshe le bopilweng ka teng. E ka ba pale e tswang bibeleng kapa pale eo o e utlwing ho mmao kapa nkgonao esita eo o e badileng. O ka nna wa iqapela pale ya hao.



Ha re bale

## Thohako ya lempetje

Ha mmopi e moholo a qetile ho etsa ntho tsohle, a dula a lebella lefatshe leo a le entseng.

A bososela mme a fihlela qeto ya hore le letle. O ne a kgotsofaditswe haholo ke batho, monna le mosadi ba pele. "Ee, "a nahana" hona ho hotle!" Ka pele Mmopi a elellwa hore monna le mosadi ba tswela pele ho lematsa mebele ya bona. Letlalo le ne le fola ha nako e ntse e ya, empa le ne le tletse mehwabadi. Ka mora dilemo tse itseng, mmele wa monna le mosadi ba pele e ne e shebahala e tsofetse ebile e **tabohile!**

Ka hoo Mmopi a bitsa Lempetje. "Mamela, Lempetje" ho bua Mmopi, "Ke ba tla o ise sephuthelwana ho monna le mosadi. Sena se lokela ho etswa ka potlako."

Ya ba Lempetje o potlakela lefatsheng ka sephuthelwana. Ha a fihla Nokeng e Kgolo a ema ho nwa metsi. Noha e ne e le teng le yona ka nako eo. "Dumela, Motswala Lempetje," ya hweshetsa. "**O potlakile** haholo kajeno! Hobaneng?"

"Ah, yebo! Sawubona, Nyoka!" ha araba Lempetje ka boikokobetso. "Ke na le sephuthelwana sa monna le mosadi ho tswa ho Mmopi". Noha o ne a hloile batho. Ba ne ba atisa ho mo hata mme ba sa kgathale. Noha a qeta ka hore o tla etsa bonnate ba hore batho ha ba fumane sephuthelwana sena." Ee, Motswala Lempetje ya ratehang, ho hotle ho o bona hape! Lapa la ka le o hlolahetswe haholo! Ke nako e telele o sa je mmoho le rona. Mohlomong ha o sa re rata."

"Tjhe, tjhe, Motswala Noha ya ratehang," ha rialo Lempetje. Ke o hlampha haholo! E ka ba tlota ho nna ho tla ja le lona nakong e tlang!"

"Ha ho le jwalo, "Ha araba Noha ka potlako, "hobaneng o sa tle hona jwale? Mohatsaka a ka thaba ha o ka ja le rona dijo tsa motsheare!"


Lempetje a sheba sephuthelwana se ka lehwafing la hae. "Mmopi o batla ke fihlise sephuthelwana sena ka potlako. Mohlomomng ka nako e tlang?"

"Ho lokile, ho lokile" ho hweshetsa Noha, a furalla. "Jwalo feela ka ha ke nahanne, o phahame haholo bakeng la rona!"

Lempetje a sheba letsatsi. Le ne le sa ntse le le hodimo. O ne a ka nna a ja dijo tsa motsheare le lapa la Noha mme a sallwa ke nako e lekaneng ho isa sephuthelwana. "Hannyane, Motswala Noha," a rialo." Ke ne ke potlakile. Nka thabela dijo tsa motsheare le lona kajeno. Noha a ipososella.


"Ke a loboha Motswala Lempetje, "a araba."Tlo, ha re ilo ja."

Mohatsa Noha o ne a phehile dijo tse ngata mohlang oo. Di ne di hlabosa, mme Lempetje a ja, a nwa jwala a ba a kgaleha.



Sawubona, Nyoka:  
Dumela Noha

Uts̄hwala: jwala ba  
sethō ba SeZulu ba  
ritetsweng ka mmela  
wa mabele





Letsatsi:



Noha a nka sephuthelwana butle ho Lempetje. "Bona, mohatsaka ya lokileng," a kgotsa.

"Mmopi o re romelletse matlalo a matjha hore ha a kgale a taboha re kene ka hara a matjha!"

Noha a keketeha. Lempetje a phahama, mme hang feela a tseba se etsahetseng.

"Tjhe, Motswala Noha, a kgutlise!" Lempetje a kopa." Ao ha se a lona! Ke a batho. A kgutlise!"

Empa Noha a tsheha a ba a ikela.

Ha tsatsi le dikela Lempetje o ne a sulafalletswe. O ne a ekilwe hape a sa mamela Mmopi. A ipata difateng, a itshwarella ka makala, a tsamaya butle hore a se bonwe.

Ona ke ona mokgwa oo batho ba ileng ba qhekanyetswa matlalo a matjha ke Noha. Ho fihlela kajeno Noha o tla hlobola tlalo la hae la kgale ha le tsofala, mme a apare le letjha.



Ha re ngoleng

Bala tshomo hape e be o ngola dikarabo tsa dipotso.

O nahana hore mokotaba wa tshomo ena ke eng?

Ke bomang baphetwa ba sehlooho tshomomg ena?

Noha o ile a kgora jwang ho qhekanyetsa Lempetje?

Ke eng seo Lempetje a se entseng se bontshitseng ho se thabe ha hae?

Ke ofe molaetsa wa tshomo ena?


O nahana hore ho ne ho tla etsahalang ka batho ha Lempetje a ba neha matlalo a bona ?



Ha re ngoleng

Lebahanya mantswe a fifaditsweng le a ka letsohong le letona.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>tabohile</b>     | thella                  |
| <b>potlakile</b>    | kgotsofetse, thetsitswe |
| <b>hlomphehile</b>  | hang hang               |
| <b>tshohanyetso</b> | beisitse, potlaketse    |
| <b>tsutsubane</b>   | sotlehile, mahwasha     |



# Tlhaloso ya batho le diphoofolo



Ha re ngoleng

Ngola seratswana o hlalose Lempetje. Sebedisa tse ding tsa dipolelo tsena. O leke hape ho sebedisa mantswe a hao.

le fetola mmala

le a retela ha le halefa

le na le leleme le letelele

leleme le tsamaya ka potlako

le sebedisa ho thothomela ho buisana le  
mampetje a mangle na le mahlo a tsamayang ho tloha  
lehlakoreng ho ya ho le leng

le na le maoto a bopehileng ka ho ikgetha, menwana le manala



Ha re ngoleng

Jwale ngola seratswana o hlalose noha. Sebedisa a mang kapa kaofela ha dipolelwana tsena. O lokela ho leka ho sebedisa mantswe a hao.

e telele, e a menyaka mme e  
tshesane

ha e na maoto

mebala e fapaneng, e kganyang  
ho ya ho e fifetsengmebala e kganyang e bolela hore di  
tjhefo


dinoha tse fifetseng di sebedisa ho hloka mmala ha tsona ho ipata

e ja ditweba le dinonyana

e kwenya phofu bokolokoto

e tsoma bosiu

e na le leleme le petsohileng bohareng





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thala mola ho bapisa maele le meeleo ya ona.



|                               |
|-------------------------------|
| Marabe o jewa ke bana         |
| Lebitla la kgomo ke molomo    |
| Kgomo ha e nye boloko kaofela |
| Kganyapa e hlolwa ke kganya   |

|   |
|---|
| Kgomo ha e shwele ha e lahlwe ea jewa         |
| Motswadi o tella bana phelo ba hae/mafa/maruo |
| Dintho tse mpe di etswa lefifing              |
| Motho ha a bue ditaba kaofela                 |



Ha re ngoleng

Sheba Leqephetshebetso 82. Sebedisa tjhate eo o e entseng ho ngola thlaloso ya motswalle wa hao.



Ha re ngoleng

Ngola thothokiso ya hao o sebedisa tshwantshanyo. Sebedisa moralo ona.



Phoofolo ya ka ke \_\_\_\_\_

Mmala wa yona \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

letlalo/boya ba yona \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

E tsamaya jwaloka \_\_\_\_\_

Mohatla wa yona e ka re \_\_\_\_\_

Mahlo a yona a \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

Mmele wa yona e ka re \_\_\_\_\_

Ditsebe tsa yona di \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

Maoto a yona a \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

E duma jwaloka \_\_\_\_\_



# Dipale tse ding tse monate



**Ha re bueng**

Hhalosang ka dihlopha tsa lona  
hore ho etsahalang khathunung.

Bapalang pale se ka ha e etsahala khathunung.  
Etsang bonneta ba hore e mong le e mong o fumana  
sebaka sa ho ba ralebenkele kapa moreki.

Qoqang ka dipotso tsena hlopheng sa lona:

Ke mang moetapele ka phaposing ya lona  
ya borutelo?

Hobaneng ha le nahana jwalo?

Ke mang ya bohlale, hobaneng?

Ke mang ya sephiri, ya kgonang ho sebetsa ka  
matsoho, hobaneng?



**Ha re bale**

## Eta tse ntjha Pale ho tswa China



Monna o ne a hloka eta tse ntjha. Pele a eya mmarakeng, a taaka setshwantsho sa maoto a hae se felletseng sekgetjhaneng sa pampiri. A metha maoto a hae a ba a ngola dintlha kaofela. Yaba o ya lebenkeleng la dieta mmarakeng. Ha a fihla moo ha morao tsatsing leo, a elellwa ka ho sulafallwa hore o lebetse ho nka pampiri eo a ngotseng ho yona boholo ba maoto a hae. A reteleha mme a boela morao lapeng ho ya e lata. E ne e le ha tsatsi le dikela nakong eo a kgutlelang mmarakeng ebile mabenkele kaofela a ne a se a kwetswe. O ile a hhalosetsa e mong wa boramabenkele ya neng a se a phuthile thepa ya hae.

Tlatla sa monna!" ha rialo ralebenkele."O ka be o ile wa tshepa maoto a hao wa lekanya dieta ka hara lebenkele. Hobaneng o ile wa kgutlela hae ho lata moo o ngotseng?"  
Monna a swaba."Ke nahana hore ke ile ka tshepa moo ke methileng teng ho feta,"  
a araba.




**Ha re bale**

## Ke mang Morena wa Moru? Tshomo ho tswa India

Ka le leng, morung, Nkwe a tlolela Phokojwe. Phokojwe a lla a hweletsa.  
"O sebete hakaakang ho hlasela Morena wa Moru!"

Nkwe a mo sheba ka ho makala."Mopoto! Ha o Morena!"

"Ka nneta ke yena," ho araba Phokojwe."Diphoofofolo tsohle di a mpaleha ka tshabo! Ha o ba tla bopaki, tlo le nna."





Letsatsi:

Phokojwe a ya morung Nkwe a mo setse morao. Ba teana le nyamatsana e tona, nyamatsana ya bona Nkwe ka mora Phokojwe yaba e a baleha, e tlalatlala le na. Ba fihla mohlapeng wa ditshwene. Tshwene tsa bona Nkwe ka mora Phokojwe yaba di a phasalla. Phokojwe a retelehela ho Nkwe a re, "O sa batla bopaki bo bong na? Bona feela kamoo diphoofolo di balehang ka teng hang feela ha di mpona!" "Ke maketse, empa ke iponetse ka a ka mahlo. Ntshwarele ha ke ile ka phehisa Morena. "Nkwe a inama mme ka tlhompho e kgolo a lesa Phokojwe ho ikela.



Ha re ngoleng

Bala dipotso o ntoo ngola dikarabo.

Bala pale e bitswang Dieta tse Ntjha. Ke bo mang baphetwa paleng ena?

Pale e etsahalla hokae?

O nahana hore pale e a qabola? Hlalosa hobaneng.



O thabela kathuno kapa se ngotsweng? Bolela hobaneng.

Jwale bala pale. Ke mang Morena wa Moru? Ke bo mang baphetwa paleng ena?

Pale e etsahalla hokae?

Ke mang eo o nahana hore o bohlale ho feta e mong-Phokojwe kapa Nkwe? Bolela hobaneng.

Hobaneng o nahana hore Phokojwe o ne a iketsa Morena wa Moru?

Etsa kgutsufatso ya pale ya dieta tse ntjha ka polelo tse pedi.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re ngole

Sebedisa moralo ona wa kelello ho rala tshomo eo o tlilo e ngola.



BAPHETWA

PALE

PALE

TAKO/  
MEHLA

THUTO

BITSO LA TSHOMO

PALE



Ha re ngole

Jwale, ngola tshomo ya hao. Sebedisa moralo wa kelello le dihlooho tsena.

Thuto eo ke batlang ho e ruta:

Baphetwa tshomong:

Sebaka/ tulo:

Sehlooho sa tshomo:

Tshomo: ★ ★





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelo ka tshebediso ya makopanyi a ka masakaneng.

E ne e le tsatsi le tjhesang. Nkwe a teana le Phokjwe (ha).



Nkwe o ne a batla ho ja Phokjwe. Phokojwe a mo thiba. (empa)

Phokojwe o ile a bolella Nkwe hore ke yena Morena wa Moru. Nkwe ha a ka a kgolwa. (le ha)

Diphoofolo di ile tsa kgumama pela Phokjwe. Nkwe o ne a tla tseba Phokojwe ke Morena wa moru. (ha)

Diphoofolo di ile tsa inama. Nkwe a tlohela Phokojwe hore a phele (yaba).

Jwale kgutlela morao o thale mola tlasa makgethi o be o taake lebitso leo lekgethi le le kgethang.

Mohlala:

Phokojwe e kgolo e ile ya tsamaya mme ya teana le nkwe.



Ha re ngoleng

Sebedisa maemedi bakeng sa mabitso bitso. Ha o qeta thala mola tlasa mabitsohohle obe o etse sedikadikwe moo ho nang le sekao ho teng.



Thandi o batla ho bala pale ka phokojwe le nkwe.

Ben le Ann ba batla ho bapala pale ya dieta.


Ngoma o lokela ho neha Max sebaka sa ho bala ditshomo ha a qeta a nehe le Zama.

Na Majapelo le Ignatius ba tla ya Pretoria ka bese ho ya boha diserekisi?

Mabitsohohle: ke mabitso a batho ka tlwaelo (Jk. ngwanana), dibaka(Jk. paika), dintho (Jk. dibapadiswa)kapa dikgopoloo (Jk. lerato).

Mabitso bitso ke mabitso a batho ba itseng (Jk. Thandi) kapadibaka (Limpopo).

Ka maetsi a etellwang pele ke ho (Jk. ho matha)





Ha re bueng

Lentswe "boikarabelo" le bolelang ho wena?  
Qoqa ka sena le hlopha sa hao.

Ke boikarabelo bofe boo o nang le ona lapeng?  
Ho etsahalang ha o sa a phethise?  
Na o kile wa se tshephahale hobane o ne o sa batle ho phethahatsa boikarabelo ba hao.  
Ha etsahala eng ha o sa bo phethise?



Ha re bale

**MOSHEMANE YA NENG A IKETSISA/LLA SA ‘PHOKJWE!’**

Ho kile ha eba le moshemane ya neng o filwe mosebetsi diwa ho aloisa dinku tsa motse. O ile a isa hodima thaba ho fumana makgulo a matjha. Ka tsatsi le leng a utlwa a e na le bodutu ke mosebetsi ona wa hae ya ba o hweletsa haholo e le hore a tle a iqabole, "Phokjwe! Phokjwe!" Phokjwe e mathisa dinku!"

Baahi ba motseng ba utlwa sello sa moshemane yaba batla ba matha ho tla mo thusa ho leleka Phokjwe. Yaba moshemane o tsheha ha a bona difahleho tse halefileng.

"Se ka etsa e ka re o a lla", modisana, "ha rialo baahi ba motse," ha o bile o sa lle!" Ba tsamaya ba honotha ho theosa leralla ho kgutlela mosebetsing wa bona.

Ha morao moshemane a tshwarwa ke bodutu hape yaba o a hweletsa, "Phokjwe! Phokjwe! Phokjwe e mathisa dinku!" Ka setsheho a boha hape ha baahi ba matha ho nyolosa leralla ho tla mo thusa ho leleka phokjwe.

"Bolokela khweletso ya hao bakeng sa ha ho na le ho hong ho phoso ho etsahalang! Tlohela ho nna o etsa e ka re ho na le kotsi empa e le siyo!" Ha morao tsatsing leo, a fela a bona phokjwe e feresela hara mohlape. A tshohile yaba o tlolela hodimo, o hoeletsa haholo kamoo a ka kgonang, "Phokjwe! Phokjwe!" Empa baahi ba nahana hore o a ba thetsa hape, ka hoo kgetlong lena ba se tle.

Ha tsatsi le dikela, baahi ba makala hore hobaneng modisa a sa tle le nku tsa bona. Ba nyolohela thabeng ho ya mmatla. Ba mo fumana a bokolla.

"Ho ne ho fela ho e na le Phokjwe mona!" a rialo a se kgitla."Mohlape o qhalane ke hoeleditse, 'Phokjwe!' Hobaneng le sa tla?"

Monnamoholo a leka ho mo tshedisa ha ba kgutlela motseng."Re tla o thusa ho batla nku tse lahlehileng hoseng, a mmolella." Empa jwale o a tseba hore ha ho motho ya kgolwang Raleshano-le ha a bua nnete!"





Letsatsi:



Ha re ngoleng Araba potso tsena.

Modisa o ne a llelang?

Baahi ba motse ba ile ba ikutlwa jwang ka mora ho matha ba nyolosa thaba mme ba fumana hore ha ho phokojwe?

Baahi ba ile ba reng ho modisa kgetlo la bobedi ha a lla ho se letho?



Hobaneng baahi ba sa ka ba tla ha modisa a hweletsa "Phokojwe!" kgetlo la boraro?

Ho ile ha etsahalang ha tsatsi le dikela?

Ha eba o ne o le e mong wa baahi o ne o tla kgolwa modisa? Hobaneng?

Qetellong ya pale baahi ha ba sa tshepa moshemane. A ka rarolla bothata bona jwang mme ba boele ba mo tshepe?

Ke eng molaetsa wa pale ena?

Ke bomang baphetwa paleng ena?

Polelwana "Ho llisa phokojwe " e bolelang?



Ha re ngoleng

Fumana mantswe paleng a moelego tshwanang le wa dipolelwana tsena.


thota e tala

ipelaetsa

ho tshoha haholo

ho sala morao ka ho kgukguna

baleha tsa qhalana





Ha re ngoleng

Kopanya polelwana tse ka ho le letona  
le tse ka ho le letshehadi ho etsa  
tshwantshanyo.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| o motle            | thuhlo.    |
| o matha            | a dihole.  |
| matla a hae ke     | ntshwekge. |
| sefate se selelele | ntja.      |
| o ja               | lengeloi.  |



Ha re ngoleng

Ho na le mantswe a ngolwang ka ho  
tshwana empa moelego le ho bitswa di  
sa tshwane.

O tshela noka  
O tshela dijo ka letsawai  
Noka ya Senqu e kgolo  
Ntate o robehile noka  
kgomo ena ke lerole  
Ho lerole kantle  
Bana ba bapetse  
Batho bana ha ke ba tsebe



Ha re ngoleng

Bolela hore na polelo tsena  
ke ditaelo kapa malahlelwa.

Bala pale e bitswang Dieta tse Ntjha.

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| taelo | makalo |  |
|-------|--------|--|

Ke rata mpho eo o mphileng yona!

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| taelo | makalo |  |
|-------|--------|--|

Eya o ilo lata buka e ntjha rakeng.

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| taelo | makalo |  |
|-------|--------|--|

Ke filwe vaotjhara ya dibuka jwaleka mpho  
tlhodisanong!

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| taelo | makalo |  |
|-------|--------|--|

Kgaotsa ho bala jwale o ilo robala.

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| taelo | makalo |  |
|-------|--------|--|



Ha o sebedisa  
tshwantshanyo, o re motho,  
tulo, phoofolo kapa ho  
hong ke ho itseng (eseng e  
tshwana le yona).

Jk. Ausi wa ka ke bere e boyo.



Taelo ke polelo e fanang  
ka taelo. E qala ka tlhaku e  
kgolo mme e fellia ka kgutlo.

Lelahlelwa ke polelo e  
pakang ho tshoha, makalo  
kapa thabo. E qala ka tlhaku  
e kgolo e fellia ka tshwao la  
makalo.




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Motswalle wa hao o ngotse pale ena empa a lebala ho sebedisa matshwao a ho ngola le ho bala. Thusa motswalle wa hao ho kenya tlhaku tse kgolo, dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso, matshwao a makalo le diabulwa diakwalwa bakeng tse nepahetseng.



ferdy phokojwe o ne a tsamaya morung wa silver oak ka tsatsi le leng ha a tla bona kganya e sa tlwaelehang ka pele ho yena ke eng ela! a ipotsa ferdy o ne a tshohile empa a titimela haufi hore batle ba bone hantle

dumela a hweletsa ha ho kaba ha eba le karabo dumela na ho na le motho moo a hweletsa empa hape ha se be le karabo hang-hang sebopuwa sa hlaha ka pele ho kganya boo ya hweletsa ferdy wa batho o ne a fela a tshohile mme a matha a kgutlela serobeng sa hae



Ha re ngoleng

Ngola diratswana tse pedi ka bana ba babedi ba fapaneng phaposing eo o kenang ho yona. Sebedisa mantswe ana a kgokahano ho bontsha phapang baneng bana ba babedi.

Empa, le ha ho le jwalo, ho sa natse, ka hlakoreng le leng ... ho le jwalo

Handwriting practice lines for the sentence: Empa, le ha ho le jwalo, ho sa natse, ka hlakoreng le leng ... ho le jwalo



TITJHERE: Saena

Letsatsi

# Boemo ba lehodimo



Ha re bueng Buisanang ka dihlopha.

- Re hlalosa eng ka “boemo ba lehodimo”?
- O nahana ke eng phapang pakeng tsa “boemo ba lehodimo” le tlelaemete?
- Na o aparo aparo tse fapaneng bakeng sa boemo bo fapaneng ba lehodimo? Bolella tlelase hore o aparang.
- O nahana hore tlelaemete ya Afrika Borwa e tshwana le ya na ha e haufi le ikhweita? Bolela hobaneng o nahana jwalo.



Ha re bale


Diphetoho tempereitjhareng ya moya di baka phetoho boemong ba lehodimo. Ha tempereitjhara ya moya e theoha, boemo ba lehodimo bo a phola. Ha tempereitjhara

ya moya e eketseha, boemo ba lehodimo bo a futhumala.


Boemo ba lehodimo bo fetoha ha phufudi e moyeng e fetoha kapa kgatello e sepakapakeng e fetoha. Ha tempereitjhara ya moya e eketseha, phufudi e moyeng le kgatello ya moya di atisa ho phahama ka naka e le nngwe.

Batho ba kang dimetiorolojisiti, ba tsebang ka boemo ba lehodimo, ba metha diphetoho tsena hore ba tsebe ho noha hore boemo ba lehodimo bo tla ba jwang. Jwale feela ka ha re sebedisa themometha ho nka tempereitjhara ya rona, dimetiorolojisiti di sebedisa themometha ho nka temperatjhara ya boemo ba lehodimo. Ba lekanya boemo ba lehodimo ka dikiri Selesiase kapa dikiri Farenehaete. Ba ka re bolella hore ho tla tjhesa kapa ho bate hakaakang.

**Metiorolojisiti** ke motho ya ithutang tsa boemo ba lehodimo.



Moya o re potapotile mme o na le kgatello ho rona. Moya o nang le kgatello ho rona re o bitsa “kgatello ya moya”. Ha o le hodima thaba, boholo ba moya bo o hatellang fatshe bo bonyane ho ena le bo o hatellang ha o le lewatle. Hape, ha tempereitjhara ya moya o re potapotileng e tjhesa, kgatello e sepakapakeng e nyane. Lena ke lona lebaka leo balunu ya moya o tjhesang e nyolohang moyeng! Re sebedisa themomethara ho lekanya tempereitjhara, le dibarometha ho lekanya kgatello ya moya.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ke ntho difeng tse tharo tse ka tlisang phetoho boemong ba lehodimo?



Ha metiorolojisiti e ithuta ka boemo ba lehodimo, o nahana metheoroloji ke eng?

O nahana hore kgatello ya moya e ba hodimo *Table Mountain* kapa *Muizenberg beach Cape Town*?  
Bolela hobaneng.

Re sebedisang ho nka tempereitjhara le kgatello ya moya?

Ha ho le mongobo haholo, mofufutso wa rona ha o moyafale ha bonolo. Hlalosa ke ka baka lang.

O nahana hore ke ka baka lang re tshwanetse ho nka dintlha tse fapaneng tsa boemo ba lehodimo?

Sheba themometha. E ngotswe ka dikiri Farenehaete. Re sebedisa dikiri Farenehaete kapa *celcius* ho nka tempereitjha Afrika Borwa?

Nehelana ka sehlooho bakeng sa seratswana sena.



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe a ngotsweng a fifaditsweng le meeleo ya oona.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| sebaka   | e a phahama, hola  |
| atisa    | boima, boima       |
| kgatello | tahleho ya mongobo |
| moyafalo | phofudi            |
| mongobo  | leswe, kgomarela   |
| mongobo  | moya               |



# Boemo ba lehodimo porofenseng ya ka




Ha re ngoleng

Etsa moralo wa kelello ho bontsha seo o nahanang hore  
ke tempereitjhara.



Ha re ngoleng



Sebedisa moralo/mmapa wa kelello ho ngola diratswana tse pedi  
ka boemo ba lehodimo.

---



---



---



---



---



---





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelonolo tsena. Thala mola leetsing polelong ka nngwe  
ebe o ngola letobani/ lelatodi la lentswe le thalletsweng mola.

Ke tsatsi le tjhesang.

Ha tsatsi le tjhabile lehodimo le phodile.

Boemo ba lehodimo bomoya ho phodile.

Le ya na kajeno.

Ho maru kajeno.



Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo tse ho mosebetsi o ka hodimo ho lekgatthe letlang.  
Hopola ho sebedisa "tla" leetsing.



Ha re ngoleng

Kopanya polelo tsena ka tshebediso ya mahokanyi a ka  
masakaneng.

Ho a tjhesa Gauteng. Ho tjhesa haholo Limpopo. (empa)

Ho na le lehadima le ho phatsima. Ha e so ne haholo. (leha)

Re batla ho tseba hore boemo ba lehodimo bo ba jwang letsatsi ka leng. Re ka etsa dithophiso  
bakeng sa mabaka a rona a ka mehla. (hore)

# Boemo ba lehodimo bo hlobaetsang



Ha re bueng

Sebetsang ka dihlopjha.

- Na o se o kile wa ba sefefong sa pula kapa sa lehlwa?
- Bolella sehlopha ka se ileng sa etsahala mme o bue hore o ile wa ikutlwa jwang.
- Ho atisa ho ba le moyo wa diaduma le ho phatsima Gauteng. O nahana hore ke ka baka lang diaduma le ho phatsima di etsahalang kgafetsa Gauteng ho feta, mohlala, Kapa Bophirima?



Ha re bale

Difefo tse mpe di etsahala ha moyo o mongata o futhumetseng, o mongobo o tlisa boemo ba lehodimo bo difefo le meya e matla. Moyo o mongobo o metsi o qala ho phahamela moyeng/sepakapakeng. Ha o ntse o nyoloha, ho a phola. Phofudi e moyeng e fetoha marothodi, ketsahalo e bitswa "kgwamo". Marothodi a kopana mmoho ho bopa maru, ebe he pula, tsheola, lehlwa kapa sefako di tla tsholohela fatshe bokahodimong ba lefatshe.


Mafafatsane a diaduma ke mofuta o tlwaelehileng wa boemo ba lehodimo bo hlobaetsang. Pele difefo tsa mahadima di e ba teng ho hlokahala ntho tse tharo: moyo o lokela ho ba le mongobo; ho be le karolo e tjhesang haholo ya bokahodimo ba lefatshe e romellang moyo o futhumetseng hodimo ka potlako; kapa leqhubu la moyo o batang le lokela ho tla; le moyo o futhumetseng o phahamang o lokela ho futhumala ka ho lekana ho dula o futhumetse ho feta moyo oo o fetang ho ona ha o phahama.

Qhubu la moyo o batang le etsahala ha moyo o batang o tsamaya haufi le bokahodimo ba lefatshe, ebole le phahamisetsa moyo o futhumetseng hodimo ka potlako. Sena se atisa ho ba qaleho ya sefefo sa lehadima. Maru a bopeha, hape pula tse matla di qala ho na. Motlakase o sa fehlweng ka hara sefefo o a arohana, hona ho baka ho phatsima ha letolo ho theohela lafatsheng.

Letolo le na le matla a lekaneng ho futhumatsa moyo o le potapotileng. Ho buduleha hona ha tshohanyetso ha motjheso ke sesosa sa hoo re ho tsebang jwaleka diaduma. Difefo tsa mahadima di atisa ho tlisa dikoduwa: merwallo, mello e bakwang ke letolo le tshenyo ya sefako.



## Kamoo moyo o tjhesang o phahamang kateng





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Difefo tse mpe di etsahala  
neng?



Ke ofeng mofuta o atileng wa boemo ba lehodimo bo hlobaetsang?

Ke maemo afeng a mararo a lehodimo a lokeleng ho ba teng hore difefo tsa mahadima di  
be teng?

Qhubu la moyo o batang le ba teng neng?

Leaduma ke eng?

Sheba setshwantsho se bontshang hore moyo o tjhesang o nyoloha jwang. Sebedisa  
setshwantsho sena ho hlalosa hore pula e matla e bopeha jwang.



Ha re ngoleng

Fumana mantswe seratswaneng a nang le meeelo e latelang.

mpe haholo

phofudi e fetoha marothodi

hlokofatsa, tshohanyetso

ho koloba, mongobo

karolo e kahodimo ya lefatshe eo o ka e  
thetsang wa e utlwa



TITJHERE: Saena

Letsatsi

57




# Boemo ba lehodimo le metsi



**Ha re ngoleng**


Sheba setshwantsho ha o qeta o behe dintlha ka tatelano e nepahetseng.

- Ha ho na le fefo tse matla tsa pula, re atisa ho ba le mahadima le ho benya ha letolo.
- Letsatsi le futhumatsa mobu e be moyo o futhumetseng o a nyoloha.
- Kgase e fetoha sephalli mme maru a ba teng.
- Ha moyo o nyoloha o a phola ebe phofudi e ba tenya e fetoha ho bopa maru.



**Ha re ngoleng**

Lebella ditshwantsho ka tsa boemo ba lehodimo e be o ngola seratswana se sekgutshwane ka se seng le se seng.




---



---



---



---



---



---



---



---



Letsatsi:



Ha re ngoleng



seba

Ngola dipolelo tse nang le meeleo e fapaneng ka tshebediso ya mantswe ana.

Mahlalosonngwel Homonimi ke mantswe a peletwang ka ho tshwana, empa qapodiso le moelelo di sa tshwane.

seba

bua

bua

nama

nama



Ha re ngoleng

Bopa dipolelo ka mantswe ana a sehalo se fapaneng.

rona (tshenyo ya lebitso kapa seriti)

rona (leemedi)

seba (ho etsa se sa tshwanelang)

seba (bua ka motho a le siyo)

roka (se tabohileng)

roka (ho babatsa)

hlapa (ho itlhatswa)

hlapa (ya ho rohaka)

nama (dijo)

nama (ho nama maoto)



# Tse ding hape ka boemo ba lehodimo



Ha re bueng

Na o nahana hore mafatshe a fapaneng a na le maemo a fapaneng a lehodimo ka nako tse fapaneng tsa selemo? Hlalosa karabo ya hao.

Na diprofense tse fapaneng Afrika Borwa di na le boemo bo tshwanang ba lehodimo ka nako e le nngwe ya selemo? Hlalosa karabo ya hao.

O natefelwa ke mofuta ofeng wa boemo ba lehodimo? Fana ka mabaka.

Ke mofuta ofeng wa boemo ba lehodimo bo sa o natefeleng? Fana ka mabaka.



Ha re bale

## BOEMO BA LEHODIMO LE METSI

Re a tseba hore boemo ba lehodimo bo etswa ke ntho tse fapaneng. Bo etswa ke moo moyo o fokelang, sekgahla sa moyo, pula, sefako, lehlwa, tempereitjhara, kganya ya letsatsi, ponahalo le maru.

Re boetse re tseba hape hore ntho tse tharo di etsa karolo tse fapaneng tsa boemo ba lehodimo. Tsona ke letsatsi, moyo le metsi.

Letsatsi le re neha  
mofuthu le kganya.  
Ka nako e nngwe le  
futhumala haholo;  
ka nako e nngwe le  
utlwahala le fokola



+



+




=

hape le re neha mofuthu le kganya e nyane; hape ka nako e nngwe le kwahelwa ke maru ebe ha re le bone ho hang. Moya o hohle ho re potoloha ebole o apesa lefatshe jwaleka kobo. Ha o foka o o utlwa jwaleka moyo o fokang tlalong la hao. Ha motsamao wa moyo o le matla o potlakile o ka re fefola.

Metsi a dinokeng, matsheng le mawatleng esita le morung le sepakapakeng.

Ha marothodi a manyane a metsi a tshwerwe moyeng haufi  
le wena, hore o se ke wa bona hantle, re bitsa seo mohodi  
kapa mouwane. Pula e tla ha metsi a tsholoha ho tswa  
marung ka marothodi a maholwane. Ha metsi ao a bata  
haholo a eba leqhwa e be re fumana sefako kapa lehlwa.

Boemo ba lehodimo bo bohlokwa bophelong ba e  
mong le e mong. Bo ama dipapadi tseo o di  
bapalang. Aparo tseo o di aparang, dijо tseo o di jang, le hore  
o ikutlwa jwang, seo o se etsang, ka moo batho ba iphedisang  
ka teng, le ntho tse ngata tse ding. Boemo ba lehodimo bo etsa  
o ikutlwe hantle-empa maemo a fetelletseng a lehodimo a ka etsa  
hore bophelo bo be thata. Moya o matla jwaloka tornado le hurricane  
kapa difefo tse matla tse bakang dikgohola le ho wela ha mobu,  
di ka senya matlo a batho a ba a nka le maphelo a bona.



BOEMO BA LEHODIMO



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a fifaditsweng le meeleo ya oona ka ho le letona.



Ha re ngoleng

Bala seratswana hape o ntano araba dipotso tsena.

Ke ntho difeng tse tharo tse etsang boemo ba lehodimo?

Letsatsi le re fa eng?

O fumana metsi hokae?

Ke ka baka lang ha metsi a le bohlokwa?

Ka mantswe a hao, ngola seratswana o bolele hore hobaneng ha boemo ba lehodimo bo le molemo maphelong a batho.



Ha re ngoleng

Thalla maetsi a sehlopha sa leshome le metso e mehlano a qala ka -ho mme a sebetsa e le mabitsa.

Ho boha pula ya medupi ho thoba maikutlo.

Ho tsamaya tshingwaneng ha sefeso se qeta ho feta ho a ntjhafatsa.

Debbie o ile sisinya ho shebella video ya maemo a phahameng a lehodimo.

Ha ho molemo ho ngangisaneng ka boemo ba lehodimo. Lefapha la tsa bolepi le re ho tla ba le difefo.

Ho palama baesekele ho ya sekolong pula e na ha ho a bolokeha.

Maetsi a sehlopha sa leshome  
le metso e mehlano a qala  
ka -ho mme a sebetsa e le  
mabitsa.  
Mohlala ke:  
Ho boha sefeso ho ka  
tshosa.

# Ho ngola ka boemo ba lehodimo



Ha re ngoleng

Bolela hore na ntho tsena di amana le sefeng sa ditshwantsho tse pedi? Tshwaya ka bobedi ba tsona 1 kapa 2.



1




2





Ha re ngoleng

Jwale ngola seratswana ka setshwantsho ka seng moo o hlilosang mofuta wa boemo ba lehodimo. O ka nna wa sebedisa a mang a mantswe ana tlhalosong ya hao. Ha o se o ngotse seratswana sa hao, se nehe motswalle ho se bala le ho lokisa diphoso moo ho hlakahlang.

maru a matsho a tshosang, mela ya lehadima, ho thwathwaretsa ha letolo, lehodimo le halefileng, marothodi a maholo a pula a welang fatshe, sefefo, ho thwathwaretse ho thibang tsebe ha lehadima, difefo tsa moyo, pula e matla



naha e tletseng lerole e sootho, tlhokahalo ya jwang, noka e ommeng, motjheso o bohale wa letsatsi, monko wa lerole, bosweu bo hlollang ba lehodimo, jwang bo omeletseng, letsatsi e le bolo e tjhesang e kgubedu, mmetso e omeletseng





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thala mola tlasa maemedi seratswaneng sena ka boemo ba lehodimo.

"Ke monohi wa tsa bolepi. Ke lokela ho bona maru le difefo ho tswa hodimo-dimo. Nka thabela ho ba le camera sepakapakeng ho nthusa ho noha boemo ba lehodimo."

"Ho lokile. Ke na le kgopololo ya ho etsa seo!"

"Ka nnete? O ka isa camera jwang sepakapakeng, hape o ka romella jwang ditshwantsho lefatsheng?"


"Tjhee, pele ha re bue ka hore o romella jwang ntho sepakapakeng o be o e boloke moo ntle le hore e wela tlase lefatsheng. Ha re nahane ka bolo ya kolofo. Jwale, ntate ke sebapadi se hlwahlwa sa kolofo. Ha a otla bolo ka molangwana e tsamaya sebaka se selelele. Empa ha e otla ho tswa tlhorong ya leralla, e ya holenyana ho feta moo. Hape ha ntate a ne a le matla se ka Superman, o ne a tla e otla haholo mme a etse hore e ye hole ho potoloha lefatshe!"



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsa hao ka tshebediso ya maemedi ana.

|      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|
| yena | wena | rona | bona | nna |
|------|------|------|------|-----|



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsa hao ka tshebediso ya mantswe ana a poeletsamodumo.



|               |            |             |             |          |
|---------------|------------|-------------|-------------|----------|
| thwathwaretsa | thothomela | thuthukanya | jwajwaretsa | rarahana |
|---------------|------------|-------------|-------------|----------|



Poeletsamodumo ke lentswe bakeng sa modumo, le eetsisang modumo.

Mohlalake: La benya lai-tsekeli!



Ha re bueng

Bolella sehlopha sa hao hore boemo ba lehodimo bo jwang kajeno. Na ho a tjhesa, ho a bata kapa ho na pula? Na boemo ba lehodimo bo a tshwana mariha le hlabula?

Diphapang ke dife?

Ha ho tjhesa haholo, ke ditshebetso dife tseo o di etsang ha sekolo se tswile?  
Ha ho bata haholo, ke ditshebetso dife tseo o di etsang ha sekolo se tswile?  
Mamela tsa bolepi radiong kapa telebesheneng, e be o etsetsa sehlopha peho ya tsa bolepi.




Ha re bale

Kajeno o tlilo bala mmapa wa tsa boemo ba lehodimo.

Senotlolo

- ho tjhabile
- ho thibile kammoho ka pula
- ho thibile kammoho
- ho thibile ka pula
- ho thibile kammoho ka lehlwa
- lehlwa
- diaduma
- diaduma ka pula
- ho moyo

Kapa Leboy  
22°|32°Leoya Bophirima  
11°|19°Free State  
5°|12°Kapa Botjhabelo  
16°|24°Limpopo  
20°|34°Mpumalanga  
-2°|8°KwaZulu-Natal  
2°|24°Kape Bophirima  
15°|21°

## MMAPA WA BOEMO BA LEHODIMO



Letsatsi:



Ha re ngoleng


Sheba mmapa wa tsa boemo ba lehodimo e be o araba  
dipotso tsena.

Na boemo ba lehodimo bo feela bo le jwalo porofenseng ya heno?



Boemo ba lehodimo bo jwang porofenseng tse ding? E nngwe ya diporofense ha e na ho ba le letho ka ha e le porofense ya hao.

|                  |  |
|------------------|--|
| Gauteng          |  |
| Limpopo          |  |
| Mpumalanga       |  |
| KwaZulu-Natal    |  |
| Free State       |  |
| Kapa Bothabela   |  |
| Kapa Bophirima   |  |
| Kapa Leboya      |  |
| Leboya Bophirima |  |




Ke mefuta efeng ya diaparo oo batho Kapa Botjhabela ba tla o aparang boemong bona ba lehodimo?

Ke kae moo boemo ba lehodimo bo leng bottle? Hobaneng ha o re jwalo?



Bolela tempereitjhara tse tlase le tse hodimo porofenseng ka nngwe.

| Profense         | Bonnyane ba tempereitjhara | Boholo ba tempereitjhara |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Gauteng          |                            |                          |
| Limpopo          |                            |                          |
| Mpumalanga       |                            |                          |
| KwaZulu-Natal    |                            |                          |
| Free State       |                            |                          |
| Kapa Botjhabela  |                            |                          |
| Kapa-Bophirima   |                            |                          |
| Kapa Leboya      |                            |                          |
| Leboya Bophirima |                            |                          |





Ha re ngoleng


Akanya eka o ilo etsa kgaso ya tsa bolepi telebesheneng ka tshebediso ya mmapa leqepheng 64.



Ngola seo o tla se bolela ka porofense ka nngwe. Etsa qeto hore na o tla qala ka mmapa-hodimo kapa tlase?

O tla ngola tatelano ya mabitso a diporofense jwang? O tla ngola tatelano ya dintlha tsa bolepi jwang?

Pele, etsa moralo wa seo o tlilo ho se bua.



Ha re ngoleng

Jwale ngola pehelo ya hao ya tsa bolepi. Kopa motswalle ho e bala le ho e lokisa ha ho hlokahala.

---



---




---



---



---





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe leetsing mme o thale mola tlasa lehlalosi polelong ka nngwe. Bolela hore lehlalosi le hlalosa mokgwa oo ketso e etsahalang ka ona, moo ketso e etsahalang, kapa nako eo ketso e etsahalang ka yona.



Astrid o tsamaile e sa le nako ka ha ho ne ho bonahala eka pula e tla na.

Sefefo sa lehadima se qadile bosiu.

Letolo le lehadima di bile teng ho isa metsotsong e leshome.

Pula e nele tsatsi lohle maobane.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo ka tshebediso ya mabitsokgopoloo ana.

|        |         |        |        |         |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| lerato | lehloyo | bosoto | sebete | katleho |
|        |         |        |        |         |
|        |         |        |        |         |
|        |         |        |        |         |
|        |         |        |        |         |
|        |         |        |        |         |
|        |         |        |        |         |



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo ka lentswe ka leng.

Mose(ho noka kapa lewatle)

Mose(seaparo)

Bona(ketso)

Bona(leemedi)

Rona (leemedi)

Rona (ho se tshwanelwe)

Mahlalosonngwe / Homonimi ke mantswe a peletwang ka ho tshwana, empa qapodiso le moelego di sa tshwane.



# Leqephahlahlobo

NKA

|   |  |  |
|---|--|--|
| bua ka le ho tshwantshisa tshomo  |  |  |
| re hedi le ho bala tshomo   |  |  |
| araba dipotso tse tobileng hodima tshomo  |  |  |
| bona seo tshomo e leng ka sona hodima seholooho   |  |  |
| bona poletsomodumo le mantswe a ngolwang<br>ka ho tshwana empa meelego e fapane               |  |  |
| Nka hhalosa kamoo ditshwantsho di<br>matlafatsang kutlwiso                                    |  |  |
| bona medumo eo diphoofolo di e etsang   |  |  |
| ntsha maikutlo  |  |  |
| bona tshebediso ya ditsejana  |  |  |
| nyalanya meelego ya dipolelwana ho mantswe  |  |  |
| sebedisa tjate ho lokisetsa serapa se hhalosang   |  |  |
| ngola dipolelo hape ho puopehelo  |  |  |
| bopa dipotso ho tswa pehelong   |  |  |
| bolella seholpha sa ka pale   |  |  |
| bona taba ya seholooho, baphetwa ba seholooho,<br>moo pale e etsahalang teng le thuto ya pale |  |  |
| nyalanya mantswe le meelego ya oona   |  |  |
| ngola serapa se hhalosang   |  |  |
| nyalanya maele le meelego ya oona   |  |  |
| ngola thothokiso ya phoofolo ke sebedisa<br>tshwantshanyo                                     |  |  |
| bua ka pale sebopethong sa khathunu   |  |  |
| kgutsufatsa pale  |  |  |
| sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisa le ho<br>ngola tshomo                                    |  |  |
| kopanya dipolelo ka tshebediso ya makopanyi   |  |  |
| sebedisa maemedi bakeng sa mabitso  |  |  |
| bona mabitso a tlwaelehileng le sekao ho  |  |  |
| nyalanya dipolelwana le meelego ya tsona ho<br>etsa tshwantshanyo                             |  |  |
| sehele mantswe a nepahetseng a ngolwang ka<br>ho tshwana empa moelego o fapane                |  |  |
| bolela hore dipolelo ke makalo/kgotso kapa taelo  |  |  |
| ngola serapa hape ke sebedisa matshwao a<br>nepahetseng                                       |  |  |
| ngola dirapa tse pedi ke sebedisa mahokedi  |  |  |
| bua ka boemo ba lehodimo le tlelaemete  |  |  |
| bala sengolwa ka boemo ba lehodim   |  |  |
| araba dipotso tse tobileng hodima sengolwa  |  |  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| neha sengolwa seholooho   |  |  |
| nyalanya mantswe le meelego ya oona   |  |  |
| etsa mmapa wa kelelo ka boemo ba lehodimo   |  |  |
| sebedisa mmapa wa moelego ho ngola serapa ka<br>boemo ba lehodimo                     |  |  |
| bona maetsi le malatodi ho dipolelonolo   |  |  |
| fetolela dipolelo ho lekgathe letlang   |  |  |
| kopanya dipolelo ka tshebediso ya makopanyi   |  |  |
| toloka setshwantsho wa boemo ba lehodimo  |  |  |
| sebedisa ditshwantsho ho bontsha sesosa le<br>ditlamorao                              |  |  |
| sebedisa ditshwantsho ho latellisa<br>tlhahisoleding                                  |  |  |
| ngola dirapa hodima ditshwantsho  |  |  |
| ngola dipolelo ke sebedisa mantswe a ngolwang<br>ka ho tshwana empa                   |  |  |
| moelego o fapane  |  |  |
| hhalisa maikutlo  |  |  |
| ngola serapa ke hhalisa maikutlo  |  |  |
| bona digerante  |  |  |
| nyalanya ditshwantsho le dintho   |  |  |
| bona lengolo dipolelo ke sebedisa maemedi   |  |  |
| ngola dipolelo ke sebedisa maetsisamodumo   |  |  |
| mamela kgaso ya tsa bolepi mme ka iketsotsa<br>kgaso ya ka                            |  |  |
| bala mmapa wa boemo ba lehodimo   |  |  |
| araba dipotso ka mmapa wa boemo ba lehodimo   |  |  |
| lepa boemo ba lehodim   |  |  |
| hlophisa sengolwa   |  |  |
| bona maetsi le mahlalosi polelong   |  |  |
| ngola dipoleloke sebedisa mabitsokgopoloo   |  |  |
| ngola dipolelo ke sebedisa mantswe a peletwang<br>ka ho tshwana empa meelego e fapane |  |  |



# Tema 7: Mefuta e fapaneng ya dipale

## Dipale Kotara 4: Dibeke 1 - 2

### 97 Setswalle se senyehileng 70

O bua ka ho ba le bukatsatsi  
O bala pale ho tswa ho bukatsatsi.  
O araba dipotso tse itseng ho hlaha paleng.  
O akanya hore ke sengolwa sefe.  
O lepa tlhahisolededing.  
O amanya tlhahisolededing maemong a hae.

### 98 Ho ngola bukatsatsing ya ka 72

O nyalanya dikapolelo le meeleo ya wona.  
O etsa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola bukatsatsi  
O ngola bukatsatsi.  
O bona mabitso, makgethi le mahlalosi dipolelong.

### 99 Ho sesisa maghubung a hlaha 74

O bua sehlopheng ka dipapadi tsa ka ntle le tsa ka tlung.  
O bala lengolo ka ho sesisa ho tloha Kapa ho ya Khairo.  
O araba dipotso tse itseng hodima serapa.  
O lepa tlhahisolededing.  
O fana ka mabaka a karabo.  
O bona diphapang pakeng tsa lengolo la semmuso le leo e sang la semmuso.  
O nyalanya mantswe le meeleo.

### 100 Ho buisana le Carven 76

O lokisetsa lengolo a sebedisa mmapa wa kelello  
O ngola lengolo.  
O kenya maemedi bakeng sa mabitso.

### 101 Pale e kgutshwane 78

O bua le sehlopha sa hae ka mmimo.  
O tshwantshisa pale.  
O bala pale.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya wona.  
O araba dipotso tse itseng hodima pale.  
O araba dipotso ka baphetwa, mookotaba le moraloo.  
O hlahisa maikutlo.  
O neha pale sehlooho.

### 102 Ho ngola ho monate 80

O ngola lengolo.  
O hlophisa lengolo.

O sebedisa maemedi dipolelong.  
O ngola serapa hape ka matshwao a puo a nepahetseng.  
O arola lentswe ka dinoko tsa ona.

### 103 Kotara e ntjha ya sekolo 82

O bua sehlopheng sa hae ka ho boela sekolong.  
O bala pale ka ho boela sekolong.  
O araba dipotso tse itseng hodima pale.  
O ngola kgutsufatso ya pale.  
O hlahisa maikutlo.  
O lepa.

### 104 Ho ngola tshekatsheko 84

O ngola tshekatsheko ya pale a sebedisa foreimi.  
O bona moetsi le moetsuwa dipolelong.  
O ngola polelo a sebedisa polelwannahlahlosi.  
O kgetha lentswe bakeng sa polelwana.  
O beha mantswe ho ya ka alefabeto.

## Sengolwa se rutang Kotara 4: Dibeke 3 - 4

### 105 Dinkwe 86

O bua ka serapa sa diphoofolo kapa zoo.  
O bala sengolwa le faele ya dinnete ka dinkwe.  
O araba dipotso tse itseng ka dinkwe.  
O hlaola tlhahisolededing.  
O fana ka mabaka a dikarabo tsa dipotso.  
O bona sepheo sa sengolwa.  
O araba dipotso tse lenaneng.  
O hhalosa moeleo wa sekapolelo.

### 106 Haholwanyane ka ho ngola ka taba ya nnete 88

O bona phapang pakeng tsa nnete le kgopoloo.  
O bona nnete le kgopoloo lenaneng la lenaneo.  
O ngola ka phoofolo e hlaha a sebedisa foreimi.  
O sebedisa puo e nepahetseng.  
O fetola mahanyetsi ho mahlalosonngwe.

### 107 Tlaleho ya koranta 90

O kgutsufatsa le ho bala taba ya koranta.  
O phethela karete ya dintlha.  
O bala taba ya koranta.

O araba dipotso hodima taba.  
O bua ka sehlooho sa taba.  
O hlaola taba ho fumana tlhahisolededing ya nnete.  
O nka qeto hore ke serapa sefe se kgutsufatsang taba.  
O nka qeto ka kamano pakeng tsa taba le setshwantsho.

### 108 Ho kwetlisa ho ngola tlaleho ya koranta 92

O ngola tlaleho ya koranta a sebedisa foreimi.  
O kopanya dipolelonolo ho etsa dipolelomararane a sebedisa makopanyi.

### 109 Ho nyolohela Table Mountain 94

O bua ka Table Mountain.  
O bala bukana ka Table Mountain.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya wona.  
O bala serapa mme o araba dipotso hodima sona.  
O hlahisa maikutlo.

### 110 Haholwanyane ka thaba 96

O lokisetsa tlaleho ka Table Mountain.  
O ngola tlaleho ka Table Mountain a sebedisa foreimi.  
O taka mmapa.  
O bona lebitso, polelwannahlahlosi.  
O ngola serapa hape a kenya ditlhaku tse kgolo.  
O arola lentswe ka dinoko.

### 111 Ho ya serapeng sa diphoofolo 98

O bua ka Kruger National Park.  
O bala atikele makasineng ka ho etela Kruger National Park.  
O araba dipotso ka atekeloo.  
O bona nnete le kgopoloo  
O araba dipotso hodima mmapa.  
O bona moeleo wa sekapolelo.

### 112 Ka ho latela mohlala 100

O ngola tlaleho a sebedisa foreimi.  
O bona dipolelo tsa maemedi.  
O sebedisa mahlalosonngwe.  
O bona dipolelo tsa dikao.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe a bitswang ka ho tshwana le maetsisamedumo.



Ha re bueng

Buisanang dihlopheng tsa lona.

O na le bukatsatsi? Haeba o na le yona bolella sehlopha sa hao hobaneng o na le yona. Ha o se na yona bolella sehlopha sa hao hobaneng.



Ha re baleng

Bala pale ena ho hlaha ho *Diary of a Wimpy Kid-Hard Luck*, ka Jeff Kinney.



## Labone

E se e le dibeke tse pedi nna le eo e neng e le motswalle wa ka, Rowley Jefferson, re bile le ntwa ya pele e kgolo. Ho bua nnete, ke ne ke hopola hore ha jwale o tla be a se a ile a **kgutla a hahaba ho nna**, empa seo ha se a etsahala.

Hantlentle ke qala ho ngongoreha, hobane haufinyana sekolo se a qala, mme haeba setswalle sena se **kgutlela maemong a sona**, se seng se tshwanetse ho etsahala ka potlako. Haeba kannete ho fedile ka Rowley le nna, **ho tla ba hobe** hoba re ne re na le setswalle se setle.



Ha e le mona setswalle sa rona e **le taba ya maobane**, ke tla tlameha ho batlana le motswalle e mong hape e motjha. Bothata ke nako e tla beng e senyehile ka setswalle sa ka le Rowley. Ha ho eo ke mo nahanang ya ka nkang sebaka sa hae.

Bao ke ba nahanang ha jwale ke Christopher Brownfield le Tyson Saunders. Empa e mong le e mong wa bona o na le mathata a hae. Matsatsing a ho qetela a Lehlabula ke ne ke ntse ke na le Christopher, haholo hobane o hohela batho ho yena. Empa ke motswalle wa nakwana e seng selemo ho pota. Tyson o lokile ebile re rata dipapadi tsa video tse tshwanang. Empa re fapano dinthong tse ngata hoo ke ipotsang hore na nka kgonha ho ba le yena nako yohle.

Ngwana e mong ya se nang motswalle ke Fregley, empa ke mo tlositse kgale hore e ka ba motswalle wa hlooho ya kgomo.

Le ha ho le jwalo ke **siile monyako o butswe hannyane** bakeng sa Rowley, hore haeba a ka a kgutla. Empa haeba a batla ho boloka setswalle sena o tlameha hore a etse ho hong ka potlako.

Lebaka ke hobane kamoo ditaba di leng ka teng a **ke ke a kgahlisa** othobayokereng ya ka.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sengolwa sena se hlaha bukatsatsing. Ngola dintho tse pedi tse bontshang hore sengolwa sena se hlaha bukatsatsing.

Mongodi o tshwenngwa haholo ke eng ho ya ka se ngotsweng bukatsatsing ya hae?


Greg, eo e leng mongodi wa bukatsatsi, o nahanne hore Rowley o tla kopa tshwarelo empa ha ho a ba jwalo. Hobaneng o nahana hore ha a kopa tshwarelo ho Greg?

Greg o bolela ka ba bang bao a nahangan hore e ka ba metswalle empa o nahana hore ha ba na ho loka. Hobaneng a nahana hore a ke ke a ba motswalle le mang kapa mang wa bona?

Na ke sengolwa sa semmuso kapa seo e seng sa semmuso?

O nahana hore sena se tla tsamaya jwang ho Greg? Ngola serapa seo e ka bang ngolo ya Greg bukatsatsing.

Na o kile wa ba le bothata ba ho Iwana le motswalle wa hao e moholo? Ngola serapa o bolele se ileng sa etsahala.



# Ho ngola bukatsatsing ya ka



Ha re ngoleng

Taka mola ho nyalanya dipolelwana tse  
hlahang sengolweng le meeleo ya tsona.

|                           |
|---------------------------|
| kgutla a hahaba           |
| kgutlela maemong          |
| ho tla ba hobe            |
| taba ya maobane           |
| monyako o butswe hannyane |
| a ke ke a kgahlisa        |

|                       |
|-----------------------|
| ha ho no ba hotle     |
| monyetla wa ho kgutla |
| ho qeka               |
| moo ho tshwanetseng   |
| ho tla senyeha        |
| e fedileng            |



O tlilo ngola ka hara bukatsatsi ya hao, empa pele  
o tlilo etsa moralo wa tsona.

Ha re ngoleng



O tlo ngola ka matsatsi a mararo. Ya pele ke setswall se senyehileng; ya  
bobedi o ngola kamoo o ileng wa ikutlwa kateng; ya boraro o tla bolela seo  
o ilo se etsa ka taba eo. Se lebale ho neha sengolwa ka seng letsatsi.

Etsa mmapa wa kelello ho lokisetsa ho ngola bukatsatsi.



Ho ngolwa ha bukatsatsi





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho ngola bukatsatsing ya hao. Ha o se o ngotse kopa motswalle wa hao ho e hlahloba le ho e hlophisa ha ho hlokeha. Jwale ngola hantle ka makgethe leqepheng lena.



Ha re ngoleng

Balang dipolelo tsena. Polelong ka nngwe etsetsa lebitso sedikadikwe, sehela lekgethi mola mme o khalare lehlalosi ka mmala o mosehla.



Kotara e ntjha e a qala haufinyana.

Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo o dutse heso.

Funnu Fregley o tsamaya butle.

Ho molemo hore Rowley a etse se seng ka potlako.

Ntwa ya pele ya Greg e nkile nako e telele.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Bua le wa mphato wa hao ka dipapadi tsa ka ntle le katlung.  
Buisanang ka dipapapdi tseo le di bapalang mobung le  
tseo le di bapalang metsing.

Na o ka rata ho sesisa seketswana? Bolela hobaneng.

Ke boleng bofe boo o tlamehileng hore o be le bona ha o batla ho sesisa seketswana?



### Dumela Alba

Hang dilemong tse tharo pehiso ya Cape to Cairo e a tshwarwa. Selemong sena ke ile ka seseng sa diketswana! Ha ke tsebe kapa ke o boleletse, ntatemoholo e ne e le motshwasi wa dihlapi mme ntate ke seahi sa dikepe. Kahoo dikepe esale e le karolo ya bophelo ba ka. Ha ke sa le monnyane re ne re na le sekepe se sennyane, mme ntate o ne a re isa Zeekoevlei. Ka tsatsi le leng ka bona bana ba sesisa ka bo bona mme ka tseba hore ka tsatsi le leng ke tla sesisa ka bonna.

Jwaleka ha ke se ke hodile mme ke le matla kgale ke kenela diphehiso mme ke hlola tse ngata tsa tsona. Feela ha mokapoteni wa seketswana sa ho ya Cape to Cairo a ntetsetsa a mpotsa hore na nka rata ho ya le yena, ke ne ke sa kgolwe lehlohonolo la ka! Leeto e ne e le sehlohlolo sa bophelo ba ka.

Pehiso e ne e le ntle! Letsatsi ka leng ho ne ho etsahala se seng se thabisang. Re bone ditsuonyana tsa didolfini le hlapi e fofang. Bosiu bo bong di ne di le ngata hore di re thule-thuu!

Ke ile ka ba le lefu la lewatle hang feela-letsatsing la pele-mme ke ne ke tshohile feela leetong, ha ho ne ho na le sefeso se tshabehang metsi a phahametse hodimo haholo-bophahamo ba moaho o mekato e mmedi.


Re ne re le seketswaneng sa bobedi ho fihla Rio de Janeiro, mme re ne re tshetse lewatlehadi ka matsatsi a leshome le metso e mehlano.

Ke ne ke le maswabi ha re fihla hae kaha e ne e le pheletso ya nako e monate haholo. Empa ke nahana hore ke ne ke thabetse ho boela ke bona lefatshe hape.



Le ha e le mona ke itokisetsa Makgaola kgang-a Lefatshe, ke tshepa hore re boela re bonana hape haufi.

Ka thabo

Carven



Ha re baleng






Letsatsi:



Ha re ngoleng



Peiso ya Cape to Cairo e tshwarwa makgetlo a makae?

Na peiso e a ratwa? Fana ka mabaka a karabo ya hao.

Hobaneng Carven a ile a kgahlwa ke ho sesisa?

Carven ha a bolele dilemo tsa hae ha a kenela peiso. O nahana hore o ne a le mokae?

Na Carven o hlwahlwka ho sesisa? Fana ka mabaka a karabo ya hao.

Ke peiso efe eo e bileng sehlohlolo sa bophelo ba hae?

Ke dintho dife tse pedi tse kgahlileng haholo tse etsahetseng seketswaneng?

Na lengolo lena ke la semmuso kapa la setswalle? Fana ka mabaka a mararo bakeng sa karabo ya hao.



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a fifaditsweng le meeleo ya wona jwalo ka ha a sebedisitswe lengolong la Carven. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinaring ya hao.



|                        |              |                  |              |                       |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>sehlohlolo</b>      | seha mola    | ho etsa ho bonwa | ho ba karolo | hatella               |
| <b>phahama</b>         | ho ya hodimo | ho tlala         | ho nona      | maqhubu               |
| <b>lefū la lewatle</b> | hantle       | hlatsa           | kgena        | ho kudiswa ke lewatle |
| <b>pehiso</b>          | ho phehisana | lehlakore        | ho sesa      | kgahlano              |



Ha re ngoleng

Inahane o le Alba. Ngola lengolo o arabe Carven. Lengolong bolella Carven kamoo o labalabelang ho kopana le yena le ho utlwa haholwanyana ka leeto. Mmolelle seo o neng o se etsa ha a le siyo, empa haholo mmolelle ka puisano ka radio le

TV eo o mo lokiseditseng yona ha a fihla hae le seo a tshwanetseng ho se lokisa bakeng sa tsona.

Hopola hore ke lengolo la setswalla mme le tshwanetse ho utlwahala jwalo.

Pele lokisa lengolo la hao. Ka morao ho tokiso eo kopa motswalle wa hao ho hlahloba le ho o thusa ho le lokisa moo ho hlokahalang. Jwale ngola ka makgethe bukatshebetsong ena.

Lengolo le yang  
ho Carven





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena hape. Kenya maemedi a nepahetseng  
mantsweng a sehetsweng mela. Sebedisa maemedi a ka tlaase.

yena

yena

rona

tsona

yena



Mokapotene Petersen o hopotse hore \_\_\_\_\_ a ka hapa pehiso ya *Cape to Cairo*.

Ke polishitse mehwelé ya monyako wa borase hore mehwelé ya \_\_\_\_\_ e benye.

Ke teane le Samson seketswaneng mme ke mo ratile \_\_\_\_\_.

Samson le nna re hlatswitse dijana hoba \_\_\_\_\_ re ne re le mosebetsing wa kitjhene.

Ke ile ke ikamahanya le mme wa ka hore \_\_\_\_\_ a se ke a tshwenyeha.



Ha re bueng

Bo-Kaap e hokae? Ha o sa tsebe botsa titjhere ya hao kapa o ye laeborari ho fumana hore e hokae.

O natefelwa ke mmino? O natefelwa ke ho mamela mmino wa mofuta ofe?

O nahana ho bohlokwa ho ithuta ha o se o tswile sekolong? Bolela hobaneng.

O batla ho ithuta eng ha o se o tswile sekolong? Bolela hobaneng.

Ha o se o badile pale e ka tlase, e tshwantshise le sehlopha sa hao. Qeta hore ke dikarolo dife tsa pale tseo o batlang ho di sebedisa. Ha o e tshwantshisa hopola ho tadima babohi mahlong mme o iponahatse o kgodisa. Se lebale ho latellisa diketsahalo tsa pale ka nepo.

Mong Banjo e ne e le monna e molelele, e mosesane ka lebala le fifetseng le moriri o bosweu ba lehlwa. Lebitso la hae la nnete e ne e le James John McCloyd. Ntate wa hae le ntatemoholo wa hae e ne e le disesisi bobedi mme wa hae e ne e le wa leloko la Malay.

Ba ha MacCloyd ba ne ba dula ntlong ya diphasusi tse tharo mmileng wa Chiapinni Bo-Kaap.

Ha ntate wa James a ne a le lewatleng mme wa hae o ne a hlokomela ntlo le ho netefatsa hore o hlwekile, o phela hantle e bile o thabile mme o ya sekolong ka mehla.


Ha James a sa le motjha, ntate wa hae o ile a mo rekela banjo. E ne e na le hlooho e tjhitja, molala o molelele, le dikgwele tse nne. Kamehla ha ntate wa hae a fihla hae ho tswa lewatle o ne a ruta mora wa hae hore e bapalwa jwang.

Mafelong a beke, baahi bana ba Malay ba banyane ba ne ba kopana mmoho. Ho ne ho ba le motjeko le pina mme James o ne a bapala banjo ya hae. Ya eba rammino ya hlwahlwa. Ha a qala ho bina le ho bapala bohole ba ne ba hlollwa, mme ha a qeta ba ne ba opa mahofi ba hweletsa e ka lengeloi le qete ho ba bapalla.

Ha a le 12, batho ba qala ho mmitsa Banjo, mme a tsejwa e le Banjo bophelo bohole ba hae. "Ha ke qeta sekolo se phahameng ke tla ya yunivesithi," a bolella mme wa hae. "Ke batla dikiri ya mmino."

Empa tsietsi ya hlaha. Ntate wa Banjo a shwa mme a tlameha ho ya sebetsa ho thusa mme wa hae. Yaba mme wa hae o a shwa. Banjo a qeta ka ho ya lewatle. A boloka tjhelete ya hae mme a ithuta banjo ya hae ha feela a kgonas. Kamora dilemo tse hlano a kgutshwane, a qeta kereiti ya 12 sekolong sa batho ba baholo mme a ya yunivesithi ho ithuta mmino.

Ha a ntse a ithuta, a fana ka dithuto tsa mmino le ho ruta batho ba hodileng le batjha ho bala le ho ngola. A tuma hohle mme batho ba tla ho yena bakeng sa dithuto tsa mmino ho hlaha dikarolong tsohle tse fapaneng.



Ha re baleng



Letsatsi:

Banjo o fumane dikiri ya hae ya mmino ha a le dilemo tse mashome a mararo. Thuto ya hae e ikgethileng e ne e le *Classical guitar*, empa banjo ya dula e ntse e le lerato la hae la pele. O ne a ka tsamaya a hlwella Signal Hill mme a bapale banjo ya hae a dutse hodima jwang bo botala. O shwele ha a le dilemo tse mashome a robong a metso e mmedi-monna ya thabileng, ya kgotsofetseng.



Ha re ngoleng

Taaka mola ho nyalanya mantswe a fifaditsweng le meeelo ya wona. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinareng ya hao.



**lebala**  
**tsietsi**  
**hlollwa**  
**hlwahlwa**  
**mahofi**

ho opa diatla  
hlahetseng ka mahetla  
ho boha ntho e ntle  
mmala wa letlalo  
ketsahalo e bohloko

Ha re ngoleng

Bala serapa hape mme o arabe dipotso tsena.

Mohale paleng ena ke mang?

Ke mang ya phetang pale? Etsetsa karabo ya hao ka tlaase sedikadikwe.

Banjo      Mme wa hae      Motho wa boraro- motho e mong ya tsebang Banjo

Bolela hobaneng o nahana jwalo.

Pale e etsahala hokae? Na mongodi o entse tulo eo e kgolehe? O entse seo jwang?


Moralo wa pale ke ofe? Ho etsahalang?

Kgohlano kapa bothata ke bofe? Na ho na le tharollo?

Bolela hore mohale o phonyoha jwang mathateng.

Na o natefetswe ke pale? Bolela hobaneng.

Neha pale sehlooho.






Ha re ngoleng

Nahana e le hore Banjo o o nehile dithuto dilemo tse ngata mme le se le le metswalle e meholo. Ha a se a shwele, o ngolla ba le lapa la hae lengolo o ba bolella seo Mong Banjo a o etsedseng sona. Ngola lengolo. Ha o qetile kopa motswalle ho le bala mme a lokise diphoso moo ho hloka halang.

Serapeng sa pele hhalosa kamoo o saretsweng kateng ke ho hloka halala ha hae.

Serapeng sa bobedi le sa boraro, hlakisa hore ke sefe seo Mong Banjo a se entseng se mo etsang hore a ikgethe tjena ho wena le ho ba bang ba bangata.

Serapeng sa ho qetela, bua ka seo a se fihlelletseng le hore hobaneng wena le setjhaba le tla mo hopola.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sebedisa mahlalosi ana ho phethela serapa sena.

motseng

hoseng

ka moy  
wa hae

jwanng

bohloko

yunivesithing

ka thabo; nako le nako

Mong Banjo a bapala banjo ya hae [red box]. A letska ka [green box] ohle. O ne a rata

ho bapala a dutse [pink box]. Kamora lefu la batswadi ba hae a ya dikepeng ka moy o

[orange box]. O ne a rata ho thusa ba bang hore le bona ba fihle [purple box]. Batho ba

sarelwa [teal box] ha a hlokahala. Empa thuto tsa hae tsa sala [red box] wa habo mme

bole ba ne ba bina dipina tsa hae [blue box] ba mo hopola.



Ha re ngoleng

Ngola serapa sena hape o kenya ditlhaku tse kgolo moo ho  
hlokahlang.

mong banjo o ne a dula chiapinni kapa bophirima. lebitso la hae la nnate e ne e le james  
johnmcclloyd mme mme wa hae e ne e le wa leloko la malay. mong banjo o ne a se a hodile ha a  
ithuta mmino yunivesithing. le ha ho le jwalo o ne a ntse a rata ho bapala banjo ya hae signal hill.



Ha re ngoleng

Arola mantswe ana ka dinoko tsa wona mme o opele lenswe le  
lentswe.

**Mohlala:** le/ba/la: dinoko tse tharo

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| mafelo a beke _____ | hangata _____     |
| yunivesithi _____   | tsietsi _____     |
| tsebahala _____     | kgotsofetse _____ |



Ha re bueng

O ikutlwa o le jwang ha o kgutlela sekolong? O thabile kapa o hlename?

O ikutlwa jwang ho ba tlelaseng ya titjhere e ntjha?  
O lebelletse eng haholo?



Ha re baleng

E ne e le letsatsi la pele kamora phomolo. Kgwedi yohle ya phomolo e monate.

Empa Pulane, Thabo le Boitumelo ha ba a sarelwa ho kgutlela sekolong. Ba ne ba thabile.

Boraro ba bona ba ne ba eme lebaleng la dipapadi ba tadima mabala a sekolo. Ha ho se fetohileng. Sekolo sa poraimari sa Hudson se ne se ntse se tshwana le mehleng.

Moaho wa sekolo o ne o tsofetse o le mosootho. Boemo ba makoloi bo bonnyane bo ne bo tletse makoloi a matitjhere. Dihlahla hodimo le motsheo ho mabala a dipapadi di ne di ntse di fifetse di tshosa sa mehleng. Athe lebala la dipapadi lona le ne le tshwauwe e le la bolo, le le malala a laotswe bakeng sa papadi ya pele ya kotara.

"Re qala papadi kgefutsong ya hoseng?" ho botsa Lily.

Zack le Khal ba oma dihlooho.

Zack o ne a le mokgutshwane, ka moriri o fifetseng o moloho o tiileng. Zack o ne a le molelele a le sefahleho se sesesane.

"Ho lokile, ke tatile," ho rialo Zack.

"Le nna," Khal o a dumela.

Lily a tlosa moriri wa hae o mmala o mosweu sefahlehong sa hae. "Ke nako re sa bapale bolo ya maoto," o realo.

Le jwale e bile nako e telele. Nako e telele haholo.

Sekolo sa bona se ne se le setsing sa motsehadi. Kgutlotharo ya lefatshe moo se neng se le teng e ne e na le mmila o sephethephetha ka lehlakoreng le leng, le diporo tse mmalwa mahlakoreng a mang.

Diterene di ne di duma di feta sekolong letsatsi lohle.

Sebaka sa motse moo Lily le ba bang ba neng ba dula se ne se ahuwe ka tsela eo ho neng ho se sebaka sa mabala le phaka. Ho ne ho se sebaka sa bolo. Sebaka seo bana ba neng ba ka bapala bolo e ne e le mabaleng a sekolo feela.

Zack a pikitla matsoho a hae mmoho mme a botsa, "Na le bone 4x4 ela e ntjha" Maddie, motswalle e moholo wa Thabo a hoeletsa, "Ke ya hae-ya titjhere wa rona e motjha! Na le se le mmone?"

Bohle ba tsitsinya dihlooho.

"Tjhee, o tlamehile hore e be o di shebile ha a kganna 4 x 4," ho tjho Zack feela ha





Letsatsi:



tshepe ya sekolo e lla.

"Re tla utlwa kopanong," ho tjho Lily." E a qala ka mora metsotswana."

Yaba metswalle e mene e leba sekolong ba tletse tshepo ka kotara e ntjha le titjhere ya bona e ntjha.

(Ka Tom Palmer)

Bala pale e ngotsweng ke Tom Palker hape. Neha pale sehlooho.

Ha re ngoleng



Ke eng seo metswalle e mene e natefelwang haholo ke ho se etsa?

Na ba kgonne ho bapala bolo matsatsing a phomolo? Bolela hore hobaneng.

Bana ba ne ba dula pela seporo sa terene. Hobaneng o nahana hore sena se bile boima?

Zack, Lily le Khal ba ne ba fapane jwang?

Ngola kgutsufatso ya pale ka dipolelo tse ka bang tharo.



Bana ba ne ba lebelletse ho bona titjhere ya bona e ntjha. O nahana hore titjhere e ne e le jwang?



Ha re ngoleng

O kopuwe ho sekaseka buka ya Tom Palmer. Ngola tshekatsheko ya hao tlasa dihlooho tsena. Ha o qetile ho e ngola kopa motswalle ho e hlophisa.

## Tshekatsheko ya buka

Pale e ka

Bana ba bane ba natefelwa ke

Ke ratile/ha ke a rata pale ena hobane

O bale/se bale buka ena hobane



Ha re ngoleng

Sehela moetsi le moetsuwa mola polelong ka nngwe.



Bana ba bane ba rata ho bapala bolo.

Matitjhere a emisa dikoloi tsa bona boemelong bo bonyenyane ba dikoloi.

Titjhore e motjha o kganna  $4 \times 4$ .

Bana ba ile phuthehong hang ba fihlile sekolong.

Bana bohole ba dula pela seporo sa terene.



Ha re ngoleng

Ingolle dipolelo tsa hao o sebedisa mantswe ana.

ena

eo

tsena

tseo





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Qetela dipolelo tsena. Sebedisa maetsi a ka masakaneng.

Polelo e nang le pehelo e bitswa polelopehelo. E ka qala ka ntle le ha kapa haeba.

Mehlala: Noha e tla ntoma haeba ke e atamela.

Noha e tla ntoma ntle le ha ke sa e atamele.

### Mohlala:

Dijalo di tla shwa   (metsi)

Dijalo di tla shwa **ha o sa di fe metsi.**

Bana ba ke se bapale bolo   (kwetswe)

Zack ha a tsebe ho rarolla bothata   (thuso)

Bana ba ke ke ba feta dihlahlobo   (bala)

Ntle le ha dikolo di butswe   (bapala)

Lebala la dipapadi le seretse   (pula)



Ha re ngoleng

Bopa dipolelo ka le leng le le leng la mantswe a ka masakaneng.

haufinyana

hona jwale

hobane

hloka

kaapele



dipalopalo  
setjhabatjhaba  
mothomotho  
didietsa  
morearea



Ha re ngoleng

Beha mantswe ana ka tatellano ya alefabe.

|      |      |        |        |       |      |
|------|------|--------|--------|-------|------|
| bolo | beha | bina   | besa   | botsa | bana |
| bula | boi  | bonolo | bapala | bela  | busa |
|      |      |        |        |       |      |
|      |      |        |        |       |      |
|      |      |        |        |       |      |



Ha re bueng

Na o kile wa ya serapeng sa diphoofolo? Bolella sehlopha sa hao ka serapa sa diphoofolo.

Ke mang ya hlolang ntweng, tau kapa nkwe? Tjhee, haeba boholo bo na le seabo nkwe e tla hlola. Ke hobane dinkwe ke tsona tse kgolo hofeta ho ba leloko la dikatse. Di hola ho fihla dimitara tse 3,5 ka bolelele mme di bekga 304 kg. Dinkwe ha di kgolo feela, ebile di lebelo. Di ka matha ka lebelo la dikilomitara tse 64 ka hora mme di ka qhoma hodimo ho fihla dimitara tse 9. Sena se bolela hore di na le ho qhomela ho kotsi. O ke ke wa nahana hore phoofolo e kgolo, e lebelo, e bohale tjena e hloka thuso hore e phele, empa ho jwalo. Dinkwe ke diphoofolo tse kotsing.

Di kotsing ka lebaka la batho ka tsela tse pedi: ho di tsoma le ho senya moo di dulang.

Dinkwe di tsomelwa matlalo

a tsona le ditho tsa tsona, tse etsang tjhelete. Batho ba bang China le dinaheng tse ding tsa Asia ba dumela hore ditho tsa nkwe di na le matla a ho fodisa. Hape di tsomelwa ho itlosa bodutu. Ho bolela hore batho ba tsoma dinkwe bakeng sa monate wa ho tsoma le ho bolaya.

Batho ba sentse le moo di dulang-moo di kgonang ho iphedis. Hodima moo meru e tlositswe ho aha dipolasi le dimaene. Dinkwe di hloka lefatshe le lengata ho phela. Nkwe e tona e hloka 100 km<sup>2</sup> hobane dinkwe di bourella moo di dulang mme di phela ka bonngwe. Ka lebaka lena ha ho bobabe hore di hlokomelehe hoba lefatshe ha le yo bakeng sa dinkwe tse ngata le ho leka ho di tshireletsa.



Ha re ngoleng

Hlaola serapa le tlhahisolededing e ho taba ya nnete ho araba dipotso tsena.

Dikwena di hola hakae?

Di bekga bokae?

Di ka matha ka lebelo le lekae?



Ha re baleng

## TABA YA NNTE

- Palo e ka bang halofo ya madinyane a dinkwe ha a phele ho feta dllemo tse pedi.
- Madinyane a dinkwe a siya bommawona ha a le dilemo tse ka bang pedi.
- Sehlöpha sa dinkwe se bitswa sehlöpha.
- Dinkwe tse tsíweu di mimalwa haholo. Peo e di etsang tsíweu e fumanwa feela ho 1 ya 10 000 ya dinkwe.
- Dinkwe hangata di tsoma ka bonngwe, bosiu.
- Katileho ya ho tsoma ha tsona e ka tlaase ho ho 10%.
- Dinkwe di ka tlola bophahamo ba 9m. Ho dinkwe tse ngata tse ruuweng ho feta tse phelang hlahha.
- Tse ding tsa tsona tse neng di hlahetse moo di neng di kwalletswe teng di tlsltswe Afrika Borwa hore di busetswe bohlaheng. E ka ka seo se a sebetsa.



Letsatsi:

Nkwe e tona e hloka lefatshes le lekae hore e phele? \_\_\_\_\_

Madinyane a dinkwe a tlohela bomma ona neng? \_\_\_\_\_

Jwale bala sengolwa ka hloko mme o arabe dipotso tsena.  
Ngola mabaka a mabedi ao dinkwe di a tsomelwang.



Sepheo sa mongodi se seholo ka ho ngola atikele ena ke sefe? Tshwaya karabo ya hao.

- Ho neha babadi tlhahisoleding e hohelang ka dinkwe
- Ho susumetsa babadi ho thusa ho tshireletsa dinkwe
- Ho hlalo setsa babadi hore hobaneng ha palo ya dinkwe lefatsheng e le kotsing

Hobaneng dinkwe di lahlehetswe ke bodulo ba tsona ba tlhaho?

\_\_\_\_\_

Hobaneng o nahana hore dinkwe di a tsongwa?

\_\_\_\_\_

Hobaneng ho le boima ho tshireletsa palo ya dinkwe?

\_\_\_\_\_




Ke sefe sa dipolelo tsena seo e leng kgopololo?

- Dinkwe di ka hola bolelele ba maoto a leshome le motso o mong.
- Ho tshireletsa dinkwe tse hlaha ho bohlokwa.
- Batho ba beile boteng ba dinkwe tse hlaha kotsing.

Ke efe ya dipolelo tse latelang e hlilosang hantle lentswe "bohlaheng" le sebedisitsweng serapeng sa ho qetela?

- Ho boloka diphoofolo ka ho di beha dizoo
- Ho kgutlisetsa diphoofolo tse hlahetseng moo di neng di kwalletswe teng tlhahong.  
Hlalosa sekapolelo"...".

\_\_\_\_\_



Ke efe ya tse latelang e itshetlehileng hodima tlhahisoleding e sengolweng?

- Diteko tsa ho tshireletsa dinkwe di na le le katileho e itseng, empa ho na le ditshitiso tse ngata.
- Diteko tsa ho tshireletsa dinkwe di hlolehile nako e fetileng, empa ho na le lebaka la ho tswella pele ho leka.
- Diteko tsa ho tshireletsa dinkwe di atlehile hoo di seng di se kotsing.



Ha re ngoleng

Bongata ba tlhahisolededing atikeleng ena ka dinkwe ke nnete.

Ha o ngola sengolwa sa tlhahisolededing o tshwanetse ho tseba hore na seo o se ngolang ke nnete kapa kgopololo.

Tadima lenane lena la lenaneo mme o qete hore na ke taba efe eo e leng nnete le efe eo e leng kgopololo.

|   | Nnete | Kgopololo |
|---|-------|-----------|
| Sebopoho sa nkwe                            |       |           |
| Moo di dulang                               |       |           |
| Seo di se jang                              |       |           |
| Meno a tsona                                |       |           |
| Dinkwe ke diphoofolo tse tshosang           |       |           |
| Mefuta e fapaneng ya dinkwe                 |       |           |
| Dibapadiswa tsa dinkwe ke tseo ke di ratang |       |           |



Ha re ngoleng

Bala sengolwa sena.

Ho se ukwetlise le ho ja haholo ho hobe ho rona. O tshwanetse ho tsamaya bonyane hora ka letsatsi. Ho se ukwetlise ho ka baka mathata a matshwafo, mathata a pelo, le botenya. Ha o ja "hamper" mme o sa ukwetlise o ka kula haholo. Ho bohlokwa ho ja diporotheini, dikhaboahaedereiti, ditholwana le meroho letsatsi le letsatsi. Tjhokolete ha e a lokela ho jewa, mme dipompong le dinomaphodi di kotsi bakeng sa meno a hao.

Sehela dipolelo tsohle tseo e leng dinnete mola. Etsetsa polelo e entsweng hore e utlwahale eka ke nnete empa e le kgopololo sedikadikwe.

Hobaneng mongodi a e kentse?



Na o nahana hore bohole ba tla dumellana le mongodi? Ngola dipolelo tse pedi o bolela hore o nahana eng.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Ha re ngoleng

Kgetha phoofolo e hlaha e o kgahlang. Fumana haholwanyana ka yona mme o ngole ka yona o sebedisa dihlooho tsena:

Setamente se akaretsang (mohl. "Ditlou hangata di fumanwa morung.")

|  |
|--|
|  |
|--|



Letsatsi:



Boleng: (mohl. "Di na le mmele o molelele.")



Ditlwaelo le boitshwaro (mohl. "Ditlou di tlwaetse ho phela e le mehlape.")

Seo di se jang (mohl. "Di ja mahlare.")



Ha re ngoleng

Fetola mantswe a sehetsweng mela o sebedisa e nngwe ya mahlalosonngwe ana, a tobileng ebile a kgahleha ho feta empa a ntse a na le moelego o le mong.

kgolohadi

dikgoka

phema

lelapeng

Iwantsha

Dinkwe ke tse tonanahadi lelokong la katse, mme di tsebahala ka boholo ba tsona le dikgoka.

Dinkwe di phela di le nnotshi. Di matla mme di tsoma bosiu. Di nka leeto la dimaele tse ngata di batlana le tshepe, fariki ya naheng, le diphooftlo tse ding tse kgolo. Dinkwe hangata di goba batho, empa tse ding di a senyeha mme di hlasele batho.



Ha re ngoleng

Ho hlaha mantsweng a ka tlaase, kgetha lehlalosonngwe bakeng sa lenseswe ka leng le tafoleng. A ngole tafoleng tlaas "Mahlalosonngwe". Jwale kgetha mahanyetsi (mantswe a moelego o hananang le oo) mme o a ngole tlaas "Mahanyetsi".

tlwaelehole

kgolo

kaapele

butle

nnyane

omme

mongobo

sewelo

fokola

matla

kakaretso

kwaletswe

| Lentswe  | Lehlalosonngwe | Lelatodi |
|----------|----------------|----------|
| buletswe |                |          |
| kgafetsa |                |          |
| metsi    |                |          |
| fokola   |                |          |
| lebelo   |                |          |
| dikgoka  |                |          |





Ha re ngoleng

Fumana atikele makasineng kapa koranteng e o kgahlang haholo mme o tle le yona sekolong. Bolella tlelase hore atikele e bua ka eng ebe o ba balla yona. Jwale kopa tlelase ho o neha dintlha bakeng sa kgutsufatso le ho bala.

Tlatsa karete ena ya matshwao bakeng sa barutwana ba bang sehlopheng.

| KGUTSUFATSO |  | Kgabane | Hantle | Hloka thuso |
|-------------|--|---------|--------|-------------|
| Selelekela  | Selelekela se bolela hore atikele e bua ka eng.            |         |        |             |
| Dikahare    | Boteng ba tlhahisolededing bo nepahetse mme bo ka atikele. |         |        |             |
|             | Pehelo e sheba bamamedi.                                   |         |        |             |
| Pehelo      | O a utlwahala ha a bua mme o sebete.                       |         |        |             |
|             | Ho bala O bala hantle ka ho hlaka.                         |         |        |             |
| Ho bala     | O tadima pele ha a ntse a bala.                            |         |        |             |
|             | O tadima hodimo ha a ntse a bala.                          |         |        |             |



Ha re baleng

Ntja ya setswall e emela monga yona  
ho ya hae

Amir Plume


Mantaha, 2 Phato

India, Dhaka- Ntja ya setswall e sesitse dinoka tse tharo, ya tsamaya dikilomitala tse 13 mme ya etsa tebello beke ka ntle ho teronko moo monga yona a neng a kwalletswe, koranta e boletse kajeno.

Ha Sohrab Ali a ne a tshwarwa, ntja ya hae e ile ya sesa ka mora seketswana se neng se mo isa teronkong ho tshela noka ya pele, ho tlaleha koranta ya Independent Sungbad.

Mosesisi wa seketswana o lekile ho tshosa ntja ka ho e kgalemela le ho e hweletsa, empa ya nna ya sesa. Teronkong ntja ya ema beke ho fihlela monnga yona a tsamaya, ka di 21 Phato, ho tlaleha koranta.

"Ntja e ne e lla kgafetsa kantle ho heke, empa e ne e tsoka mohatla ha e bona Ali, monnga yona kantle ho heke," koranta e boletse. Ali o ne a arolela ntja halofo ya dijo tsa hae ha ho ne ho kgoneha.



Ali o ne a tshwerwe ka phoso motsaneng o thoko ho wabo wa Nakia, seterekeng sa Sherpur, 130 km leboyabophirima ho Dakha, ho bolela koranta. Ha a lokollwa teronkong o ile a kgoba matshwaho.

Ntja, eo lebitso la yona le sa nehelawang, ya bohola ka thabo mme ya nyeka maoto a Ali ha tswa, e le monna ya lokolohileng ebile ya thabileng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng



Na o hopola hore sehlooho sa atikele ke se loketseng? Bolela hobaneng.

Boeletsaho okola atikele ho fumana tlhahisolededing e latelang:

Ntja e sesitse dinoka tse kae hore e be le monnga yona? \_\_\_\_\_

Ntja e tsamaile dikilomitara tse kae? \_\_\_\_\_

E emetse monnga yona nako e kae kantle ho teronko? \_\_\_\_\_

Atikele e ngotswe neng? \_\_\_\_\_

Ke mang ya ngotseng atikele? \_\_\_\_\_

O nahana hore ntja e ne e le Afrika Borwa kapa naheng e nngwe. Fana ka mabaka a karabo ya hao.

Ke serapa sefe se kgutsufatsang atikele hantle- sa pele kapa sa ho qetela? Bolela hobaneng.

Setshwantsho se tshehetsa seo atikele e leng ka sona jwang?

Ke lentswe lefe ho aa a ka tlaase le hhalosang hantle taba ya sehlooho ya atikele?

|         |            |          |      |
|---------|------------|----------|------|
| bonnete | botshepehi | ho thusa | mosa |
|---------|------------|----------|------|



Ha re ngoleng

Nyalanya dipolelo ka ho le letshehadi le dipolelo  
ka ho le letona.

|                    |
|--------------------|
| etsa tebello       |
| mo isa             |
| lokollwa teronkong |
| tsoka mohatla      |
| motse o thoko      |

|                                    |
|------------------------------------|
| motse o hole le e meng ya toropong |
| ya isa mohatla kwana le kwana      |
| ya emela monga yona                |
| ya mo lebisa                       |
| ya lebela mme ya emela monnga yona |





Ha re ngoleng

Seka-Mola

Amir Plume

Mantaha, 2 Phato

Mola

**Dhaka, India-** Ntja ya setswalle e sesitse dinoka tse tharo, ya tsamaya dikilomitala tse 13 mme ya etsa tebello ka ntle ho teronko moo monnga yona a neng a kwalletswe, koranta e boletse kajeno.

Tataiso

E hohela thahaseloa ya mobadi. E nehelana ka tlhahisoleseding ya bohlokwa.  
E hlahisa taba  
E araba dipotsa tsena: kae, neng, eng, hovaneng, mang.



Ha re ngoleng

Tadima di noutsu tse fanweng ka hodimo paleng ya ntja, mme o netefatse hore tlaleho ya hao e na le dintho tsohle tse moo. Phethela kgutsufatso e latelang.

Sehlooho se hohelang mobadi mme se akaretsa pale

Seka-mola se kenyehetsang le lebitso la mongodi

Mola-sebaka o o bolellang moo pale e qalang le moo e etsahalang

**Mokotaba (Mmele)** e ngolwang boemong ba motho wa boraro, o fana ka dintlha tsa bohlokwa (ya bohlokwa pele), le dinnete tse ngotsweng ka tsela e hlakileng (Ngola mantswe a selelekela a mmele mona)

Serapa se nang le qotso e etsang hore pale e be le botho

## Ntja ya setswalle e emela monnga yona

Sehlooho

"Ntja e ne ella kgafetsa ka ntle ho heke, empa e ne e tsoka mohatla wa yona ka thabo ha e bona monnga yona, Ali a le ka nqa engwe ho trara le heke ya teronko", koranta e boletse. Ali o ne a arolela ntja ya hae halofo ya dijo tsa hae ha a kgona.

Ali o ne a tshwerwe ka phoso motsaneng o ka thoko ho wabo wa Nakia, seterekeng sa Sherpur, 130 km leboya bophirimba ba Dhaka, ho bolela koranta. Ha a lokollwa o ile a kgoba matshwafo.

Ntja, eo lebitso la yona le sa nehelanwang, e ile ya bohola ka thabo mme ya nyeka maoto a Ali ha a tswa a tsamaya, e le monna ya lokolohileng mme ya thabileng.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola tlaleho ya hao ya koranta mona. Qala ka ho ngola sehlooho.



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelonolo tsena ho bopa dipolelomararane.  
Sebedisa mantswe a ka masakaneng.

Ntja ya setswalle e sesitse dinoka tse tharo. E ne e batla ho latela monnga yona. (hobane)

Mosesisi wa seketswana o lekile ho tshosa ntja. O ne a sa batle ha ntja e ba latella. (kaha)

Monna o ne a le teronkong. O kgonne ho fepa ntja ya hae. (empa)



Ntja e bohotse ka thabo. Monna e tsamaye teronkong. (hoba)



Ha re bueng


Na o kile wa ba Table Mountain kapa wa bala ka Table Mountain? Na o kile wa palama koloi ya kheibole? Ha ho le jwalo

bolella seholpha sa hao hore ho jwang. Le ha o so ka o ba Table Mountain, o nahana hore o ka kguna ho bona eng hodimo moo?



Ha re bueng

Bala bukana ena ka Table Mountain.



Koloi ya kheibole e tla o isa qhoweng ya Table Mountain ka metsots e ka bang 5. Tseleng ho ya hodimo , o se o ntse o **latswa** seo o tla se fumana pele.

Bofatshe ba koloi bo **bidikolohang** bo o dumella ho bona mahlakore ohle ho tloha ha o tloha fatshe thabeng. Hang ha o fihla hodimo, o ka natefelwa ke ho boha dimakatso tsa motse tlaase.

### Dimela le Diphoofolo

Table Mountain e na le mefuta e fapaneng e fetang 1 460 ya dimela ebole ke **Sebaka sa Botjhaba sa Lefatshe**. Tse ding tsa dipalesa di kenyelletsa Cape Fynbos, dimela tse fumanwang feela Kapa.

Ho na le **bongata** ba bophelo ba diphoofolo thabeng. O ka bona didasisi habonolo, dinoko, ... dinoha tse fapaneng le dirurubele tse ngata.

### Ho hahlaula ka tataiso

Ho na le ho hahlaula ho laolwang ka tataiso habedi ka letsatsi. Sebaka sa ho kopana ke Seteisheneng sa Kheibole se Hodimo ka 10:00 le 12:00. Ho hahlaula hona ho tla o nka 2 km ho iphaphatha le thaba. Ho na le dibaka tse ngata moo o ka bohang tjhebahalo e hlollang ya Cape Peninsula, Devil's Peak, Table Bay, Sea Point le Clifton. O ka bona le Lion's Head le Robben Island.

### Ditshebeletso

Hodimo ha Table Mountain ho na le resetjhurente eo bareki ba ithusang bobona le sebaka seo o ka fumanang sa ho nwa teng, dijo tse monate le ho boha tjhebahalo.



### Mabenkele a Cableway

*Shop at top e fumanwa ntlwaneng ya sethato ya lejwe e ahilweng hodima thaba. E na le dintho tse ngata tseo o ka di rekang tse nang le letshwao la Table Mountain ho tsona.*

- Tlhahisolededing ya bahahlaudi e teng
- Diaparo le dimpho tse ikgethileng
- Difilimi le ditempe di teng

[Dihora tsa ho sebetsa tsa Cableway](#)

### Mariha

Koloi ya pele hodimo- 08:30  
Koloi ya ho qetela hodimo-17:30  
Koloi ya ho qetela fatshe 18:00

### Lehlabula

Koloi ya pele hodimo- 08:00  
Koloi ya ho qetela hodimo- 20:30  
Koloi ya ho qetela fatshe- 21:30

**Koloi ha e sebetse ha ho le moyo ho phema dikotsi.**

### Tefo

| Mofuta  | Ho kgutla | Hodimo feela |
|---|-----------|--------------|
| Ba baholo   | R205      | R105         |
| Bana (tlasa dilemo 18)  | R100      | R53          |
| Bana (tlasa dilemo 4)   | Mahala    | Mahala       |
| Maqheku a Afrika Borwa<br>(dilemo tse 60 ho ya hodimo)<br>-ka kopo hlahisa ID (Labohlano<br>feel) | R95       | R50          |
| Baithuti-ka kopo hlahisa<br>karete ya baithuti<br>(Labohlano feela)                               | R130      | R68          |

Bakeng sa ho tseba haholwanyana ka sena tadima website ya Table Mountain: [www.tablemountain.net](http://www.tablemountain.net)



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Taaka mola ho nyalanya mantswe a fifaditsweng le meeleo ya oona.

**o latswa**

**bidikoloha**

**dipalesa**

**bongata**

**tataiso**

ho potoloha

ho utlwisa se seng

tletsetletse

laolwang

dijalo



Ha re ngoleng

Bala serapa hape mme o arabe dipotso tsena.



Sehella disetamente tsohle tseo o nahang hore ke kgopolole mela. O lemoha eng ka tlhahisoleseding eo o e fuweng phamofoleteng?

Hang ha o le ka koloing ya kheibole na ho hloka hala hore o nne o tsamaye hore o bone mahlakore oohle? Hlalosa karabo ya hao.

Bolela dintho tse tharo tse ka kgahlang mohahlaudi ya etetseng Table Mountain.

Na Table Mountain e eme e le nngwe? Bolela hobaneng.


Hobaneng Table Mountain e bulwa nako e telele lehlabula ho feta mariha?

Dinako tsa tshebetso di bontsha hore o ka ya hodimo le tlaase kapa hodimo feela. Ha o ile hodimo o hopola hore o ka theoha jwang?

Ke neng o ke keng wa nka *cableway* ho ya hodimo Table Mountain? Hlalosa hobaneng.

O ka reka diaparo lebenkeleng la hodima thaba. Na o nahana hore o ka reka diaparo tsena kae kapa kae? Hlalosa karabo ya hao.

Se seng sa dibaka tsa bohlokwa tseo o ka di bonang o le Table Mountain ke Robben Island. Ngola mela e mmedi o bolele seo o se tsebang ka sehlekehleke sena.





# Ha re ngoleng

O kopuwe ho ngola raporoto ka ketelo ya hao Table Mountain. Sebedisa tlhahisoleding e bukaneng ho ngola raporoto.



Kenya tlhahisoleseding efe kapa efe eo o nahanang hore e bohlokwa. Pele lokisetsa raporoto mme o e ngole o sebedisa

dihlooho tse tlaase. Kopa motswalle ho e bala le ho e hlophisa pele o e ngola ka makgethe sebakeng se ka tlaase. Neha raporoto ya hao sehlooho. Kgetha e nngwe ya tse latelang kapa iketsetse sa hao.

## Ka Table Mountain

## Dintho tse kgahlang

## Dinako tsa tshebetso le tefo



Qetellong, lebokoseng le se nang letho,  
taaka mmapa wa Afrika Borwa o bontsha  
hantle moo Table Mountain e leng teng.



Ha re ngoleng

Arola mantswe ana ka dinoko tsa wona ebe o opela lenseswe ka dinoko.

Mohlala: le/ba/la: dinoko tse tharo

**potoloha**


dutse

ngata

letshwao

setso

[tjhahisoleseding](#)





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sehella mela lebitso, dipolelwanakgethi le dipolelwanahlalosi dipoleng tsena. Ngola hore polelwana ka nngwe ke ya mofuta ofe (polelwanabitso, polelwanakgethi kapa polelwanahlalosi).

Dimela tse ntle tse ngata di fumanwa Table Mountain.

Lesela la tafole hodima Table Mountain ke e nngwe ya mehlolo ya lefatshe.

Table Mountain e fumanwa Kapa Bophirima.

Kapa Bophirima ke porovinsi e nang le dibaka tse ntle tse hohelang.

Na o bona moshemane a tloha Table Mountain?



Ha re ngoleng

Ngola serapa sena hape o kenya ditlhaku tse kgolo moo ho hlokahalang.

table mountain e kapa bophirima. o ka bona dinonyana tse latelang thabeng: tse mehatla e mekgubedu, manong, o ka boela wa bona dibaka tse latelang: cape peninsula, devil's peak, table bay, sea point le clifton.

**Polelwanabitso** ke sehlopha sa mantswe polelong a sebetsang jwaloka **lebitso**.

Mohlala: **Thabo** o ile toropong. (**Thabo** ke lebitso.)

**Moholwane wa ka** o ile toropong (**Moholwane wa ka** ke polelwanalebitso.)

**Polelwanakgethi** ke sehlopha sa mantswe polelong se sebetsang jwaloka lekgethi.


Mohlala: Thabo o **molelele**. (**Molelele** ke lekgethi).

Thabo ke motho e molelele ka seemo. (**Molelele ka seemo**).

**Polelwanalehlalosi** ke sehlopha sa mantswe polelong se sebetsang jwaloka lehlalosi.

Mohlala: Ke dula **mona**. (**Mona** ke lehlalosi.)

Ke dula tlaase **moo**. (**Tlaase moo** ke lehlalosi.)




TITJHERE: Saena

Letsatsi

97



Ha re bueng



O tseba moo Kruger National Park e leng teng?

Na o kile wa ya Kruger National Park? Ha ho le jwalo bolella sehlopha ka leeto leo: bolela hore o dutse kampong efe mme o bone diphoofolo dife. Ha o so ka o ya, bolela hore hobaneng o rata ho ya le hore o rata ho bona diphoofolo dife.



Ha re baleng

## Ho tsamaya phakeng



*Ho hahlala Kruger National Park ka maoto ho fapane le ho kganna kolo!*

*Narina Smith o ile ka Olifants trail matsatsi a mararo ho re a be haufi le tshukudu le diqibi*

"Ke sehlahla sa hao seo. Ha e kgoroha, o ya ka mora sona," ho seba Nicol Coetzee. Dipara tse robedi tsa mahlo tsa tona ka mora hae. Tshukudu e tshweu ya nna ya hlafuna jwang. Bohle ba ema ts!

Ke ntho e nngwe ha tshukudu e feta dimitara tse tharo ho tloha koloing ya hao, empa ha o e shebile e fula dimitara tse ka bang hlano ho tloha ho wena, mme o se na koloi ya hao jwalo ka seitshireletsi, maikutlo a fapane.

Kgopol ya hore o ka futuhelwa ke tshukudu ya boima ba dikilogramo tse 2 500 e tshosa haholo.


Lefatshe la reketla mme lerole la tlola ka morao ho tshukudu. Ha sebaka pakeng tsa rona le tshukudu se ntse se fokotseha, bohle ba thola mme ba ema ba thotse.

Ha Nicol le Tsambok-bobedi ba fofonedi ba mehlala- ba hweletsa mme ba foka matsoho, tshukudu ya lemotha hore re batho, ya tshoha mme ya baleha.

Ke pono eo batho ba lorang ka yona.-Empa ba e tshaba-ha ba latela mehlala lefelleng.

Ho latela mohlala Kruger National Park e fana ka masiu a mararo o le mong morung. Ho na le dibaka tse jwalo tse supa, tse teetsweng ka thoko hore batho ba tsamaye ka maoto. Dikarolo tsena ha di so senngwe ke batho. E nngwe le e nngwe e na le kampo, e se nang dintho tse ngata empa eo motho a ka phomolang hantle ho yona.

Kampo ya Olifants Trail e mabopong a noka ya Olifants. Hoseng, pele letsatsi le tjhaba o tsoswa ke ho honotha ha ditshukudu. Motshehare o utlwa modumo wa dinonyana le diqhomelankong.





Letsatsi:



Ha re ngoleng



Bala atikele ya makasini hape. Sehella karolo ya pale atikeleng mola ka bokgubedu. Jwale sehella dinnete tsohle mola ka bolou.

Polelwana "ho latela mohlala" e na le meeleo e mmedi. Moelelo wa pele "ho latela mohlala, ke ho etsisa e mong ya tsebang. "Moelelo wa bobedi "ho latela mohlala, ke ho sala diphoofolo morao ka ho tadima moo di tsamaileng kapa ho fofonela lephoka la tsona." Na o hopola hore matsatsi a mararo ao, a ho ba hara diphoofolo tseo a ne a le bonolo? Hlalosa karabo ya hao.




Tadima mmapa. Narina o bone tshukudu neng?

Ka mantswe a hao, hlalosa se ileng sa etsahala ha ba bona tshukudu.

Hobaneng o nahana hore ba ka thaba ba ba ba tshoha ha ba bona tshukudu e ba kgorohela? O ka be o ikutlwile jwang?

Balatedi ba mehlala ba entseng ho tshosa tshukudu?

O nahana hore ba ne ba tla etsang ho ja tshukudu ya se ke ya baleha?




Tadima mmapa.

Kampo ya bona e ne e le pela noka dife tse tharo?

Ke sebaka sefe se setle ho bona diphoofolo?

Ba ile ba hloma kampo ya bona hokae?





Ha re ngoleng

O kopuwe ho ngola raporoto ka tatelo ya mohlala eo o ileng ho yona. Ngola raporoto ya hao tlasa dihlooho tse latelang:

**RAPOROTO**

Tlhaloso ya sebaka sa kampo \_\_\_\_\_



Ketsahalo ho tsamayeng \_\_\_\_\_

Tlhaloso ya diphoofolo tse bonweng \_\_\_\_\_

Tjhebo ya ho qetela \_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Sehella maemedi mela  
dipolelong tsena.

Ba dutse tlasa sefate.  
Ba ile Kruger National Park hoseng.  
Tshukudu e kgorohile ka pele.  
Ba robetse masiu a mararo.  
Ba tsamaile kamora dijo tsa mantsiboya.

Polelwanañhalosi e entswe ka  
leñhalosi le mantswe a mang.

Mohlala: O lapeng, "lapeng ke  
leñhalosi la sebaka; o lapeng ke  
polelwanañhalosi".

**Ditumatshwano**  
ke mantswe a bitswang  
ka ho tshwana empa  
meelelo e fapane.



Ha re ngoleng


Ngola dipolelo tsa hao o sebedisa  
mantswe ana, a modumo o tshwanang.

thoba \_\_\_\_\_

thoba \_\_\_\_\_

noka \_\_\_\_\_

noka \_\_\_\_\_





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bolela hore dipolelo tsena di ho sekaohore, sekaotaelo kapa sekaoho.

O ja hore a tle a matlafale.

Ho bina ha hae ho a tshwenya.

Dulang fatshe!

Ba bala hore ba atlehe!



Ha re ngoleng

O hopola mantswe a medumo e tshwanang empa e sa ngolwe ka ho tshwana le e bitswang ka ho tshwana empa meeleo e fapane? Ngola dipolelo ka mantswe ana.

betla

betla

motso

motso

senoko

senoko

Sekao ke eng?

Ke tsela eo re buang ka yona ho hlahisa kamoo re leng kateng ha re bua. Ho na le dikao tse nne.

Re sebedisa sekaotaelo ha re bontsha taelo.

Mohlala: Tsamayang!

R e sebedisa sekaopeho ha re bolela taba.

Mohlala: Re sebeditse hantle.

Re sebedisa sekaohore ha re bontsha hore ho tshwanetse ho be le ditlamorao.

Mohlala: O bala hore a utlwisise.

O bina hore ba natefelwe.



Ha re ngoleng

Inahane o le leloko la sehlopha sa dikgang sekolong sa heno.

O kopuwa ho dumellana le taba ena: "Ho bohlokwa ho ba naheng."

O qeta ka ho tshetleha puo ya hao atikeleng ho matlafatsa kgang ya hao. Hlahisa kgopoloo ya hao, empa pele lokisa puo ya hao.

Sebedisa sebaka se ka tlaase.





# Leqephehlahlobo

NKA



buu le sehlopha saka

bala pale

araba dipotso tse itseng hodima pale

fumana hore pale ke ya mofuta ofe

amanya tlhahisolededing le bophelo ba ka

lepa tlhahisolededing

nyalanya dikapolelo le mantswe ho meeleo  
ya wonarala mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho  
ngola bukatsatsibona mabitso,makgethi le mahlalosi  
dipolelong

bala lengolo

fana ka mabaka bakeng sa dikarabo  
dipotsongbona phapang pakeng tsa mangolo a  
setswall le semmuso

nyalanya mantswe le meeleo

lokisa le ho ngola lengolo

kenya maemedi bakeng sa mabitso

tshwantshisa pale

araba dipotso ka baphetwa, mmokotaba le  
moralo

hlahisa kgopololo

neha pale sehlooho

ngola le ho hlaphisa lengolo

sebedisa maemedi dipolelong

sebedisa ditlhaku tse kgolo

arola mantswe ka dinoko

ngola kgutsufatso ya pale

ho lepa

ngola tshekatsheko ho sebediswa foreimi

bona moetsi le moetsuwa polelong

ngola polelo ho sebediswa di

kgetha lenseswe bakeng sa polelwana

beha mantswe ho ya ka alefabeto



buu ka sehlooho

bala sengolwa le faele ya dinnette

araba dipotso tse itseng hodima sengolwa

hlaola ho fumana tlhahisolededing

hlahisa kgopololo le mabaka a yona

ho bona ntlha ya sehlooho le sepheo sa  
atikele

bona nnete le kgopololo

araba dipotso tse letotong

buisana ka sehlooho sa atikele

hlaola atikele ho fumana tlhahisolededing e  
nepahetsengho fumana hore ke serapa sefe se  
kgutsufatsang atikelefumana kamano pakeng tsa atikele le  
setshwantshonyalanya dipolelwana le mantswe ho  
meeleo ya tsonakopanya dipolelonolo ho bopa  
dipolelomararane ka makopanyi

taka mmapa

bona lebitso, polelwana kgethi le  
polelwana halalosi

ngola serapa hape o kenya dithhaku tse kgolo

arola mantswe ka dinoko

Nyalandisa dipolelwana le mantswe ho  
meeleo ya wonakopanya dipolelonolo ho bopa  
dipolelomararane ka tshebediso ya  
makopanyi

taka mmapa

bona lebitso, polelwana kgethi le  
polelwana halalosi

ngola serapa hape o Kenya dithhaku tse kgolo

arola mantswe ka dinoko



# Tema 8: Ho ngola ha mafatshe

## Ho nahana mafatshe Kotara 4: Dibeke 5 - 6

### 113 Dibaesekele

O bua ka mafutshe e fapaneng ya dipalangwang.  
O tshwaya setshwantsho sa baesekele.  
O bona tlhahisoleding ya bohlokwa.  
O bala atikele ya koranta.  
O araba dipotso hodima atikele.  
O fana ka kgopolo ka mabaka.  
O phethela dipolelo a sebedisa mantswe a hae.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya wona.

104

### 114 Ho ngola ka ho palama baesekele

O ngola serapa se hlilosang.  
O bona le ho sebedisa makgethi a hlilosang.  
O sebedisa dihlwapele.  
O fetolela setamente ho potso.  
O sebedisa kganyetso.

106

### 115 Ho ngola ka ho palama baesekele

O bala mmapa wa Afrika Borwa mme o bua ka diprofense tsa wona.  
O bala mmapa wa lefatshe le leqephe la dinnete ka dinaha tse fapaneng.  
O araba dipotso hodima mmapa.  
O nyalanya maelana le meeleo ya wona.

108

### 116 Sengolwa se tlhaloso

110

O lokisetsa le ho ngola dirapa tse hlilosang ka Lehlabula le Mariha.  
O nyalanya maele le meeleo ya wona.  
O ngola dipolelo a sebedisa maele.  
O bona polelwana lebitso.  
O beha mantswe hoy a ka alefabele.  
O ngola dipolelo.

### 117 Mofuta o fapaneng wa baesekele

112

Bua ka ditlwaelo le se ratwang.  
O bala sengolwa ka baesekele mme o araba dipotso.  
O nyalanya mantswe le meeleo ya wona.  
O araba dipotso hodima sengolwa.  
O hlahisa kgopolo.  
O ngola serapa sa ho qetela ho qetela pale.

### 118 Baesekele ya ka

O taka setshwantsho sa baesekele.  
O ngola dirapa tse pedi tse hlilosang ka baesekele.  
O ngola thothokiso sebedisa tshwantshanyo le tshwantshiso.  
O arola mantswe ka dinoko.

### 119 Monnamoholo ya ditshila

116

O bua ka setshwantsho.  
O bala pale mme o araba dipotso.  
O hlahisa kgopolo.  
O neha sengolwa sehlooho.  
O ngola serapa sa ho kwala.

### 120 Mophetwa wa ka

118

O nyalanya mantswe le meeleo ya wona.  
O lokisetsa le ho ngola pale.

### Ditaelo

## Kotara 4: Dibeke 7 - 8

### 121 Etsa benara ya ho amohela

120

O bua ka ho bala mme ho sa latelwe ditaelo.  
O bala ditaelo tsa ho etsa benara.  
O araba dipotso hodima ditaelo.  
O hlahisa kgopolo.  
O phethela dipolelo.

### 122 Ho ngola ditaelo

122

O bona mahanyetsi  
O ngola ditaelo e le lenane.  
O sebedisa lekgathe.  
O bona dihlwapele le dihlwanthao.  
O sebedisa methonimi  
O ngola dipolelo hape a sebedisa maetsi a nepahetseng.

### 123 Ho latela ditaelo

124

O bala ditaelo ho etsa sefaha sa Egepeta.  
O bala ditaelo ka ho etsa ditapole tse thubuweng.  
O bona phapang pakeng tsa dingolwa.  
O nka qeto ya sengolwa se hlakileng ho feta mme o fana ka mabaka.  
O hlahisa kgopolo.  
O bona lebaka la sengolwa se laelang.

### 124 Ho ngolola ditaelo hape

126

O ngola ditaelo hape a sebedisa mantswe a kang pele, yaba, ka morao.  
O nomora ditaelo mme o sebedisa mantswe a taelo.  
O bona polelwana ya sehlooho le e tlatsetsang.  
O bona dipolelwana.  
O bona mopeleto o nepahetseng wa mantswe.  
O ngola dipolelo.

### 125 Mmele wa hao o motle

128

O fan aka ditaelo tse hlakileng.  
O ngola dinoutsu ho lokisetsa ditaelo.  
O bala sengolwa kamoo mmele o sebetsang kateng.  
O ngola tshwantshiso.  
O hlahisa kgopolo.  
O ngola tlhahisoleding e le sete ya ditaelo tse nomoruweng.

### 126 le 127 Ho lokisetsa ho ngola pale

O buisana ka dipale tseo a ratang ho di bala.  
O bopa mmapa wa mohopolo.  
O etsa tokiso ya pale.  
O ngola pale.





Ha re bueng

Na o na le baesekelé?

O nahana ho molemo ho palama  
baesekelé ho na le ho sebedisa koloi,  
tekesi kapa bese?


Na o nahana hore bomasepala ba tshwanelá ho etsa ho be  
bobebe hore batho ba palame dibaesekelé? O nahana hore ba  
ka etsa sena jwang?



Ha re baleng

Tshwaya setshwantsho sena ka  
mantswe ana.

|          |              |
|----------|--------------|
| manki    | benyang baki |
| helemete | mabone       |
| tleloko  | pheifemente  |



Re ka etsa jwang hore ho palama baesekelé ho bolokehe? Tshwaya tseo o nahang hore di bohlokwa.

Rabaesekelé e mong le e mong o tshwanelá \_\_\_\_\_ ho ba le tleloko baesekeleng \_\_\_\_\_ a  
palame baesekelé pheifementeng \_\_\_\_\_ a rwale helemete \_\_\_\_\_ a palame tseleng tseo ba di  
etseditsweng \_\_\_\_\_ a se tsotelle matshwao a tsela \_\_\_\_\_ a be le lebone baesekeleng \_\_\_\_\_ a  
apare diaparo tse benyang \_\_\_\_\_ a kenyé dintho manking.

Jwale bala atikele ena ya koranta.

## Rwala helemete tseleng

**Ka Roy Mann**

Diphuputso di bontsha hore bakganni ba kganna 6 cm haufi le boradibaesekelé ba rwetseng dihelemete ho feta ho ba sa di rwalang, hobane ba bona ba na le tsebo e ntle ho feta. Boradibaesekelé ba basadi ba nehwa sebaka se seholo ho feta banna.

Diphuputso di entswe ke setsebi sa dikeloko ho hlaha MMR mane Motse Kapa, ya reng o entse phuputso ena a sebedisa sensara ya sebaka. O fumane hore ha a rwetse helemete bakganni ba kgannela pela hae ho feta ha a sa e rwala.

Bakganni ba nahana, "O tseba seo a se etsang, Ha a na ho etsa se makatsang." Empa sena se kotsi, hoba boradibaesekelé bohole ba tlameha ho rwala dihelemete.

Leha bakganni ba makoloi ba ne ba le babe, bakganni ba dibese le diteraka ba ne ba fetelletse. Ba ne ba sa siele boradibaesekelé sebaka ho hang.

Ha ramahlale enwa a rwetse wiki mme ba nahana hore ke mosadi, ba ne ba mo siela sebaka sa 12 cm ho palama baesekelé.

Setsebi sena se batla hore phuputso ena e phahamise tlhoko ya kotsi eo boradibaesekelé ba leng ho yona. Boradibaesekelé ba bangata ba tswa dikotsi mebileng ya Afrika Borwa. Ditsebi di re palo ya dikotsi e etswa ke palo ya boradibaesekelé ba se nang boiphihlello ditseleng ba re ba ukwetlisa mmele.

Ho seha dikoloi tsebe ke e nngwe ya tse kotsi ka ho fetisisa hoba bakganni ba dikoloi ha ba ba bone ka nako e nngwe.





Letsatsi:

Setsebi sena se re haeba phuputso ena e ka lemosa bakganni ka tlhokomelo ya ho atamela boradibaesekelle, ekaba taba e molemo. Le ha phuputso ya hae e bontsha jwalo, boradibaesekelle ba rwetseng

dihelemete ba na le monyetla o moholo ho phonyoha ba phela kotsing ya ho thulana le koloi, mme ho phonyoha ka bophelo ba hao ho ka ba bohlokwa ho feta ho ba le kotsi!



Ha re ngoleng

Tadima sehlooho sa atikele. O fumana ho makatsa? Bolela hobaneng.

Phuputso e entswe ke mang? \_\_\_\_\_.

O etseditse phuputso ena kae? \_\_\_\_\_.

O entse phuputso ena jwang? \_\_\_\_\_.

O ne a etsetsang phuputso ena ya hae? \_\_\_\_\_.



Phethela dipolelo tsena o sebedisa mantswe a hao.

Bakganni ba sehang tsebe ba atamela boradibaesekelle ba \_\_\_\_\_.

Ba etsa sena hobane ba nahana hore boradibaesekelle bana ba \_\_\_\_\_.

Bakganni ba neha sebaka se seholo ho bo \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ hore ba atamele boradibaesekelle ho feta dikoloi.

Batho ba bangata ba qadile ho palama dibaesekelle ho \_\_\_\_\_.

Boradibaesekelle ba rwetseng dihelemete ba na le monyetla o moholo ho \_\_\_\_\_.

Na o nahana hore boradibaesekelle ba emise ho rwala dihelemete? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le fifaditsweng le le atametseng ho lona ka moelego jwalo ka ha le sebedisitswe atikeleng. Khalara lentswe leo o le kgethang ka bokgubedu.

| phuputspo               | teko       | teko              | phuputso         | thuto              |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Kotsi                   | ditshoso   | bahlahisa dikotsi | dikotsi          | ho bapala ka kotsi |
| Molemo                  | hantle     | Thabo             | e tshwanetseng   | kgahlisang         |
| Thulana                 | ho thulana | kotsi             | thu              | roheha             |
| Ya se nang boiphihlello | ntjha      | tala              | e sa hlahlojwang | e sa lekwang       |



# Ho ngola ka ho palama baesekele



Ha re ngoleng

Ngola serapa o hlalose baesekele eo o ratang ho e reka. Pele rala serapa sa hao.

O ka sebedisa tse ding tsa dipolelwana tsena tse hlalosang ha o rata.

|                              |                       |                                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| kgubedu ka metsero e pinki   | mabidi a matshomatsho | dipeke tse silivera tse benyang |
| manaka a boperese bo benyang | dihato tse silivera   | tleloko e bolou bo kganyang     |
| mabone a benyang a makgubedu |                       |                                 |

---



---



---



---



---



---



---



---



---



Ha re ngoleng

Bala sengolwa sena ebe o sehella makgethi oohle mela.

Ngwanana e motjha o ile a palama leralleng ka baesekele ya hae e ntjha, e benyang. O e fumane bakeng sa letsatsi la hae la tswalo la dilemo tse leshome le motso o le mong. O ne a na le moriri o molelele, o mosootho, o harehileng mme o fokwa ke moyo. Pele o bone kgomo ya Nguni, yaba o bona nku e boyo bo bosweu. Naha e ne e tletse dipalesa tse tshehla. Ho palama hona ho monate ha fihla pheletsong. A letsatsi le thabisang!

Jwale sebedisa a mahlano a makgethi ana dipolelong tsa hao.

---



---



---



---



---



---



---



---





Letsatsi:

Phethela dipolelo tsena o sebedisa mantswe a latelang.

Ha re ngoleng



ho

tla

le

la

tse

Ke rata \_\_\_\_\_ palama baesekele. Thabo o \_\_\_\_\_ fihla kajeno. Letsatsi \_\_\_\_\_ thabisang. E ne e le letsatsi la hae \_\_\_\_\_ tswalo. Naha e ne e tletse dipalesa \_\_\_\_\_ tshehla. O mamaretsa dinaledi \_\_\_\_\_ baesekele. Ho palama ho monate \_\_\_\_\_ fihla pheletsong. Moriri o \_\_\_\_\_ wa fefolwa ke moya.



Ha re ngoleng

Fetolela dipehelo tsena ho dipotso o sebedisa mantswe a masakaneng.

Baesekele e bolou e ne e le ya ngwanana e motjha wa moriri o mosootho o haraneng. (mang)

O ne a batla dinaledi tse ding hape hore a di behe baeskelenya hae. (hobaneng)

Ke tlo fumana baesekele ya silivera bakeng sa tsatsi la ka la tswalo. (eng)



Ke tlo fumana baesekele bakeng sa letsatsi la tswalo la leshome le motso o le mong. (neng)


Ke ilo palama baesekele ya theohela leralleng. (kae)



Ha re ngoleng

Fetolela mantswe a sehetsweng mela ho mahanyetsi.

O je ka kapele, o tla wa baeskelenya hao!



O tla lla ha a ka fumana baesekele e bolou bakeng sa letsatsi la hae la tswalo.

Pula e a na mme re tla tlameha ho ba ka tlung.

E mong le e mong wa lona o tlameha ho ya palama naheng.


O na le tleloko hore a tsebe ho elelliswa batho ha a tla.

# Ho ngola ka ho palama baesekele




Ha re bueng

Tadima mmapa wa Afrika Borwa. Buisana ka profense ya heno seholopheng sa hao. Bua ka mabitso a ditoropo profenseng ya lona, tlelaemete ya profense le tse hohelang ho yona.



Ha re baleng

Jwale tadima mmapa wa lefatshe.



| Lebitso la naha | Palo ya batho ka dimilione | Boholo ka km <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Afrika Borwa    | 50,59                      | 1 221 037                 |
| Zimbabwe        | 12,97                      | 390 757                   |
| Malawi          | 14,39                      | 118 484                   |
| Mozambique      | 23,70                      | 801 590                   |
| Algeria         | 37,90                      | 2 381 741                 |
| Egypt           | 83,67                      | 1 002 000                 |
| Nigeria         | 162,5                      | 923 768                   |
| Uganda          | 34,13                      | 241 550                   |
| Argentina       | 40,12                      | 2 780 400                 |
| China           | 1 344 biliyone             | 9 706 961                 |
| Hong Kong       | 7,18                       | 1 104                     |
| Brazil          | 201,03                     | 8 514 877                 |
| United States   | 313,9                      | 9 629 091                 |
| Australia       | 22,32                      | 7 692 024                 |
| New Zealand     | 4,48                       | 270 467                   |
| United Kingdom  | 62,74                      | 242 900                   |




Letsatsi:



Ha re ngoleng

**Tadima mmapa wa Afrika Borwa.**



Diprofense tsa Afrika Borwa di kae? \_\_\_\_\_

Lebitso la profense ya hao ke mang? \_\_\_\_\_

Lebitso la motsemoholo wa profense ya hao ke mang? \_\_\_\_\_

Ke diprofense dife tse pela lewatle? \_\_\_\_\_

Na ho na le dinoka profenseng ya hao? Di bolele. \_\_\_\_\_

Ke eng se hohelang bahahlaudi/baeti porovinsing ya hao?

**Jwale tadima mmapa le dipalopalo tsa dinaha tse ding tsa lefatshe.**



Ke na ha efe e nang le batho ba bangata? \_\_\_\_\_

Na Egepete e na le batho ba bangata kapa ba bannyane ho ba Hong Kong? \_\_\_\_\_

Palo ya batho ya United States e feta ya Afrika Borwa ka bokae? \_\_\_\_\_

Ke na ha efe e nnyane ka ho fetisisa? \_\_\_\_\_

Na Malawi e kgolo kapa e nnyane ho United Kingdom? \_\_\_\_\_

Ke na ha efe e atametseng Afrika Borwa haholo? \_\_\_\_\_

Ke na ha efe e hole le Afrika Borwa ka ho fetisisa? \_\_\_\_\_

Ke na ha efe e haufi le United States ka ho fetisisa? \_\_\_\_\_

Ke dinaha dife tseo o nahangan hore di bata ka ho fetisisa? \_\_\_\_\_

Ke dinaha dife tseo o nahangan hore di tjhesa ka ho fetisisa? \_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Nyalanya maele ana a Afrika le meeleo ya wona.


|                                       |
|---------------------------------------|
| Ngwana o hodiswa ke motse.            |
| Pula ha e ne lapeng le le leng feela. |
| Monate wa kgodu o tswa mokopung.      |
| Metsi a lekwa ka lere.                |
| Tsebo ke tshimo, e hloka tlhokomelo.  |

|  |
|--|
| Mathata a fihlela bohole le ha nako di fapane. |
| Ngwana o ye a futsi batswadi ka diketso.       |
| Nahana pele o nka qeto.                        |
| Tsebo e molemo ha e sebetsa.                   |
| Bana ba motse ba hodiswa ke bohole.            |



Ha re ngoleng

O tlilo ngola serapa sa tlhaloso ka dinako tse pedi tsa selemo: Lehlabula le Mariha. Pele o ngola o tlameha ho etsa moralo. Bakeng sa e nngwe le e nngwe ngola mantswe a mangata kamoo o ka kgonang a hhalosang dinako tsena tse pedi.



Leka le ho sebedisa tshwantshanyo kapa tshwantshiso e le nngwe ditlhalosong tsa hao.

Tokiso


Ha re ngoleng



Lehlabula



Mariha



Ha re ngoleng

Nyalanya maele ana le meeelo ya ona.

|                             |
|-----------------------------|
| Lebitla la kgomo ke molomo  |
| Le pele di na le bajì       |
| Se nyele sediba             |
| Thupa e kojwa e sa le metsi |
| Taba di mahlong             |

Le moo o yang o tla fumana mathata

O se senye seo o ka nnang wa se hloka

Ngwana o rutwa a sa le monnyane

Ha kgomo e shwele e a jewa

Batho ba bonwa sefahlehong ha ba bua leshano





Letsatsi:



Kgetha a mararo a maele mme o ngole dipolelo ka oona ho bontsha moelelo wa ona.

---

---

---



Ha re noleng

Ngola polelo ya lebitso mme o bolele hore  
ke moetsi kapa moetsuwa polelong.

Hore a ye kapa a se ye kampong Mariha ho ne ho ngongorehisa Xola.

Mary o tshepisitse hore o tla apara jeresi.

Polelwana lebitso  
Ke polelo e nang  
le moetsi le leetsi.  
E ke ke ya ema e  
le nngwe, empa  
e ka sebediswa  
e le moetsi  
kapa moetsuwa  
polelong.



Ke a tseba hore karabo ke eng.

---

---

---

Motho ya buang ka China o tseba seo a se buang!



Ha re ngoleng

Beha mantswe ana ka alefabete mme o ngole dipolelo tse pedi o  
sebedisa a mabedi a mantswe ao.

thabile

dipontsho

dihlakiso


siuwe

mohlahlobi

---

---

---



TITJHERE: Saena

Letsatsi

# Mofuta o fapaneng wa baesekele



Ha re bueng


Na o ye o tshwarwe ke bodutu?  
O etsang ha o tshwerwe ke bodutu?  
O etsang ho fedisa bodutu?

Bolella seholpha sa hao hore o rata ho etsang mme ke eng se o kgahlang.



Ha re baleng

Ke ne ke le dilemo tse leshome le motso mong ha ke qala ho e bona hara karaje e tsofetseng, e lerole e **sa sebedisweng**. E ne e le se tla fetola bophelo ba ka ba bodutu. Mme wa ka o ne a mpolella ka mehla hore nke ke ka tshwarwa re bodutu ha nka leka haholwanyana ho kgahlwa. Ka nako tse ding ha ke phetla dibuka tseo titjhere ya ka e mphileng tsona ka tshepo ya hore di tla leka ho **tsoseletsa** kgahlo e itseng, ke ne ke nahana hore bodutu bona bo ke ke ba tswella molebe. Morao ka karatjheng ho ne ho e na le baesekele. Mantswe a kganyang a ngotsweng ka bokgubedu tlasa sale a ne a baleha tjena: THE EXPLORER. Baesekele e ne e le tshweu mme e na le dikonopo tse nnyane tse makatsang manakeng. Letshwao le hlakileng le hodima lekotikoti le rusitseng la hohela mahlo a ka.





### THE EXPLORER

Baesekele ena e ikgethile ka boriki boo o bo batlang ka nako ya tshohanyetso: mohlala, manakeng, tlasa sale, pheifomenteng, hodima sefate...

#### Ho na le disebediswa tse ngata, ho kenyeltsa:

- Mapheo a bulwang (a mabedi ka morao le amabedi ka pele)
- Dimisaele (tsena ha di bolaye, di na le dithootse tse nkang hara tsona)
- Mohwele (bakeng sa ho palama moo tsela e leng mpe)
- Phala ya koloi le dimamedi-tsebe-di (kenye-lerata le ka phahama ho fihla ho 300 decibels)
- Mekotla ya moyo le helemete
- Kobo le mesamo (bakeng sa maeto a bosiu)
- Seno se lekweba le cocoa (e behilwe ditshelong foreiming)
- Khaletjhuleita, bukatsatsi le buka ya ditshwantsho)
- Paratjhute
- Borosolo ya meno le sesepa sa meno

**HLOKOMELA:** O se ke wa sebedisa efe kapa efe ya dintho tsena ntle le ha o tseba hore ke tsa eng.

Emily Labran(dilemo 10) e fetoletswe125



Taka mola ho nyalanya mantswe a fifaditsweng le meeleo ya wona. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinareng ya hao.

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| e sa sebedisweng | ho metha modumo            |
| hlohololetsa     | dibetsa                    |
| qholotsa         | hapa                       |
| hoholela         | ho baka kgahleho           |
| e sa tlwaeleheng | ho tsosa ho itseng         |
| dimisaele        | e seng tshebetsong         |
| desibile         | e sa tshwaneng le tse ding |




# Baesekele ya ka



Ha re takeng

Sebakeng se ka tlase taaka setshwantsho sa baesekele eo o  
lakatsang eka o ka ba le yona.



Ha re ngoleng

Jwale ngola dirapa tsa tlhaloso tse pedi ka baesekele ya hao.

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---





H are ngoleng

Ingolle thothokiso ya hao ka Afrika  
Borwa o sebedisa tshwantshanyo le  
tshwantshiso.


Qala ka ho nahana ditshwantshanyo le tshwantshiso tseo o ka di  
sebedisang ka Afrika Borwa. Sebedisa mantswe a latelwang ke "jwalo  
ka"; "sa", kapa o qale ka "ke". Kgetha mantswe lenaneng le latelang,  
mme o a ngole kholomong e ka letsohong le letshehadi  
la tafole.

bata jwalo ka  
leka sa  
e tjhesa sa  
ho hlakile sa  
e hlaba jwalo ka



Kholomong e mahareng kenya mabitso.  
Kgetha ho tswa lenaneng kapa sebedisa  
monahano wa hao.

moya wa Lehlabula  
toro  
leqhwa  
maru  
lefretshwane  
setulo se robatsang  
mosamo



Kholomong e ka ho le letona ngola sebaka.  
Kgetha lenaneng kapa sebedisa mehopolo  
ya hao.

merung ya dipula  
Lehlabula  
mealong  
ka mela ya bokgubedu  
hara sefefo sa lehlabathe  
hara sefefo



Ha re ngoleng

Arola mantswe ana ka dinoko mme o opela le leng le le  
leng la mantswe.

Mohlala: le/ba/la: dinoko tse tharo

kontinente \_\_\_\_\_

Mpumalanga \_\_\_\_\_

Gauteng \_\_\_\_\_

### Afrika Borwa e

|                       |                              |                              |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| tjhesa jwalo ka<br>ke | bolo ya letsatsi<br>torofeye | lehwatateng le<br>lehlabathe |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|



## Ha re bueng

Tadima setshwantsho sena mme le bue ka sona dihlopheng.

Mong Twit e ne e le monnamoholo ya moriri **Ha re baleng**  
sefahlehong. Sefahleho sohle sa hae, ntle ho  
phatla, mahlo le nko di ne di kwahetswe ke moriri o motenya.  
Moriri sefahlehong sa Mong Twit o ne o sa mele o le bonolo ebile o le  
mokgutshwane jwalo ka borosolo ba manala.

Ebe Mong Twit o ne a hlapa sefahleho see sa hae se kang borosolo  
ba meno ha kae?

Karabo ke LETHO, e seng le ka diSontaha.



## Ditedu tse ditshila

Jwalo ka ha o tseba, sefahlelo se tlwaelehileng jwalo ka sa ka le sa hao se ba sebe ha se sa hlatsuwa kgafetsa, mme ha ho letho le lebe hakaalo ka lona.

Empa sefahleho se moriri ke taba e nngwe eo. Dintho di itshwarella moriring, haholo dijo. Dintho tse kang moro di kena moriring ebe di dula hona moo.

Wena le nna, ha re itlhokometse, re ka ja ntle le ho tlotsa dijo hohle sefahlehong sa rona. Empa o shebe, mohla o bonang motho ya ditedu a ja, o bone hore le ha a ka ahlama haholo jwang ha ho bonolo hore a ka kenya kgaba ya dijo ka hanong ntle le ho siya tse ding ditedung.

Mong Twit o ne a sa itshwenye le ho ahlama hakaalo ha a ja. Ka lebaka leo (le hore o ne a sa hlapo) ho ne ho na le makgolo a dikotwana tsa dijotse itshwarelltseng ditedung o sefahlehong sa hae. E ne e se dikotwana tse kgolo, hobane tseo o ne a di phumula ka bomorao ba letsoho la hae kapa hodima letsoho la seo a se apereng ha a ntse a ja. Empa ha o ne o ka shebisisa o ne o tla bona dikotwana tse nyane tsa dintho tsohle tse nyontshang tseo Mong Twit a ratang ho di ja di ikentse tshenyane.

Ha o ne o ka shebisisa hape, o ne o tla bona tse kgolo tseo a sa kgonang ho di tlosa, tse sale di le moo dikgwedi, jwalo ka sekotwana sa tjisi e tala e **tshenyane**, kapa khonefoleiki e seng e bola, kapa mohatlana o monnyane wa hlapi ya sardinsi.

Seo ke lekang ho o bolella sona ke hore Mong Twit e ne e le monnamoholo ya nkgang ya ditshila.

O ne a boetse e le monnamoholo ya nyontshang, jwale ka ha o tla fumana hamorao.

*Ka Ronald Dhl (e fetoletswe)*





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale hape mme o arabe dipotso.

Mongodi wa pale, Roald Dahl, o reile mophetwa wa hae Mong Twit. Ka mantswe a hao bolela hore twit ke eng.

Na o nahana hore Mong Twit o hlwekile mme o phela hantle? Bolela hobaneng.

Ho etsahalang ha batho ba ditedu ba ejá?

O nahana hore ho etsahalang ka dikotwana tsa dijo tse salang ditedung tsa Mong Twit ha a ejá?

Mong Twit o ne a sa phumule sefahleho sa hae ka lesela le phumulang ha a qete ho ja. O ne a sebedisa eng?


O nahana hore mongodi o rata Mong Twit? Bolela hobaneng.

Na o ka rata ho dula ntlong ya Mong Twit? Bolela hobaneng.

Neha sengolwa sehlooho.



Mongodi o re bolella hore Mong Twit o etsa se seng se tshabehang. Ngola serapa o hhalose se tshabehang seo Mong Twit a neng a se etsa.



# Mophetwa wa ka



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ho le letshehadi le mantswe kapa dipolelwana tse ka ho le letona. Ngola mantswe a fifaditsweng dikishinareng ya hao.

|                      |
|----------------------|
| <b>ditedu</b>        |
| <b>tjhisi e tala</b> |
| <b>kgaba</b>         |
| <b>lepolohang</b>    |
| <b>mohatlana</b>     |

e tshenyane

wa sardinsi o nkgang

tse nyontshang

tse hlekehleke

ho feta ditedung




Ha re ngoleng

O tlo ngola pale ka e mong eo o mo tsebang kapa eo o iqapelang yena. Pale ya hao e be le bonyane dirapa tse nne.

Pele rala pale ya hao o sebedisa mmapa ona wa monahano.



**Mophetwa wa ka**





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale ngola pale ya hao. Ha o se o e ngotse kopa motswalle ho  
e bala le ho e hlophisa.



TITJHERE: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Na o kile wa reka seo o batlang ho se etsa mme wa se bale ditaelo? Bolella tlelase hore e ne e le eng mme ho etsahetseng. Na qetellong ebile seo o neng o se lebeletse?

O utlwa hore ngwanana e motjha o tla tlelaseng ya lona. Le nka qeto ya ho mo etsetsa benara ya ho mo amohela. Latelang ditaelo tsena.

**Pele etsang sekwere sa thae dae.**

**Seo le se hlokan:**

- mebala e fapaneng ya daye ya lesela (daye ya metsi a batang)
- dirabara tse tlamang
- ditlelafo tsa rabara
- dimabole
- metsi a pompo
- sekoto sa lesela le lesweu  $1\text{m}^2$
- mohala
- dipene tse tshwayang tse sa hlakoleheng
- seteipolara



Ha re baleng



**Seo o se etsang:**


Tlama sekotwana sa lesela ka tsela ya sebopoho seo o se batlang. Tadima dibopeho moleng wa pele wa ditshwantsho. Mola wa bobedi o bontsha hore o etse dibopeho tsena jwang.

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <br>tlhaselo ya letsatsi                    | <br>mela                     | <br>didikadikwe                                 |
| <br>dimabole le raba tse tlamang tse mmalwa | <br>diraba tse tlamang feela | <br>dimabole le raba e tlamang e le nngwe feela |



Letsatsi:

Lokisa daye ho ya ka ditaelo. Rwala ditlelafo tsa raba ho tshireletsatso matsoho a hao, ka ha daye e ka lematsta letlalo la hao. Latella ditaelo tsa ho bolokeha.



Kenya sekoto sa lesela la hao ka hara daye nako e ka bang metsotso e 20. Nako e telele eo lesela le leng ka dayeng, le fifala ho feta. Ntsha lesela dayeng mme o le podise metsing a mathang ho fihlela a hlakile.

Ka hloko tlosa diraba tse tlamang le dimabole ho bona sebopeho seo o se entseng se setjha! Ha ho na tse pedi tse tla tshwana, ebile o ka kopanya mekgwa e fapaneng ho fumana sephetho se fapaneng.

### Jwale ngola molaetsa

O batla ho ngola molaetsa. "O amohelehole tlelaseng ya rona". Ngola tlhaku e le nngwe ya molaetsa sekwereng sa hao. Sebedisa mebala e fapaneng ya pene e tshwayang ho ngola molaetsa.

Etsa lemeno la 1cm hodimo ha sekwere sa hao. E tlame ka seteipolara. Beha dikwere tsohle hore di etse molaetsa, "O amohelehole tlelaseng ya rona". Fetisa sekoto sa mohala lemenong ho kopanya dikwere. Fanyeha molaetsa.



Ha re ngoleng Tadima ditaelo.



O batla ho etsa didikadikwe. O tla hloka eng ho di etsa?

Ho etsahalang ka mmala ha o tlohela lesela ka dayeng nako e telele?

O ka fumana jwang mmala o hlakihlakileng?

Ha e mong e motjha a fihla tlelaseng ya hao o etsa eng hore a utlwe a amohelehole?



Phethela dipolelo tsena o sebedisa mantswe a hao.

Thae-daya e daya lesela metsotso e 20 \_\_\_\_\_

Ba etsa sena hobane ba batla \_\_\_\_\_

Ha ba ne ba batla mmala o hlakihlakileng ba ne ba tla. \_\_\_\_\_

Thae daya ke \_\_\_\_\_

# Ho ngola ditaelo



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le lehanyetsi la lona.  
Sehela lehanyetsi mola.

|                      |               |          |             |               |
|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| <b>tse ngata</b>     | ngata         | fapane   | e le nngwe  | tse ngata     |
| <b>e sa fetoheng</b> | tse sa feleng | tsepame  | nakwana     | mamella       |
| <b>nngwe</b>         | feela         | nngwe    | ngata       | ngatana       |
| <b>boipaballo</b>    | nehelο        | bohlaswa | tshireletso | ditshireletso |
| <b>kopanya</b>       | kopanya       | kopanya  | arohanya    | tswaka        |



Ha re ngoleng

Etsa lenane la ditaelo tsa ho etsa benara ya kamohelo. Sebedisa  
taelo. Nnetefatsa hore ditaelo tsa hao di latellana hantle.

1. Tlama sekoto sa lesela ka diraba tse tlamang le dimabole.

- 2.



Ha re ngoleng

Etsetsa dihlongwapele le dihlongwanthao didikadikwe lentsweng  
ka leng ebe o etsa dipolelo o sebedisa mantswe ao.

thabeng

boemelong

tlelaseng

bofofaneng

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Taka mola ho nyalanya lebitso le ka ho le letshehadi le lenseswe le amanang le lona haholo. Jwale ngola dipolelo ka mantswe a mararo ho tswa kholomong e ka ho le letshehadi.

**Menothomi ke**  
tshebedisa ya lebitso la  
se seng ho bolela se seng se  
sele empa se nang le kamano  
le sona.

|               |         |
|---------------|---------|
| Hlohoputswa   | lesea   |
| Leleme        | thuso   |
| Matsoho       | leqheku |
| Luthuli House | puo     |
| Thari         | ANC     |



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena hape o sebedisa maetsi a nepahetseng.




Boholo ba disebediswa tsena tsa bolo di (dula/dulile) motseng.

Koranta e (fihla/fihletse) neng?

Ke (ratile/ratwa) samentjhisi ya pinabatha.

Barutwana ba (tsamaya/tsamaela) ka potlako ho ya tlelaseng.

Ha ho na se tla mo (siya/siile) a makatse.





Ha re bueng

Na o kile wa etsa se seng? Bolella tlelase hore o entseng le hore o e entse jwang.



Ha re baleng



## SEFAHA SA KA SA EGEPETA

### Seo tla se hloka:

- dithootse tsa pasta
- mohala
- nale e leihlo le leholo
- mefuta e fapaneng ya pente

Ho qala, seha sekoto sa mohala se tlang ho feta hloohong ya hao mme se le selelele ho tlama diqetello tsa wona.


Jwale penta dithootse tsa pasta hore di Tshwane le difaha. MaEgepeta a kgale a ne a rata mmala o perese. Fumana ditshwantsho tsa difaha tsa MaEgepeta a kgale le dibengele ho bona hore ke mebala efe hape e neng e sebediswa.

Kenya mohala naleng e leihlo le leholo.

Ha pente e se e omme dithootseng tsa pasta, ka hloko fetisa mohala hara pasta ho lekana bolelele ba yona. Hopola ho siya sebaka kgweleng qetellong ya mahlakore bobedi. Tlama diqetello ho phethela sefaha.

## Ho etsa ditapole tse kgobuweng

- 1 Ebola ditapole tse pedi mme o di kgabele dikoro tse nnyane.
- 2 Kwahela ditapole ka metsi mme o tlohele hore di bele metsotso e 15 ho fihla di ba bonolo.
- 3 Tshela ditapole tse phehilweng ka sekotlolong tshela sekgetjhana sa botoro, kotare ya kopi ya lebese, le letswainyana
- 4 Kgoba ditapole ka lesokwana la ho kgoba ho fihlela di le bonolo le.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ke dintho dife tse pedi tseo o ilo di etsa?



Disete tse pedi tsa ditaelo di tshwana jwang?

Disete tse pedi tsa ditaelo di fapania jwang?

Ke sete efe ya ditaelo eo o e fumanang e hlakile? Bolela hobaneng.

O ka penta dithootse tsa pasta ka mmala o jwang? Bolela hobaneng.

O ka penta dothootse tsa pasta ka mmala ofe? Bolela hobaneng o kgetha mmala oo.

Hobaneng o tshwanelo ho siya mohala o lekaneng qetellong ya sefaha?

O nahana hore sepheo sa sengolwa se laelang ke sefe? Tshwaya tlhahisoleding eo o nahana hore e bohlokwa.

- Ditaelo le tsamaiso di nehana ka bohato bo bong le bo bong ba ho etsa se itseng.
- Di ngotswe ho re thusa ho etsa ho hong ka nepo.
- Ditaelo le melawana di ka ngolwa ka tsela tse fapaneng.
- Botaki le ditshwantsho di ka kenyaletswa.
- Ditaelo di bolela pale
- Ditaelo di re bolella ka motho ya di ngotseng.

Jwale bolela hore hobaneng o nahana hore tlhahisoleding eo o e tshwaileng ha e bohlokwa.





Ha re ngoleng

Tadima ditaelo tsa ho etsa sefaha sa Egepeta.  
Ngola ditaelo hape o sebedisa mantswe a latelang:

Pele

---



---



---

Yaba

---



---



---

Kamorao

---



---



---

Qetellong

---



---



---

Jwale ngola tlhahisoleseding ka tatellano e nepahetseng, e le ditaelo tse nomoruweng.  
Sebedisa ditaelo.

1. Seha

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sehela polelwanakutu mola mme o etsetse dipolelwana tsa tlatselso sedikadikwe polelong ka nngwe.

Ha ke batle ho ya, ha o sa ye.

O mathetse tlelaseng, a hulanya mokotla wa hae ka morao.

Ntle ho thuso ya motswalle wa ka e moholo, ke ne nke ke ka etsa sefaha sa Egepeta.

Bakeng sa thuso ka ditapole tse kgobuweng, o ile a emela mme wa hae.

Ntle ho thuso ya hae, o ile a iketsetsa sefaha.



Ha re ngoleng

E nngwe le e nngwe ya dipolelo tsena e na le polelwana ya tlatselso e eketsang tlhahisoleding. Beha feelwane mahlakoreng a mabedi a polelwana ya tlatselso.

Ngwana ya tiisitseng mokotla wa hae wa sekolo o mathile phasing.

Dimilione tsa batho le ba batjha ba ithuta ho sebedisa smart founu.

Sefate se neng se tsukutleha moyeng se wele.

Mohopolo wa ka wa ho qetela pele ke kgaleha ke hore na ke tlo penta sefaha sa ka jwang.

Phomolo ya dikolo dikgweding tsa Lehlabula di monate ho fetisia.



Ha re ngoleng

Tshwaya lentswe le nepahetseng dipareng tsa mantswe tse ka tlaase.  
Jwale ngola dipolelo tsa hao ka a mararo a mantswe ao.

dieta/diete

lerata/lertha

selelekele/selelekela

thethana/thethane

lehodiotswana/lehodiotswane

hlahlobo/tlhahlobo

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Letsatsi



## Ha re bueng

Ke dijo dife tseo o ratang ho di ja?

Bolella sehlopha sa hao hore dijo tseo o di ratang di etswa jwang.

Fana ka ditaelo tse hlakileng.

Na bohle sehlopheng sa hao ba utlwisisitse ditaelo tsa hao?



## Ha re baleng

Mpa ya hao ha e na letho, kahoo e romela molaetsa bokong hore,  
"Ha ke na letho mme ke lapile!" Hanghang boko bo romela molaetsa  
mmeleng ohle wa hao hore," Ke nako ya dijo. Tsamaya o ilo ja dijo tsa hao  
tsa motshehare hore mpa ya hao e se hlole e lapa." Maoto a hao a o lebisa phaposing ya ho hlapa  
ho hlapa matsoho le kitjheneng ho ja. A kobeza mangweleng hore o kgone ho dula tafoleng.  
Mahlo a hao a bona dijo tafoleng, nko ya hao e nkellya dijo mme boko bo re ho mpa, "E ya butle,  
dijo di a tla." Mpa e thaba hoo e sothahanang ke tebello. O utlwa ho sothahana ho mpeng mme o  
a tseba hore o fela o lapile.

Boko bo bona dijo sekotlolong sa hao mme bo romela molaetsa mpeng ya hao. Molomo wa hao o qala ho etsa mathe, hore o kgone ho kwenya, mme mpa e a hakala. Boko jwale bo mosebetsing wa ho bolella dikarolo tsohle tsa mmele wa hao hore di etseng ka nako e le nngwe. Matsoho a hao a tsamaya hore o nke thipa le ferek. Matsoho a tsitsinyeha hore o sehe dijo dikotwana. Matsoho a nka dijo a di isa molomong O hlafuna dijo ka meno ha leleme le ntse le latswa ditatso tse fapaneng: tswekere, bodila, letswai le ho baba. Leleme la hao le tsamaisa dijo ka hanong ho tiisa hore di bonolo hape di nyane hore o ka di kwenya. Qoqotho e tsamisa dijo ho leba mpeng, moo di sothwang hore di be nyane hore di ye maleng mme di lebe dikarolong tsohle tsa mmele wa hao.

Nako ena yohle o ntse o etsa tsena, o kqona le ho bua, ho mamela, ho sheba le ho utlwa.

Matshwafo a hao a hema moyo, o a kena, o a tswa, pelo ya hao e pompa madi mme a ya hohle mmeleng wa hao. Boko ba hao ekaka motsamaisi wa okhesetera e kgolo e ntle ya dikarolo tse fapaneng tsa mmele wa hao, tsohle di tiisa hore ditho di sebetsa hantle.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena ka sengolwa.

Hlalosa se etsahalang mpeng ya hao ha o lapile.

|  |
|--|
|  |
|  |

Boko bo tshwana jwang le motsamaisi wa ochesetera?

|  |
|--|
|  |
|  |

Ngola dintho tse fapaneng tseo o ka di etsang ha o ntse o ja.

|  |
|--|
|  |
|  |

"Mmele wa hao ke okhesetera" ke tshwantshiso. Mmele o bapiswa le okhesetera ntle le ho sebedisa "jwalo ka" kapa "sa". Fetolela tshwantshiso ena ho tshwantshanyo mme o e sebedise polelong ya hao.

|  |
|--|
|  |
|  |

O nahana ho etsahala eng ha dikarolo tse ding tsa mmele di sa sebetse hantle hobane o sa di hlokomelé?

|  |
|--|
|  |
|  |

Bala sengolwa sena hape mme o ngole tlhahisoleding ena, o qala ha o hlapa matsoho, o e ngole e le sete ya ditaelo. O se lebale ho nomora ditaelo tsa hao le ho sebedisa taelo. Re o etseditse tse pedi.

|    |                |
|----|----------------|
| 1. | Hlapa matsoho. |
| 2. | Dula tafoleng. |
| 3. |                |
| 4. |                |
| 5. |                |
| 6. |                |
| 7. |                |
| 8. |                |

# Lenane hlahlolo

| NKA   |  |  |
|---|--|--|
| bua ka ho se latele ditaelo   |  |  |
| bala ditaelo  |  |  |
| araba dipotso   |  |  |
| hlahisa kgopololo   |  |  |
| phethela dipolelo   |  |  |
| bona mahanyetsi   |  |  |
| ngola ditaelo ka ditsela<br>tse fapaneng                              |  |  |
| sebedisa taelo lekgatheng   |  |  |
| bona dihlongwapele le<br>dihlongwanthao                               |  |  |
| etsa dipolelo   |  |  |
| sebedisa mantswe a<br>ngolwang ka ho tshwana<br>empa moeleso o fapane |  |  |
| ngola dipolelo hap<br>eke sebedisa maetsi a<br>nepahetseng            |  |  |
| bona diphapang pakeng<br>tsa dingolwa                                 |  |  |
| bona hore ke sengolwa<br>sefe se hlakileng mme ka<br>hlalosa hobaneng |  |  |
| bona sepheo sa sengolwa<br>sa taelo                                   |  |  |
| bona polelwana<br>tsa sehlooho le tse<br>tlatsetsang                  |  |  |
| bona dipolelwana  |  |  |
| peleta mantswe ka nepo  |  |  |
| fana ka taelo e hlakileng   |  |  |
| ngola dinoutsu ho<br>lokisetsa ditaelo                                |  |  |
| bua ka mefuta e fapaneng<br>ya dipale tseo ke ratang<br>ho di bala    |  |  |
| rala mmapa wa mohopolo,<br>lokisa le ho ngola pale                    |  |  |

O kgethekile.

Mmele oohle wa kao o kgethekile.  
Ke wena moniga mmele wa kao!



HO SE BE  
mang ya o  
tshwarang  
pokanele.

O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le  
motho ya o tshwarang bokanele.

O tshwanela ho bolella e mong  
ha ho na le motho ya o etsisang  
dintho tseo o sa batleng  
ho di etsa.



Eo o tshwanetseng ho  
mo letsetsa mohala  
bakeng sa thuso:

**Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55**

**SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111**

**SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111**

**Lefapha la "Life Line": 0861 322 322**

**Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363**